

septembar 2025

JEDINSTVENI PROSPEKT



KRAJINA
OSIGURANJE

Osiguranje sa najdužom tradicijom

Jedinstveni prospekt sedme (VII) emisije redovnih
(običnih) akcija javnom ponudom na Banjalučkoj berzi

Sadržaj

I. SKRAĆENI PROSPEKT	7
A. UVOD, SA UPOZORENJIMA	7
B. KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU	8
D. KLJUČNE INFORMACIJE O JAVNOJ PONUDI	17
II. FAKTORI RIZIKA	18
II.1 Faktori rizika Emitenta	18
II.1 Faktori rizika hartije od vrijednosti	20
II.1.1 Cjenovni rizik	20
II.1.2 Rizik neisplaćivanja dividende	20
II.1.3 Rizik likvidnosti akcija	21
II.1.4 Poreski rizik	21
III. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	22
III.1 ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJA NADLEŽNOG ORGANA	22
III.1.1 Lica odgovorna za podatke	22
III.1.2 Izjava odgovornih lica	22
III.2 Izvještaji stručnjaka	22
III.2.1 Informacije koje potiču od trećih lica	23
III.2.2 Izjave	23
III.3 OVLAŠĆENI REVIZORI	23
III.4 INFORMACIJE O EMITENTU	23
III.5 PREGLED POSLOVANJA	24
III.5.1 Opis glavnih djelatnosti Emitenta	24
III.5.2 Značajni novi proizvodi ili djelatnosti	25
III.5.3 Glavna tržišta	25
III.5.4 Važni događaji u razvoju Emitenta	25
III.5.5 Strategije i ciljevi	27
III.5.6 Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima	28
III.5.7 Položaj Emitenta na tržištu	28
III.5.8 Ulaganja	28
III.5.9 Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta	29
III.6 ORGANIZACIONA STRUKTURA	29
Zavisna privredna društva	29

III.7	PREGLED FINANSIJSKOG POSLOVANJA	29
III.8	IZVORI SREDSTAVA	36
III.8.1	Izvori sredstava	36
III.8.2	Informacije o novčanim tokovima Emitenta	37
III.8.3	Informacije o finansijskim potrebama Emitenta i strukturi finansiranja	37
III.8.4	Informacije o svim ograničenjima korišćenja izvora sredstava koja su bitno uticala ili bi mogla bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje emitenta	37
III.8.5	Informacije o predviđenim izvorima sredstava potrebnih za planirane investicije Emitenta	37
III.9	REGULATORNO OKRUŽENJE	37
III.10	INFORMACIJE O TRENDovima	38
III.10.1	Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta	39
III.10.2	Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta	39
III.10.3	Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta	39
III.11	PREDVIĐANJE ILI PROCJENE DOBITI	39
III.12	UKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI	39
III.12.1	Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja	41
III.12.2	Sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija	41
III.13	LIČNA PRIMANJA I NAKNADE	41
III.14	UPRAVA	41
III.14.1	Naknade za raskid ugovora	41
III.15	ZAPOSLENI	41
III.15.1	Udjeli u vlasništvu	42
III.15.2	Aranžmani u vezi mogućnosti sticanja akcija od strane zaposlenih	42
III.16	VLASNIČKA STRUKTURA	43
III.16.1	Različita glasačka prava akcionara	43
III.16.2	Različita glasačka prava akcionara	43
III.16.3	Vlasništvo i kontrola nad Emitentom	43
III.16.4	Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom	44
III.17	TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA	44
III.18	FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITI I GUBICIMA EMITENTA	53
III.18.1	Polugodišnji finansijski podaci Emitenta za 2025. godinu	53
III.18.2	Finansijski podaci Emitenta za 2024, 2023. i 2022. godinu	62
III.18.3	Konsolidovani finansijski podaci Emitenta za 2024 i 2023. godinu	77

III.18.4 Revizorski izvještaji Emitenta	91
III.18.5 Konsolidovani finansijski izvještaji	99
III.18.6 Pro forma finansijske informacije.....	99
III.18.7 Politika dividendi.....	99
III.18.8 Sudski i arbitražni postupci.....	99
III.18.9 Značajne promjene finansijskog položaja Emitenta.....	99
III.19 DODATNE INFORMACIJE	99
III.19.1 Osnovni kapital.....	99
III.19.2 Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost akcija Emitenta koje drži sam Emitent	100
III.19.3 Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti i varanta	100
III.19.4 Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala	100
III.19.5 Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno, uslovno ili bezuslovno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose. 100	
III.19.6 Istorijski pregled osnovnog kapitala.....	101
III.19.7 Ugovor o osnivanju i statut Emitenta	101
III.20 ZNAČAJNI UGOVORI	102
III.21 DOSTUPNI DOKUMENTI.....	102
IV. OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI	103
IV.1 KLJUČNE INFORMACIJE	103
IV.1.1 Izjava o obrtnom kapitalu.....	103
IV.1.2 Kapitalizacija i zaduženost	103
IV.1.3 Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu	103
IV.1.4 Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava.....	103
IV.2 INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET JAVNE PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE	103
IV.2.1 Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude.....	103
IV.2.2 Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju.....	104
IV.2.3 Valuta emisije hartija od vrijednosti	104
IV.2.4 Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja	104
IV.2.5 U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane	105
IV.2.6 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti	105
IV.2.7 Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanju	105

IV.2.8 Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveza za preuzimanja.....	106
IV.2.9 Podaci o ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta	107
IV.2.10 Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti.....	107
IV.2.11 Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja emitenta.	108
IV.2.12 Podaci za kontakt Emitenta	108
IV.3 USLOVI JAVNE PONUDE	108
IV.3.1 Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude.....	108
IV.3.2 Uslovi koji se primjenjuju na ponudu	108
IV.3.3 Period trajanja ponude, uključujući sve moguće izmjene i opis postupka podnošenja zahtjeva za ponudu	108
IV.3.4 Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu	109
IV.3.5 Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu	109
IV.3.6 Rokovi za povlačenje zahtjeva	109
IV.3.7 Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti	110
IV.3.8 Način i datum javne objave rezultata ponude.....	110
IV.3.9 Postupak za ostvarivanje prava preče kupovine, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarivanja prava upisa	110
IV.3.10 Plan distribucije i dodjele	111
IV.3.11 Namjere postojećih akcionara, članova upravnih ili nadzornih organa za upis akcija iz emisije.....	111
IV.3.12 Postupak obavješćavanja podnosioca zahtjeva za kupovinu o dodjeljenim iznosima i mogućnosti započinjanja trgovanja prije dostave tog obavješćenja	111
IV.3.13 Određivanje cijene.....	111
IV.3.14 Provođenje ponude odnosno prodaje emisije i pokroviteljstvo emisije.....	112
IV.3.15 Ime i adresa platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi	112
IV.3.16 Ime i adresa subjekta koji provodi postupak preuzimanja uz obavezu otkupa i agenta emisije koji provodi ponudu bez obaveze otkupa	112
IV.3.17 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti.....	112
IV.4 UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM	112
IV.4.1 Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište	112
IV.4.2 Sva uređena javna tržišta na kojima će hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili već jesu uvrštene u trgovanje	113
IV.4.3 Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta	113
IV.4.4 Podaci o subjektima koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju.....	113
IV.4.5 Podaci o mjerama za stabilizaciju cijena akcija	113
IV.4.6 Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe)	113
IV.5 VLASNICI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJI PRISTUPAJU PRODAJI	113

IV.5.1	Ukupni neto priliv od emisije i procjena ukupnih troškova emisije	113
IV.6	RAZRJEĐIVANJE AKCIONARSKE STRUKTURE	114
IV.7	DODATNE INFORMACIJE	114
IV.7.1	Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti	114
IV.7.2	Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj	115
IV.8	Prilozi.....	115

I. SKRAĆENI PROSPEKT

A. UVOD, SA UPOZORENJIMA

OSNOVNI PODACI O EMITENTU

Vrsta hartija od vrijednosti, ISIN broj	Redovne (obične) akcije, ISIN kod: BA100KROSR7
Klasa hartija od vrijednosti	„A“
Puno poslovno ime:	Društvo za osiguranje "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka
Skraćeno poslovno ime:	"Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka
Sjedište i adresa:	Ulica braće Pantića br. 2, Banja Luka
Matični broj:	01494678
Šifra djelatnosti:	65.12 ostalo osiguranje
Registracioni sud:	Okružni privredni sud Banja Luka
MBS:	1-3788-00
JIB:	4400957640004
Oznaka i broj u registru emitenata	KROS-R-A; 64 – 7 – 60/03
Telefon:	00 387 51 228 820
Fax:	00 387 51 228 844
E-mail:	kros@inecco.net
Web:	https://www.krajinaosiguranje.ba/

AGENT EMISIJE

Poslovno ime:	BDD „MONET BROKER“ AD Banja Luka
Adresa:	Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka
Matični broj	11015239
Telefon:	00387 51 345-600
Fax:	00387 51 345-601
E-mail:	mail@monetbroker.com
Web:	monetbroker.com

ORGAN KOJI JE ODOBRILO PROSPEKT

Poslovno ime:	Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske
Adresa:	Vuka Karadžića br.6, Banja Luka
Telefon:	00387 51 218-362
Fax:	00387 51 218-361
E-mail:	kontakt@secs.gov.ba
Web:	www.secs.gov.ba
Datum odobrenja Prospekta:	01.10.2025. godine

„Skraćeni prospekt je potrebno čitati kao uvod u prospekt. Investitor bi svaku odluku o ulaganju u hartije od vrijednosti trebao zasnivati na razmatranju prospekta kao cjeline. Investitor može da izgubi dio ili cjelokupni uloženi kapital. Lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt, uključujući i njegov prevod, dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospekta, ili ako ne pruža ključne informacije investitoru kada se čita sa drugim dijelovima prospekta.“

B. KLJUČNE INFORMACIJE O EMITENTU

Puno poslovno ime: Društvo za osiguranje "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka

Skraćeno poslovno ime: "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka

Pravni oblik Emitenta: Otvoreno akcionarsko društvo;

Zakonski okvir: Emitent posluje u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25),
- Zakon o društvima za osiguranje (Službeni glasnik RS broj 17/2005, 1/2006 - ispravka, 64/2006, 74/2010, 47/2017 i 58/2019),
- Zakonom o osiguranju imovine i lica (Službeni glasnik RS broj 14/00, 20/20 i 17/05),
- Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (Službeni glasnik RS broj 82/15, 78/20 i 1/24),

Osnovni kapital Emitenta: 5.671.671,00 KM (Na dan 25.09.2025. godine, u Centralnom registru hartija od vrijednosti registrovan je osnovni kapital Emitenta u iznosu od 5.671.671,00 KM, što odgovara ukupno 5.671.671 redovnoj (običnoj) akciji nominalne vrijednosti 1,00 KM. Istovremeno, postupak registracije navedenog smanjenja osnovnog kapitala pred Okružnim privrednim sudom je još uvijek u toku)

JIB: 4400957640004

MB: 01494678

Pretežna djelatnost Emitenta: 65.12 ostalo osiguranje

Članovi Uprave Emitenta su:

Mile Janjić, *direktor*

Aleksandra Dimić, *predsjednik upravnog odbora*

Dragan Trkulja, *član upravnog odbora*

Katarina Grahovac, *član upravnog odbora*

Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2024, 2023. i 2022. godinu vršila je revizorska kuća Društvo sa ograničenom odgovornošću "EF REVIZOR", Ulica Gajeva br.12, 78 000 Banja Luka, ovlašćeni revizor Milan Kondić. U tabeli ispod dat je pregled vlasničke strukture Emitenta na dan 31.12.2024. godine:

Akcionari	% Vlasništva	Broj akcija
PRIJEDORPUTEVI AD PRIJEDOR	68,252621	8.074.285
AGGARWAL NAVEEN	12,335740	1.459.318
GUPTA NEETE	12,300592	1.455.160
ZU EURO EX-EURODENTAL BANJA LUKA	5,377109	636.112
IDEAL-COMPANI DOO BANJA LUKA	1,493246	176.651
BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA	0,051598	6.104
STRIKA DRAGAN	0,035706	4.224
TERME LAKTAŠI DOO LAKTAŠI	0,017177	2.032
ODS "ELEKTROKRAJINA" AD BANJA LUKA	0,017177	2.032
IMAKO AD BANJA LUKA	0,017177	2.032
OSTALI	0,101857	12.050
UKUPNO	100	11.830.000

Privredno društvo „PRIJEDORPUTEVI“ a.d. Prijedor ima najveći procenat vlasništva sa 68,252621% u Emitentu i ima kontrolni položaj.

Skraćeni finansijski podaci Emitenta

Skraćeni blans stanja

POZICIJA	2024	2023	2022
AKTIVA A. STALNA IMOVINA	18.668.706	15.474.590	16.625.043
NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	11.517.771	10.081.313	10.986.327
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	7.124.537	5.393.277	5.638.716
UČEŠĆE U KAPITALU ZAVISNIH PRAVNIH LICA	600.000	2.000	2.000
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI U ZEMLJI	2.600.000	2.843.824	3.093.824
FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE DRŽE DO ROKA DOSPIJEĆA	2.021.433	1.979.666	1.973.822
OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	567.787	567.787	569.070
TEKUĆA IMOVINA	5.082.506	3.760.224	1.800.436
KRA TKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	3.496.345	3.124.894	1.265.903
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI (059+060)	1.476.123	924.530	962.908
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	695.266	437.751	477.013
UKUPNA AKTIVA	23.751.212	19.234.814	18.425.479
PASIVA A. KAPITAL	7.549.856	7.429.604	7.220.467
AKCIJSKI KAPITAL	11.830.000	11.830.000	20.668.191
EMISIONI GUBITAK	6.261.000	6.261.000	4.060.000
REZERVE IZ DOBITKA	536.450	875.989	94.823
VI - REVALORIZACIONE REZERVE	1.311.018	1.324.155	1.337.291
NERASPOREĐENI DOBITAK	133.388	152.050	337.188
GUBITAK DO VISINE KAPITALA	0	491.590	11.157.026
DUGOROČNA REZERVISANJA	28.505	47.711	73.549
OBAVEZE PO OSNOVU ŠTETA I UGOVORENIH IZNOSA	223.247	830.528	426.665
OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA	51.908	1.227.709	1.481.077
DRUGE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	935.260	330.096	422.987
OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE KRA TKOROČNE OBAVEZE	466.402	802.271	887.480
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	12.187.419	8.147.367	6.916.780
UKUPNA PASIVA	23.751.212	19.234.814	18.425.479

Skraćeni blans uspjeha

POZICIJA	2024	2023	2022
POSLOVNI PRIHODI	10.592.159	7.422.193	6.056.937
POSLOVNI RASHODI	12.411.485	7.536.493	6.242.577
POSLOVNI GUBITAK	1.819.326	114.300	185.640
FINANSIJSKI PRIHODI	203.886	93.463	84.604
FINANSIJSKI RASHODI (257 do 260)	66.404	137.179	8.347
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (250+256-251) ili (256-251-249)	1.681.844	158.016	109.383
OSTALI PRIHODI	714.272	463.387	283.819
OSTALI RASHODI	182.176	130.317	115.117
DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	532.096	333.070	168.702
PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	1.400.319	16.364	270.593
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	126.715	55.404	0
DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	1.273.604	0	270.593
GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	0	39.040	0
DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	123.856	142.518	328.343
NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU	9.532	9.532	8.845
UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU	133.388	152.050	337.188

Skraćeni bilans novčanih tokova

POZICIJA	2024	2023	2022
PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	13.765.348	8.596.559	6.154.443
ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	14.046.385	8.061.766	5.996.260
NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	534.793	158.183
NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	281.037	0	0
PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	5.121.906	2.003.302	2.741.594
ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI PLASIRANJA I INVESTIRANJA	6.543.400	2.957.550	5.428.874
NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	1.421.494	954.248	2.687.280
PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	4.129.628	1.396.958	5.762.850
ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	1.875.504	1.015.881	2.279.322
NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	2.254.124	381.077	3.483.528
UKUPNI PRILIV GOTOVINE	23.016.882	11.996.819	14.658.887
UKUPNI ODLIV GOTOVINE	22.465.289	12.035.197	13.704.456
NETO PRILIV GOTOVINE	551.593	0	954.431
NETO ODLIV GOTOVINE	0	38.378	0
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	924.530	962.908	8.477
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	1.476.123	924.530	962.908

Polugodišnji finansijski izvještaj

Skraćeni Bilans stanja na 30.06.2025. godine

POZICIJA	30.06.2025.	2024
AKTIVA A. STALNA IMOVINA	18.938.650	18.668.706
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA	26.398	26.398
II - NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	11.562.699	11.517.771
III - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	7.349.553	7.124.537
IV - OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	0	0
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0	0
B. TEKUĆA IMOVINA	4.838.639	5.082.506
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA	634.254	890.895
NAMIJENJENA PRODAJI		
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	3.432.657	3.496.345
III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	771.728	695.266
Đ. UKUPNA AKTIVA	23.777.289	23.751.212
PASIVA A. KAPITAL	7.741.469	7.549.856
I - OSNOVNI KAPITAL	11.830.000	11.830.000
IV - EMISIONI GUBITAK	6.261.000	6.261.000
V - REZERVE IZ DOBITKA	536.450	536.450
VI - REVALORIZACIONE REZERVE	1.304.450	1.311.018
IX - NERASPOREDENI DOBITAK	331.569	133.388
B. DUGOROČNA REZERVISANJA	73.008	28.505
V. OBAVEZE	15.962.812	16.172.851
II KRATKOROČNE OBAVEZE	15.962.812	16.172.851
9. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	14.060.991	12.187.419
Đ. UKUPNA PASIVA	23.777.289	23.751.212

Skraćeni Bilans uspjeha na 30.06.2025. godine

POZICIJA	Iznos	
	30.6.2025	2024
I - POSLOVNI PRIHODI	7.594.427	4.812.006
II - POSLOVNI RASHODI	7.647.566	5.045.372
III - POSLOVNI DOBITAK	0	0
IV - POSLOVNI GUBITAK	53.139	233.366
I - FINANSIJSKI PRIHODI	129.818	80.447
II - FINANSIJSKI RASHODI	1.654	59.911
III - DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	75.025	0

IV - GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	0	212.830
V. OSTALI PRIHODI I RASHODI	348.526	627.445
I - OSTALI PRIHODI		
II - OSTALI RASHODI	177.034	90.125
III - DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	171.492	537.320
IV - GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	0	0
I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	3.350	143.184
II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	56.452	87.616
III - DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	0	55.568
IV - GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	53.102	0
1. Dobitak prije oporezivanja	193.415	380.058
1. Neto dobitak tekuće godine	193.415	380.058
L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU	0	4.766
I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU	193.415	384.824

Skraćeni bilans tokova gotovine na 30.06.2025. godinu

POZICIJA	Iznos	
	30.6.2025	2024
I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	9.406.954	13.765.348
II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	7.641.203	14.046.385
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	1.765.751	0
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	281.037
I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	3.296.955	5.121.906
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI PLASIRANJA I INVESTIRANJA	3.921.450	6.543.400
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	624.495	1.421.494
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	1.300.000	4.129.628
II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	2.596.628	1.875.504
III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	2.254.124
IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	1.296.628	0
G. UKUPNI PRILIV GOTOVINE	14.003.909	23.016.882
D. UKUPNI ODLIV GOTOVINE	14.159.281	22.465.289
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE	0	551.593
E. NETO ODLIV GOTOVINE	155.372	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	1.476.123	924.530
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	1.320.751	1.476.123

Konsolidovani finansijski izvještaj

Skraćeni konsolidovani bilans stanja

POZICIJA	2024	2023
AKTIVA - A. STALNA IMOVINA	18.085.782,00	15.474.590,00
I NEMATERIJALNA SREDSTVA	43.474,00	0
II NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	11.517.771,00	10.081.313,00
III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	6.524.537,00	5.393.277,00
B. TEKUĆA IMOVINA	5.711.920,00	3.760.224,00
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI	890.895,00	197.579,00
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	4.125.759,00	3.124.894,00
GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	1.511.527,00	924.530,00
III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	695.266,00	437.751,00
Đ. UKUPNA AKTIVA	23.797.702,00	19.234.814,00
PASIVA - A. KAPITAL	7.564.736,00	7.429.604,00
I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	11.830.000,00	11.830.000,00
IV EMISIONI GUBITAK	6.261.000,00	6.261.000,00
V REZERVE IZ DOBITKA	536.450,00	875.989,00
VI REVALORIZACIONE REZERVE	1.311.018,00	1.324.155,00

IX NERASPOREĐENI DOBITAK	148.268,00	152.050,00
X GUBITAK DO VISINE KAPITALA	-	491.590,00
B. DUGOROČNA REZERVISANJA	28.505,00	47.711,00
V. OBAVEZE	16.204.461,00	11.757.499,00
II KRATKOROČNE OBAVEZE	16.204.461,00	11.757.499,00
D. UKUPNA PASIVA	23.797.702,00	19.234.814,00

Skraćeni konsolidovani bilans uspjeha

POZICIJA	2024	2023
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI	10.606.052	7.422.193
II POSLOVNI RASHODI	12.460.253	7.536.493
IV POSLOVNI GUBITAK	1.854.201	114.300
B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - 1 FINANSIJSKI PRIHODI	203.886	93.463
II FINANSIJSKI RASHODI	66.404	137.179
IV GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	1.716.719	158.016
V. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI	768.272	463.387
II OSTALI RASHODI	182.523	130.317
III DOBITAK po OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	585.749	333.070
G. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE - I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	1.400.319	16.364
II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	130.613	55.404
III DOBITAK po OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	1.269.706	-
IV GUBITAK po OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	-	39.040
Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA - 1. Dobitak prije oporezivanja	138.736	142.518
J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA - 1. Neto dobitak tekuće godine	138.736	142.518
K. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU - I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU	9.532	9.532
M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU	9.532	9.532
N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU	148.268	152.050

Skraćeni konsolidovani bilans tokova gotovine

POZICIJA	2024	2023
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	13.774.391	8.596.559
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	14.620.024	8.061.766
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-	534.793
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	845.633	-
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	5.121.906	2.003.302
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	5.943.400	2.957.550
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	-	-
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	821.494	954.248
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	4.129.628	1.396.958
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	1.875.504	1.015.881
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	2.254.124	381.077
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE	23.025.925	11.996.819
D. UKUPNI ODLIV GOTOVINE	22.438.928	12.035.197
D. NETO PRILIV GOTOVINE	586.997	-
E. NETO ODLIV GOTOVINE	-	38.378
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	924.530	962.908
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	1.511.527	924.530

Rizici specifični za Emitenta

Prilikom ulaganja u hartije od vrijednosti potencijalni investitor trebao bi uzeti u obzir faktore rizika izložene u nastavku, ali se investitor upućuje i na vlastitu procjenu budućeg razvoja i finansijskog položaja Emitenta.

Djelatnost osiguranja je povezana sa velikim brojem različitih vrsta rizika koji su konstantno prisutni i koji se mogu realizovati sa različitim intenzitetima. Pod rizikom se podrazumijeva vjerovatnoća nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski rezultat i položaj društva za osiguranje.

Agencija za osiguranje Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje, kao regulatorno i nadzorno tijelo kontinuirano prati poslovanje društva za osiguranje koje je obavezno obezbijediti u poslovanju da kapital društva bude uvijek, u svakom trenutku, usklađen sa rizicima koje društvo preuzima iz ugovora o osiguranju, odnosno da bude veći ili jednak od iznosa propisanog Zakonom o društvima za osiguranje.

U nastavku je dat pojedinačni pregled rizika kojima je Emitent u svom poslovanju izložen:

1. Rizik osiguranja
2. Tržišni rizik
3. Kreditni rizik
4. Operativni rizik
5. Rizik likvidnosti
6. Strateški rizik.

Rizik osiguranja – Emitent je izložen riziku osiguranja koji proizlazi iz ponude proizvoda neživotnih osiguranja i to: osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove, osiguranje od građanske odgovornosti za brodove, osiguranje od opšte građanske odgovornosti, osiguranje kredita i osiguranje garancija.

Rizik osiguranja se odnosi na rizik nemogućnosti Emitenta da apsorbuje preuzete rizike svojstvene djelatnosti osiguranja, a uključuje: neadekvatno utvrđene premije i neadekvatne tarifne politike, neadekvatne procjene rizika koji se preuzima u osiguranje, neadekvatno određivanje nivoa samopridržaja i neadekvatno formiranje tehničkih rezervi.

Rizik neadekvatno utvrđene premije prisutan je u momentu zaključenja ugovora o osiguranju, dakle prije nastanka osiguranog slučaja. Rizik neadekvatne procjene rizika koji se preuzima takođe nastaje prije nastanka osiguranog slučaja. Portfelj osiguranja Emitenta se u potpunosti odnosi na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila i pratećih rizika ove vrste osiguranja na koje se primjenjuje Odluka o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila. Iako je riječ o regulisanim cijenama, nelojalna konkurencija koja je u ovom domenu prisutna na tržištu osiguranja Republike Srpske doprinosi tome da Emitent redovno ima visoke troškove sprovođenja osiguranja.

Emitent ovim rizicima upravlja praćenjem dosljedne primjene zajedničke tarife posredstvom Odjeljenja za podršku osiguranju, kao i plasiranjem viška rizika iznad samopridržaja u reosiguranje.

Emitent u tekućoj godini ima potpisane ugovore o reosiguranju:

- Ugovor o reosiguranju zelene karte, posredstvom Biroa ZK u BiH, zaključen sa reosiguravačem „Bosna RE“ d.d. Sarajevo
- Ugovor o reosiguranju viška štete za domaću autoodgovornost za 2024. godinu zaključen sa „Bosna RE“ d.d. Sarajevo

Faktori koji određuju samopridržaj su finansijski i tehnički kapaciteti. Finansijski kapacitet se ogleda u rezervama kojima Emitent raspolaže dok je tehnički kapacitet određen veličinom i strukturom portfelja osiguranja Emitenta.

Emitent rizik neadekvatnog obezbjeđenja ukupnih tehničkih rezervi, kao podvrsti rizika osiguranja, svodi na adekvatan nivo koristeći metod obračuna rezervacija za nastale neprijavljene štete korišćenjem ulančanih ljestvica (chain ladder).

Tehničke rezerve na dan 31.12.2024. godine obračunate su u iznosu od 12.184.958,78 KM. Emitent na dan 31.12.2024. godine, u potpunosti ima pokrivene tehničke rezerve.

Tržišni rizik - proističe iz nepovoljnih promjena na tržištu, prije svega na tržištu osiguranja i finansijskom tržištu, a uključuje rizike: promjene kamatnih stopa, promjene cijena HOV, promjene valutnih kurseva, promjene cijene nekretnina, tržišne konkurencije, promjene prinosa i tržišne koncentracije.

Rizik promjene kamatnih stopa zavisi od uslova na tržištu. Emitent vrši plasman u banke koje posluju na teritoriji Republike Srpske, nastojeći da poštuje regulatorna ograničenja koja ne bi u datom momentu uslovlila finansijske gubitke. Emitent kontinuirano prati kamatne stope kao i rejtinge banaka.

Valutni rizik - predstavlja vjerovatnoću nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Emitenta usljed promjene vrijednosti deviznih kurseva, a ovom riziku su izložene sve pozicije aktive i pasive u devizama. Emitent ne posjeduje oročene depozite u stranim valutama.

Rizik promjene vrijednosti nekretnina - Emitent je značajno izložen ovom riziku jer nekretnine i zemljište čine 48% ukupne aktive. Emitent vrši procjenu nekretnina u skladu sa propisima iz oblasti finansija i računovodstva, a za samu procjenu se angažuju ovlašćeni procjenitelji.

Rizik konkurencije proističe iz pozicioniranja Emitenta na tržištu osiguranja. Kako je već navedeno, portfelj osiguranja Emitenta se u potpunosti odnosi na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila i pratećih rizika ove vrste osiguranja na koje se primjenjuje Odluka o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila. Iako je riječ o regulisanim cijenama, nelojalna konkurencija koja je u ovom domenu prisutna na tržištu osiguranja Republike Srpske čini ovaj rizik izrazito visokim za poslovanje Emitenta.

Rizik promjene prinosa - se ogleda u promjeni kamatnih stopa i visine zakupnina jer su plasmani uglavnom koncentrisani u oročene depozite i nekretnine. Poremećaji na ovim tržištima imaju jak uticaj na prinos Emitenta.

Rizik tržišne koncentracije je rizik nastanka gubitka koji se može pojaviti usljed premale raspršenosti portfelja sredstava prema pojedinačnim emitentima, grupama i geografskim regijama. Izloženost Emitenta ovoj vrsti rizika je relativno velika jer Emitent ulaže sredstva na teritoriji Republike Srpske.

Kreditni rizik - kao rizik nastanka gubitka koji je posljedica nemogućnosti Emitenta da iz bilo kojeg razloga ispuni preuzete ugovorne obaveze djelimično ili u potpunosti. Izloženost Emitenta ovom riziku izražena je kroz poziciju dugoročnih finansijski plasmana, koji participiraju sa preko 84% u ukupnim obavezama Emitenta.

Sredstva Emitenta su plasirana kod banaka koje posluju na teritoriji Republike Srpske i u obveznice čije je emitent Republika Srpska. Kreditnim rizikom Emitent upravlja na način da posebno vodi računa o disperziji ulaganja unutar pomenutog geografskog područja, a što je uostalom i jedan od zahtjeva regulatora. Kratkoročni finansijski plasmani se uglavnom odnose na plasmane u povezano pravno lice i njih Emitent klasifikuje kao poziciju visoko izloženu kreditnom riziku. Kada su u pitanju potraživanja, ona su klasifikovana po ročnosti. Aktiva iz ove kategorije koja je u kašnjenju preko 270 dana se smatra aktivom koja je visoko izložena kreditnom riziku. U cilju povećanja procenta naplate potraživanja koja se klasifikuju kao potraživanja u kašnjenju, Emitent kontinuirano koristi sve raspoložive instrumente kako bi povećalo stepen naplate.

Operativni rizik - proističe iz propusta u radu zaposlenih i organa Emitenta, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima, kao i usljed nepredvidivih spoljnih događaja.

Politika Emitenta u upravljanju operativnim rizicima je orjentisana na preventivno djelovanje i kontinuirano poboljšanje poslovnih procesa kako bi se smanjili operativni nedostaci kod Emitenta i osiguralo učinkovito i pouzdano odvijanje poslovnih procesa koje je usklađeno sa svim zahtjevima regulatora i internim procedurama Emitenta. Iako operativni rizik nije moguće u potpunosti eliminisati, Emitent ovim rizicima upravlja na način da su uvedene jasno propisane

nadležnosti i odgovornosti, standardizacija procedura, kontinuirane i periodične provjere u zavisnosti od subjekta i predmeta nadzora i permanentno unaređenje poslovnih procesa.

Rizik likvidnosti - je rizik nastanka gubitka u slučaju da Emitent nije u mogućnosti da podmiruje sve dospjele obaveze, odnosno ako je u poziciji da obezbjeđuje potrebna sredstva po znatno višim troškovima od uobičajenih. Prema pozitivnim propisima regulatora, Emitent je u obavezi iskazivati dnevnu likvidnost i o tome u zadatim rokovima izveštavati. Emitent je na dan 31.12.2024. godine imalo koeficijent likvidnosti 10,48.

Strateški rizik - ili rizik poslovnog okruženja je rizik koji rezultira iz strateških poslovnih odluka, uključujući i rizik koji rezultira iz neprilagođenosti poslovnih odluka promjenama u okruženju. Emitent se suočava sa povećanim strateškim rizikom, što kao produkt ima negativan rezultat poslovanja. Uzrok povećanja ovog rizika je situacija na tržištu osiguranja Republike Srpske. Uprava Emitenta aktivno radi na modalitetima za umanjene ovog rizika.

C. KLJUČNE INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SE EMITUJU

<i>Vrsta hartija od vrijednosti:</i>	Redovne (obične) akcije klase „A“
<i>Broj akcija:</i>	3.100.000
<i>Pojedinačna nominalna vrijednost:</i>	1,00 KM
<i>Prodajna cijena po akciji:</i>	1,00 KM
<i>Ukupna nominalna vr. emisije:</i>	3.100.000,00 KM
<i>ISIN kod:</i>	BA100KROSA7

Emitent je do sada emitovao sedam emisija redovnih (običnih) akcija:

- I emisiju redovnih običnih akcija javnom ponudom – emitovano je 6.768.192 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 6.768.192 KM;
- II emisiju redovnih običnih akcija javnom ponudom – emitovano je 7.000.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 1,00 KM od kojih je upisano i uplaćeno 6.899.999 akcija u ukupnom iznosu od 6.899.999 KM;
- III emisiju redovnih običnih akcija javnom ponudom – emitovano je 7.000.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 7.000.000 KM;
- IV emisiju redovnih (običnih) akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta – emitovano je 8.730.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 8.730.000 KM;
- V emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom – emitovano je 3.100.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 3.100.000 KM.
- Ovoj emisiji prethodi Odluka o VI emisiji akcija kojom se osnovni kapital Emitenta formiran na osnovu prethodnih pet emisija akcija, izkazan na dan 31.12.2024. godine, u iznosu od 11.830.000 KM, smanjuje za ukupan iznos od 6.158.329 KM radi pokrića izkazanog gubitka i formiranja rezervi, te nakon smanjenja iznosi 5.671.671 KM (Postupak registracije navedenog smanjenja osnovnog kapitala pred Okružnim privrednim sudom je u toku).

Emitovane hartije od vrijednosti Emitenta

<i>Prava sadržana u hartijama od vrijednosti:</i>	• pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Emitenta, • pravo učešća u radu Skupštine akcionara Emitenta, • pravo glasa u Skupštini akcionara Emitenta, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas, • pravo na isplatu dividende, • pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Emitenta a nakon isplate povjerilaca, • pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica, • pravo raspolaganja akcijam svih vrsta u skladu sa zakonom, • sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.
<i>Relevantna nadređenost hartija u strukturi kapitala Emitenta u slučaju nesolventnosti</i>	Sve redovne (obične) akcije nose ista prava
<i>Ograničenje prenosivosti:</i>	Bez ograničenja prenosivosti
<i>Politike dividende ili isplate</i>	Emitent nema usvojenu politiku dividende ili isplate
<i>Tržište:</i>	Nakon registracije sedme emisije redovnih (običnih) akcija Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje emisije na Slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

Faktori rizika vezani za hartije od vrijednosti

Cjenovni rizik - Odnosi se na rizik od gubitka vlasnika akcija usljed promjene (smanjenja) tržišne cijene akcija Emitenta. S obzirom na to da su u pitanju akcije otvorenog akcionarskog društva koje će biti kotirane na Banjalučkoj berzi, one su podložne uticaju tržišnih rizika koji se oslikavaju u njihovoj tržišnoj cijeni

Rizik neisplaćivanja dividende - Emitent nema usvojenu politiku dividendi i do sada nije isplaćivao dividendu akcionarima.

Rizik likvidnosti akcija - Predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Navedeni rizik se odnosi na mogućnost ostvarivanja gubitka usljed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta.

Poreski rizik - Investitor mora prihvatiti činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama ili da neće doći do promjene postojećih poreskih stopa.

Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu akcija mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini akcija odgovarajuća i prihvatljiva investicija.

D. KLJUČNE INFORMACIJE O JAVNOJ PONUDI

VII (sedma) emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta vršiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti svim zainteresovanim pravnim i fizičkim, domaćim i stranim licima. Sedmom emisijom Emitent emituje 3.100.000 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji. Prodajna cijena akcija iz sedme emisije iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Dan početka upisa i uplate akcija utvrđen je u javnom pozivu objavljenom u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze. Upis i uplata će trajati 30 dana, s tim da će se u prvih 15 dana od početka ponude koristiti pravo preče kupovine. Pravo preče kupovine imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan presjeka, a koji je 20. dan (31.08.2025.) od dana donošenja Odluke o VII (sedmoj) emisiji akcija Emitenta.

Upis akcija putem prava preče kupovine vršiće se putem upisnica kod Agenta emisije - BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, svakim radnim danom u periodu od 08.00-16.00h, a nakon proteka roka za korišćenje prava preče kupovine preostali ostatak akcija ponudiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi. Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude prije isteka roka za upis i uplatu akcija. Takođe, u skladu sa članom 39. stav (6) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (*“Sl. glasnik RS”, br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022*) Emitent ima pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu akcija ukoliko se u toku korišćenja prava preče kupovine realizuje minimalni prag uspješnosti definisan Odlukom o VII (sedmoj) emisiji.

Redovne (obične) akcije iz sedme emisije Emitenta uvrstiće se na Slobodno tržište Banjalučke berze.

Emitent procjenjuje da će se u toku prava preče kupovine, a nakon toga u postupku javne ponude prodati minimalno 68,25% ponuđenih akcija. Po osnovu navedenog predviđanja, očekuje se minimalni priliv, od prodaje akcija iz predmetne emisije, u iznosu od 2.115.750,00 KM.

Procjena je da ukupni troškovi emisije akcija neće preći 0,5 % nominalne vrijednosti emisije.

Kupovinom na berzi investitori plaćaju cijenu upisanih akcija uvećanu za iznos brokerske provizije u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina akcija, kao i trošak platnog prometa. Cijena po kojoj će investitori vršiti upis i uplatu iznosi 1,00 KM po jednoj akciji. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. Sredstva prikupljena sedmom emisijom redovnih (običnih) akcija će se koristiti za pokriće tehničkih rezervi čime će se poboljšati solventnost Emitenta i sigurnost isplate očekivanih odštetnih zahtjeva, kao i pozicije u aktivi Društva, a sredstva će se koristiti i za druge potrebe koje proizađu iz redovnog poslovanja.

Predmetna emisija se provodi bez preuzimaoca akcija i ne postoje nikakvi sukobi interesa koji se odnose na ponudu akcija ili njihovo uvrštenje u trgovanje.

II. FAKTORI RIZIKA

I.1 Faktori rizika Emitenta

Prilikom ulaganja u hartije od vrijednosti potencijalni investitor trebao bi uzeti u obzir faktore rizika izložene u nastavku, ali se investitor upućuje i na vlastitu procjenu budućeg razvoja i finansijskog položaja Emitenta.

Djelatnost osiguranja je povezana sa velikim brojem različitih vrsta rizika koji su konstantno prisutni i koji se mogu realizovati sa različitim intenzitetima. Pod rizikom se podrazumijeva vjerovatnoća nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski rezultat i položaj društva za osiguranje.

Agencija za osiguranje Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje, kao regulatorno i nadzorno tijelo kontinuirano prati poslovanje društva za osiguranje koje je obavezno obezbijediti u poslovanju da kapital društva bude uvijek, u svakom trenutku, usklađen sa rizicima koje društvo preuzima iz ugovora o osiguranju, odnosno da bude veći ili jednak od iznosa propisanog Zakonom o društvima za osiguranje.

U nastavku je dat pojedinačni pregled rizika kojima je Emitent u svom poslovanju izložen:

1. Rizik osiguranja
2. Tržišni rizik
3. Kreditni rizik
4. Operativni rizik
5. Rizik likvidnosti
6. Strateški rizik.

Rizik osiguranja – Emitent je izložen riziku osiguranja koji proizlazi iz ponude proizvoda neživotnih osiguranja i to: osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove, osiguranje od građanske odgovornosti za brodove, osiguranje od opšte građanske odgovornosti, osiguranje kredita i osiguranje garancija.

Rizik osiguranja se odnosi na rizik nemogućnosti Emitenta da apsorbuje preuzete rizike svojstvene djelatnosti osiguranja, a uključuje: neadekvatno utvrđene premije i neadekvatne tarifne politike, neadekvatne procjene rizika koji se preuzima u osiguranje, neadekvatno određivanje nivoa samopridržaja i neadekvatno formiranje tehničkih rezervi.

Rizik neadekvatno utvrđene premije prisutan je u momentu zaključenja ugovora o osiguranju, dakle prije nastanka osiguranog slučaja. Rizik neadekvatne procjene rizika koji se preuzima takođe nastaje prije nastanka osiguranog slučaja. Portfelj osiguranja Emitenta se u potpunosti odnosi na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila i pratećih rizika ove vrste osiguranja na koje se primjenjuje Odluka o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila. Iako je riječ o regulisanim cijenama, nelojalna konkurencija koja je u ovom domenu prisutna na tržištu osiguranja Republike Srpske doprinosi tome da Emitent redovno ima visoke troškove sprovođenja osiguranja.

Emitent ovim rizicima upravlja praćenjem dosljedne primjene zajedničke tarife posredstvom Odjeljenja za podršku osiguranju, kao i plasiranjem viška rizika iznad samopridržaja u reosiguranje.

Emitent u tekućoj godini ima potpisane ugovore o reosiguranju:

- Ugovor o reosiguranju zelene karte, posredstvom Biroa ZK u BiH, zaključen sa reosiguravačem „Bosna RE“ d.d. Sarajevo
- Ugovor o reosiguranju viška štete za domaću autoodgovornost za 2024. godinu zaključen sa „Bosna RE“ d.d. Sarajevo

Faktori koji određuju samopridržaj su finansijski i tehnički kapaciteti. Finansijski kapacitet se ogleda u rezervama kojima Emitent raspolaže dok je tehnički kapacitet određen veličinom i strukturom portfelja osiguranja Emitenta.

Emitent rizik neadekvatnog obezbjeđenja ukupnih tehničkih rezervi, kao podvrsti rizika osiguranja, svodi na adekvatan nivo koristeći metod obračuna rezervacija za nastale neprijavljene štete korišćenjem ulančanih ljestvica (chain ladder). Tehničke rezerve na dan 31.12.2024. godine obračunate su u iznosu od 12.184.958,78 KM. Emitent na dan 31.12.2024. godine, u potpunosti ima pokrivene tehničke rezerve. Ocjena: **Visok**.

Tržišni rizik - proističe iz nepovoljnih promjena na tržištu, prije svega na tržištu osiguranja i finansijskom tržištu, a uključuje rizike: promjene kamatnih stopa, promjene cijena HOV, promjene valutnih kurseva, promjene cijene nekretnina, tržišne konkurencije, promjene prinosa i tržišne koncentracije.

Rizik promjene kamatnih stopa zavisi od uslova na tržištu. Emitent vrši plasman u banke koje posluju na teritoriji Republike Srpske, nastojeći da poštuje regulatorna ograničenja koja ne bi u datom momentu uslovia finansijske gubitke. Emitent kontinuirano prati kamatne stope kao i rejtinge banaka. Ocjena: **Srednji**.

Valutni rizik - predstavlja vjerovatnoću nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Emitenta usljed promjene vrijednosti deviznih kurseva, a ovom riziku su izložene sve pozicije aktive i pasive u devizama. Emitent ne posjeduje oročene depozite u stranim valutama. Ocjena: **Srednji**.

Rizik promjene vrijednosti nekretnina - Emitent je značajno izložen ovom riziku jer nekretnine i zemljište čine 48% ukupne aktive. Emitent vrši procjenu nekretnina u skladu sa propisima iz oblasti finansija i računovodstva, a za samu procjenu se angažuju ovlašćeni procjenitelji.

Rizik konkurencije proističe iz pozicioniranja Emitenta na tržištu osiguranja. Kako je već navedeno, portfelj osiguranja Emitenta se u potpunosti odnosi na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila i pratećih rizika ove vrste osiguranja na koje se primjenjuje Odluka o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila. Iako je riječ o regulisanim cijenama, nelojalna konkurencija koja je u ovom domenu prisutna na tržištu osiguranja Republike Srpske čini ovaj rizik izrazito visokim za poslovanje Emitenta. Ocjena: **Srednji**.

Rizik promjene prinosa - se ogleda u promjeni kamatnih stopa i visine zakupnina jer su plasmani uglavnom koncentrisani u oročene depozite i nekretnine. Poremećaji na ovim tržištima imaju jak uticaj na prinos Emitenta.

Rizik tržišne koncentracije je rizik nastanka gubitka koji se može pojaviti usljed premale raspršenosti portfelja sredstava prema pojedinačnim emitentima, grupama i geografskim regijama. Izloženost Emitenta ovoj vrsti rizika je relativno velika jer Emitent ulaže sredstva na teritoriji Republike Srpske. Ocjena: **Srednji**.

Kreditni rizik - kao rizik nastanka gubitka koji je posljedica nemogućnosti Emitenta da iz bilo kojeg razloga ispuni preuzete ugovorne obaveze djelimično ili u potpunosti. Izloženost Emitenta ovom riziku izražena je kroz poziciju dugoročnih finansijski plasmana, koji participiraju sa preko 84% u ukupnim obavezama Emitenta.

Sredstva Emitenta su plasirana kod banaka koje posluju na teritoriji Republike Srpske i u obveznice čije je emitent Republika Srpska. Kreditnim rizikom Emitent upravlja na način da posebno vodi računa o disperziji ulaganja unutar pomenutog geografskog područja, a što je uostalom i jedan od zahtjeva regulatora. Kratkoročni finansijski plasmani se uglavnom odnose na plasmane u povezano pravno lice i njih Emitent klasifikuje kao poziciju visoko izloženu kreditnom riziku. Kada su u pitanju potraživanja, ona su klasifikovana po ročnosti. Aktiva iz ove kategorije koja je u kašnjenju preko 270 dana se smatra aktivom koja je visoko izložena kreditnom riziku. U cilju povećanja procenta naplate potraživanja koja se klasifikuju kao potraživanja u kašnjenju, Emitent kontinuirano koristi sve raspoložive instrumente kako bi povećalo stepen naplate. Ocjena: **Srednji**.

Operativni rizik - proističe iz propusta u radu zaposlenih i organa Emitenta, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima, kao i usljed nepredvidivih spoljnih događaja.

Politika Emitenta u upravljanju operativnim rizicima je orjentisana na preventivno djelovanje i kontinuirano poboljšanje poslovnih procesa kako bi se smanjili operativni nedostaci kod Emitenta i osiguralo učinkovito i pouzdano odvijanje poslovnih procesa koje je usklađeno sa svim zahtjevima regulatora i internim procedurama Emitenta. Iako operativni rizik nije moguće u potpunosti eliminisati, Emitent ovim rizicima upravlja na način da su uvedene jasno propisane nadležnosti i odgovornosti, standardizacija procedura, kontinuirane i periodične provjere u zavisnosti od subjekta i predmeta nadzora i permanentno unaređenje poslovnih procesa. Ocjena: **Srednji**.

Rizik likvidnosti - je rizik nastanka gubitka u slučaju da Emitent nije u mogućnosti da podmiruje sve dospjele obaveze, odnosno ako je u poziciji da obezbjeđuje potrebna sredstva po znatno višim troškovima od uobičajenih. Prema pozitivnim propisima regulatora, Emitent je u obavezi iskazivati dnevnu likvidnost i o tome u zadatim rokovima izvještavati. Emitent je na dan 31.12.2024. godine imalo koeficijent likvidnosti 10,48. Ocjena: **Srednji**.

Strateški rizik - ili rizik poslovnog okruženja je rizik koji rezultira iz strateških poslovnih odluka, uključujući i rizik koji rezultira iz neprilagođenosti poslovnih odluka promjenama u okruženju. Emitent se suočava sa povećanim strateškim rizikom, što kao produkt ima negativan rezultat poslovanja. Uzrok povećanja ovog rizika je situacija na tržištu osiguranja Republike Srpske. Uprava Emitenta aktivno radi na modalitetima za umanjene ovog rizika. Ocjena: **Visok**.

II.1 Faktori rizika hartije od vrijednosti

II.1.1 Cjenovni rizik

Odnosi se na rizik od gubitka vlasnika akcija usljed promjene (smanjenja) tržišne cijene akcija Emitenta. S obzirom na to da su u pitanju akcije otvorenog akcionarskog društva koje će biti kotirane na Banjalučkoj berzi, one su podložne uticaju tržišnih rizika koji se oslikavaju u njihovoj tržišnoj cijeni. Na kretanje tržišne cijene akcije mogu uticati brojni faktori kao što su: poslovni rezultat Emitenta, odnos ponude i tražnje za akcijama, promjene u privrednoj grani i uopšte u privredi, opšti ekonomski faktori (promjene kamatnih stopa, deviznih kurseva, poreskih stopa, inflatorna kretanja i sl.), politički događaji, kao i nepovoljni vremenski uticaji, prirodne katastrofe itd.

Uprava Emitenta, uzimajući u obzir kretanje cijene akcija Emitenta na banjalučkoj berzi koja je posljednji put formirana u 21.10.2022. godini na nivou od 0,193 KM te da od tog datuma nije bilo ni sporadičnog prometa akcijama, procjenjuje da će se navedeni nivo cijene održati i u narednom periodu. Uzimajući u obzir prethodno navedeno, rizik značajnije razlike između cijene po kojoj će se trgovati na tržištu i cijene po kojoj se prodaju akcije iz predmetne emisije, uprava Emitenta procjenjuje kao: **srednji**.

II.1.2 Rizik neisplaćivanja dividende

Politika dividendi zavisi od mnogo faktora poput rezultata poslovanja, budućih prihoda, finansijskog položaja, novčanog toka, regulatornih ograničenja, kapitalnih izdataka i drugih činilaca, stoga Emitent ne može dati nikakve garancije da će dividenda u budućnosti biti isplaćena. Emitent je zbog specifičnosti djelatnosti kojom se bavi u obavezi održavati adekvatnost kapitala i tehničkih rezervi, te je obezbjeđivanje spostvenog kapitala za obavljanje djelatnosti u prioritetu u odnosu na isplatu dividende u narednom periodu. Kako Emitent nema usvojenu politiku dividendi i do sada nije isplaćivao dividendu akcionarima, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **visok**.

II.1.3 Rizik likvidnosti akcija

Predstavlja rizik konverzije akcija u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće u kratkom periodu i bez većih gubitaka konvertovati akcije u likvidna sredstva. Navedeni rizik se odnosi na mogućnost ostvarivanja gubitka usljed nemogućnosti prodaje akcija po tržišnoj cijeni zbog tržišnih poremećaja ili nedovoljne dubine tržišta. U tom slučaju postoji mogućnost da će vlasnik akcija biti primoran prodati finansijski instrument po cijeni nižoj od tržišne te potencijalno ostvariti gubitak.

Imajući u vidu obim trgovanja hartijama Emitenta, kao i nivo tržišne cijene istih, navedeni rizik procjenjuje se kao **visok**.

II.1.4 Poreski rizik

Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi promjene na način koji bi negativno uticao na prinos. Navedeni rizik je u potpunosti izvan nadzora i uticaja Emitenta.

U nastavku su detaljnije opisane poreske odredbe koje se vezuju za hartije od vrijednosti koje su predmet javne ponude i za poreski rizik.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13 Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske br. 60/15, 5/2016 - ispr., 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/22, 112/23 i 110/24), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva. Kapitalni dobici/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnove u poreskom bilansu.

Prema članu 3, stav 1, tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 60/15, 5/16- ispr, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/22, 112/23 i 110/24), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju, u Republici Srpskoj, iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 94/15, 1/17, 58/19 i 48/24), pravna lica koja posjeduju akcije, u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne, ostvarena razlika, odnosno kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.

Investitor mora prihvatiti činjenicu da Emitent ne može garantovati da u budućnosti neće biti novih poreza vezanih za prava iz i u vezi sa običnim akcijama ili da neće doći do promjene postojećih poreskih stopa. Imajući u vidu prethodno navedeno, Emitent procjenjuje važnost ovog rizika kao **srednji**.

Svaki potencijalni investitor zainteresovan za kupovinu akcija mora da utvrdi, na osnovu sopstvene nezavisne procjene i na bazi profesionalnih savjeta koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima, da li je potencijalna odluka o kupovini akcija odgovarajuća i prihvatljiva investicija. Investitori čije investicione aktivnosti podliježu investicionim zakonima i propisima, ili nadzoru ili regulisanju od strane nadležnih organa, mogu da podliježu ograničenjima ulaganja u određene vrste hartija od vrijednosti.

III. DOKUMENT O REGISTRACIJI ZA VLASNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

III.1 ODGOVORNA LICA, INFORMACIJE O TREĆIM LICIMA, STRUČNI IZVJEŠTAJI I ODOBRENJA NADLEŽNOG ORGANA

III.1.1 Lica odgovorna za podatke

Za sve informacije i podatke prikazane u Jedinstvenom prospektu, odgovoran je direktor Emitenta, Mile Janjić.

III.1.2 Izjava odgovornih lica

„Potvrđujem da, prema mojim saznanjima, informacije sadržane u Jedinstvenom prospektu odgovaraju činjenicama te da u Jedinstvenom prospektu nisu izostavljene informacije koje bi mogle da utiču na njegov sadržaj.“

Mile Janjić, direktor

III.2 Izvještaji stručnjaka

Jedinstveni prospekt, pored informacija dobijenih od strane Emitenta, sadrži i revizorske izvještaje za 2024, 2023. i 2022. godinu.

<i>R.br.</i>	<i>Autor izvještaja</i>	<i>Izvještaj</i>	<i>Poslovna adresa</i>
1.	„EF revizor“ d.o.o. Banja Luka Ovlašćeni revizor Milan Kondić, dipl.ekonomista.	Revizorski izvještaj 2022	Gajeva broj 21, Banja Luka
		Revizorski izvještaj 2023	Gajeva broj 21, Banja Luka
		Revizorski izvještaj 2024	Gajeva broj 21, Banja Luka

Navedeni izvještaji izrađeni su na zahtjev Emitenta i autor izvještaja je upoznat da će se isti uključiti u Jedinstveni prospekt. Po informacijama kojima raspolaže Emitent nisu izostavljene bitne činjenice kojima bi navedene informacije bile netačno prenesene.

III.2.1 Informacije koje potiču od trećih lica

Osim revizorskih izvještaja koji su izrađeni od strane lica navedenog pod tačkom III.2. Jedinstvenog prospekta u ovaj document nije uključeno mišljenje/izvještaj/informacija čiji je izvor treće lice.

III.2.2 Izjave

- a. Ovaj prospekt odobren je od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
- b. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske potvrđuje samo da je Emitent postupio u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Prospekt sadrži sve elemente utvrđene zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ne odgovara za istinitost, tačnost i potpunost podataka.
- c. Za istinitost, tačnost i potpunost ovog Prospekta odgovorni su Emitent, odgovorno lice Emitenta i revizor.
- d. Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u ovom Prospektu solidarno su odgovorni Emitent, ovlašćena lica Emitenta i revizor.
- e. Odobrenje ovog Prospekta ne bi se trebalo smatrati odobrenjem Emitenta na kojeg se ovaj dokument odnosi.
- f. Odobrenje ovog Prospekta ne treba se smatrati potvrdom kvaliteta hartija od vrijednosti na koje se ovaj dokument odnosi
- g. Investitori treba samostalno da procjene prikladnost ulaganja u hartije od vrijednosti ponuđene ovim Prospektom.

III.3 OVLAŠĆENI REVIZORI

Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2024, 2023. i 2022. godinu vršila je revizorska kuća Društvo sa ograničenom odgovornošću "EF revizor", Ulica Gajeva broj 12, 78 000 Banja Luka, Ovlašćeni revizor Milan Kondić.

Navedeni revizor, Milan Kondić član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

U posmatranom periodu nije došlo do promjene revizorske kuće koja je vršila reviziju finansijskih izvještaja Emitenta.

III.4 INFORMACIJE O EMITENTU

Poslovno ime Emitenta: Društvo za osiguranje "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka

Mjesto registracije Emitenta: Okružni privredni sud u Banja Luka, Republika Srpska

Matični broj Emitenta: 01494678

Oznaka i broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti: KROS-R-A; 06-7-60/03

Datum osnivanja Emitenta: 23.06.1992. godine

Sjedište i pravni oblik Emitenta: Ulica braće Pantića br. 2, Banja Luka, Republika Srpska, Otvoreno akcionarsko društvo

Zakonodavstvo prema kojem posluje Emitent: Emitent posluje u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25),
- Zakon o društvima za osiguranje (Službeni glasnik RS broj 17/2005, 1/2006 - ispravka, 64/2006, 74/2010,

47/2017 i 58/2019),

- Zakonom o osiguranju imovine i lica (Službeni glasnik RS broj 14/00, 20/20 i 17/05),
- Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (Službeni glasnik RS broj 82/15, 78/20 i 1/24),

Djelatnost Društva: 65.12 – ostalo osiguranje

66.21 – procijena rizika i šteta

66.29 – ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju

Tel: + 387 51 228 - 820

Fax: + 387 51 228 - 844

Web adresa: <https://www.krajinaosiguranje.ba/>

Napomena: Informacije na internet stranici Emitenta nisu dio Jedinstvenog prospekta.

III.5 PREGLED POSLOVANJA

III.5.1 Opis glavnih djelatnosti Emitenta

Emitent u cilju sticanja dobiti, obavlja djelatnost koju čine poslovi osiguranja za koje je Društvo dobilo dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske. Djelatnosti Emitenta su:

65.12 – ostalo osiguranje

66.21 – procijena rizika i štete

66.29 – ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju

U okviru svoje djelatnosti Emitent se bavi prvenstveno poslovima koji se odnose na osiguranje u užem i širem smislu, kao što su:

- Snimanje i procijena rizika i odštete,
- Obačun rizika i štete,
- Procijenu havarije i gubitka,
- Podmirenje (isplate) potraživanje od osiguranja,
- Procjenu vlastitih nekretnina,
- Procijenu za ostale svrhe,
- Istraživanje i poslove vještačenja,
- Poslove investiranja sredstava za pokriće tehničkih rezervi osiguranja,
- Poslove spašavanja imovine,
- Druge poslove u funkciji zaključivanja i izvršavanja ugovora osiguranja.
-

Usluge koje Emitent obavlja jesu usluge koje su definisane Zakonom o društvima za osiguranje, Odlukom o vrstama osiguranja, a koja čine usluge neživotnih osiguranja kao i Upustvom za primjenu odluke o vrstama osiguranja.

Premija osiguranja po društvima i filijalama je data u narednoj tabeli:

Društva za osiguranje iz Republike Srpske	Obračun premija (KM)					
	2022	%	2023	%	2024	%
Atos osiguranje a.d.*						
Brčko- gas osiguranje d.d.	12.120.799	4,38%	13.560.215	4,23%	13.428.775	3,77%
Drina osiguranje a.d.	20.379.667	7,36%	23.184.041	7,23%	24.322.234	6,83%

Dunav osiguranje a.d.	18.534.568	6,69%	20.599.744	6,43%	22.433.524	6,30%
Euros osiguranje a.d.	9.021.146	3,26%	10.208.290	3,19%	11.852.938	3,33%
Grawe osiguranje a.d.	36.099.623	13,04%	38.997.615	12,17%	41.030.523	11,52%
Krajina osiguranje a.d.	5.823.474	2,10%	7.714.679	2,41%	13.173.232	3,70%
Mikrofin osiguranje a.d.	9.812.222	3,54%	13.284.872	4,15%	14.600.517	4,10%
Nešković osiguranje a.d.	16.563.145	5,98%	19.396.013	6,05%	21.379.606	6,00%
Osiguranje Aura a.d.	17.469.876	6,31%	20.471.879	6,39%	21.509.986	6,04%
Osiguranje Garant d.d.	11.740.646	4,24%	13.693.548	4,27%	15.073.331	4,23%
Premijum osiguranje a.d.	9.990.807	3,61%	13.229.791	4,13%	18.360.543	5,15%
SAS – SUPER P osiguranje a.d.	3.434.223	1,24%	3.866.495	1,21%	4.245.843	1,19%
Triglav osiguranje a.d.	13.000.528	4,70%	17.079.733	5,33%	10.392.301	2,92%
Wiener osiguranje a.d.	20.456.003	7,39%	21.948.040	6,85%	25.694.355	7,21%
Adriatic osiguranje d.d.	6.738.244	2,43%	10.952.266	3,42%	15.027.948	4,22%
ASA osiguranje d.d.	9.603.484	3,47%	16.150.461	5,04%	18.836.893	5,29%
Camelija osiguranje d.d.	1.777.454	0,64%	2.889.187	0,90%	3.419.904	0,96%
Central osiguranje d.d.	5.339.647	1,93%				
Croatia osiguranje d.d.	2.172.669	0,78%	3.000.295	0,94%	3.027.564	0,85%
Euroherc osiguranje d.d.	8.015.997	2,90%	9.351.724	2,92%	10.013.337	2,81%
Grawe osiguranje d.d.						
Sarajevo osiguranje d.d.	4.230.297	1,53%	4.716.656	1,47%	4.838.934	1,36%
Triglav osiguranje d.d.	4.437.179	1,60%	4.082.089	1,27%	9.056.259	2,54%
Uniqa osiguranje d.d.	20.258.616	7,32%	21.347.720	6,66%	21.747.759	6,11%
VGT osiguranje d.d.**						
Vienna osiguranje d.d.	9.838.246	3,55%	10.745.416	3,35%	12.746.634	3,58%
Zovko osiguranje d.d.***						
Ukupno tržište Republike Srpske	276.858.559	100,00%	320.470.768	100,00%	356.212.940	100,00%

III.5.2 Značajni novi proizvodi ili djelatnosti

Emitent nije uvodio nove proizvode i usluge u posljednje 3 godine.

III.5.3 Glavna tržišta

Emitent cjelokupan iznos prihoda po osnovu pruženih usluga osiguranja ostvaruje na domaćem tržištu, odnosno na tržištu Republike Srpske.

III.5.4 Važni događaji u razvoju Emitenta

Emitent cjelokupan iznos prihoda po osnovu pružanja usluga osiguranja ostvaruje na domaćem tržištu, odnosno tržištu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Tržište osiguranja u Republici Srpskoj obuhvata:

- 14 društava za osiguranje iz Republike Srpske i
- 9 filijala društava za osiguranje iz Federacije Bosne i Hercegovine koje posluju u Republici Srpskoj.

Emitent u ukupno obračunatoj premiji na tržištu Republike Srpske u 2024. godine učestvuje sa 13,2 miliona KM. Emitent najviše polisa osiguranja prodaje na području Banjaluke(25,61%), Prijedora(10,64%) i Gradiške(6,38%), te u ostalim gradovima ispod 5%. U poslovnoj 2024. godini ukupno je osigurano 32.849 vozila, čime je Emitent na 5. mjestu po broju registrovanih vozila u 2024. godini.

„Krajina-osiguranje“ a.d. Banja Luka je osnovano kao dioničarsko društvo, Odlukom broj 02-521/92, koju je donio Zbor radnika Organizacije za osiguranje „Sarajevo-osiguranje“ Sarajevo, Filijala Banja Luka, dana 23.06.1992. godine, a na osnovu Uredbe o organizovanju preduzeća, koju je donijelo Izvršno vijeće Autonomne regije Krajina Banja Luka, broj 03-320/92, od 09.05.1992. godine. Upis osnivanja Dioničarskog društva u sudski registar izvršen je kod Osnovnog suda udruženog rada u Banjoj Luci 25.06.1992. godine, rješenjem broj U/I-2002/92, broj registrarskog uložka 1-3788-00.

Usklađivanje organizacije i preregistracija u skladu sa Zakonom o osiguranju imovine i lica („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 14/00 i 20/00) i promjena osnivača izvršeno je 18.10.2002. godine kod Osnovnog suda u Banjoj Luci, rješenjem broj U/I-1043/2002. pod nazivom „Krajina-osiguranje“ akcionarsko društvo Banja Luka.

Vlasnička struktura Društva na 31.12.2024. godine je sljedeća:

Vlasnik	% vlasništva
PRIJEDORPUTEVI a.d.	68,252621%
Aggarwal Naveen	12,335740%
Gupta Neete	12,300592%
ZU EURO EX-EURODENTAL	5,377109%
IDEAL-KOMPANI d.o.o	1,493246%
Banjalučka pivara a.d.	0,051598%
Strika Dragan	0,035706%
MH ERS - ZP Elektrokrajina a.d.	0,017177%
Imako a.d. Banja Luka	0,017177%
Terme Laktaši d.o.o.	0,017177%

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-33-214-19/16 od 25.10.2016. godine (u daljem tekstu: Rješenje) utvrđeno je da za Neveena Aggarwala i Neete Gupta kao lica koja zajednički djeluju postoji obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje Krajina osiguranja a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo). Prema Rješenju za navedena lica je nastupila zabrana vršenja prava glasa na skupštini akcionara Društva po osnovu svih stečenih akcija Društva računajući od 29.12.2015. godine, pa sve dok ne sprovedu postupak preuzimanja u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava. Pored toga Rješenjem je navedeno da računajući od 29.12.2015. godine pa do isteka roka važenja ponude, odnosno trenutka plaćanja deponovanih akcija, akcije sa pravom glasa koje su predmet ponude, lica Neveen Aggarwal i Neete Gupta ne smiju sticati niti se smiju obavezati da će ih sticati na drugi način, osim ponudom za preuzimanje, niti smiju otuđivati ili se obavezivati da će otuđiti akcije koje daju pravo glasa na skupštini akcionara Društva.

Agencija za osiguranje Republike Srpske, Rješenjam broj: 05-570-2/20 od 05.01.2021. godine i Odgovorom na upit broj: 05-513-7-1/21 od 01.03.2021. godine utvrđuje da je dana 30.12.2020. godine prestala da važi dozvola za obavljanje djelatnosti osiguranja u vrstama neživotnog osiguranja Društva izdata Rješenjem Agencije broj: 05-121-7/07 od 08.12.2008. godine za vrste osiguranja iz grupe poslova neživotnog osiguranja i to:

- 01 - osiguranje nezgode,
- 02 - zdravstveno osiguranje,

- 03 - osiguranje vozila koje se kreću po kopnu, osim vozila koja se kreću po šinama,
- 04 - osiguranje vozila koja se kreću po šinama,
- 05 - osiguranje vazduhoplova,
- 06 - osiguranje plovila
- 07 - osiguranje robe u prevozu,
- 08 - osiguranje imovine od požara i prirodnih sila,
- 09 - osiguranje od ostalih šteta na imovini,
- 16 - osiguranje od različitih finansijskih gubitaka,
- 17 - osiguranje troškova pravne zaštite i
- 18 - osiguranje pomoći

Na osnovu prethodno navedenog, Emitent nastavlja da obavlja djelatnosti osiguranja u vrstama neživotnog osiguranja iz člana 49. stav 1. tačka a. Zakona o društvima za osiguranje kako slijedi:

- 10 - osiguranje odgovornosti za motorna vozila,
- 11 - osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove,
- 12 - osiguranje od građanske odgovornosti za plovila,
- 13 - osiguranja od opšte građanske odgovornosti,
- 14 - osiguranje kredita i
- 15 - osiguranje garancija.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka (broj 02-1409-1-UO/19 od 07.06.2019. godine, broj 02-940-6/20 od 16.04.2020. godine i broj 02-2574-1/19 od 18.10.2019. godine) definisana je unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Emitenta. Sve poslovne aktivnosti Emitenta obavljaju se u okviru sljedećih organizacionih jedinica: službe, odjeljenja, koordinatori prodajne mreže i poslovne jedinice.

Organizacioni dijelovi Emitenta su:

1. Sjedište Društva,
2. Poslovne jedinice: Prijedor, Mrkonjić Grad, Gradiška, Teslić, Istočno Sarajevo, Trebinje, Bijeljina, Laktaši, Derventa, Modriča, Bileća, Nevesinje, Šipovo, Foča, Kneževo, Kotor Varoš, Čelinac, Sarajevo.

Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-22-000896 od 17.05.2022. godine izvršena je promjena lica ovlašćenog za zastupanje kojim se za direktora imenuje Mile Janjić.

Ne postoje drugi događaji u razvoju poslovanja Emitenta.

III.5.5 Strategije i ciljevi

Emitent je u 2025. godini planirao nastaviti s realizacijom svojih strateških ciljeva usmjerenih na dalju digitalnu transformaciju, unapređenje korisničkog iskustva te povećanje efikasnosti poslovnih procesa. Očekuje se stabilan rast premijskog prihoda, uz istovremeno zadržavanje uravnoteženog omjera šteta i troškova, u skladu s internim ciljevima profitabilnosti.

Emitent planira značajno proširenje svog poslovanja kroz uvođenje novih vrsta osiguranja, čime će se napraviti strateški iskorak iz dosadašnjeg fokusa isključivo na osiguranje od autoodgovornosti. Ova diversifikacija portfelja

predstavlja ključni pravac razvoja u narednom periodu, s ciljem povećanja tržišnog udjela, stabilizacije prihoda i pružanja sveobuhvatnije zaštite klijentima.

Ovaj strateški korak biće praćen jačanjem prodajne mreže kao i edukacijom zaposlenih.

III.5.6 Zavisnost Emitenta o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima

Emitent nije zavisna o patentima ili licencama, industrijskim, trgovinskim ili finansijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

III.5.7 Položaj Emitenta na tržištu

Krajina osiguranje a.d. je u periodu od 2022. do 2024. godine ostvarilo značajan rast i ojačalo svoju poziciju na tržištu osiguranja Republike Srpske. Premija ovog društva više nego je udvostručena – sa oko 5,8 miliona KM u 2022. godini porasla je na preko 13,1 milion KM u 2024, što predstavlja rast od čak 126%. Time je tržišni udeo Krajina osiguranja porastao sa 2,10% na 3,70%, čime se ovo društvo iz grupe manjih osiguravača približilo srednje velikim kompanijama na tržištu. Ovakav trend ukazuje na snažan razvoj i sve značajniju ulogu Krajina osiguranja u sektoru osiguranja Republike Srpske.

III.5.8 Ulaganja

U 2022. godini, dio sredstva prikupljenih III emisijom akcija plasirana su u oročene depozite kod banaka i u obveznice čiji je emitent Republika Srpska. Sredstva u iznosu od 1.980.000 KM plasirana su u depozite za pokriće nedostajućih tehničkih rezervi Društva, dok je iznos od 500.000 KM uložen je u kupovinu obveznica koje, takođe, služe za pokriće tehničkih rezervi.

Na dan 31.12.2023. godine društvo je imalo pet oročenih depozita u iznosu 1.943.824,16 KM koji su služili za pokriće tehničkih rezervi, 1.500.000 KM oročenih depozita za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda.

Na dan 31.12.2024. godine na bilansnoj poziciji „Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica“ iskazan je iznos od 600.000 KM. Navedeni iznos odnosi se na učešće Društva u kapitalu preduzeća „MKD Krajina“ Banja Luka.

Društvo „MKD Krajina“ a.d. Banja Luka je osnovano od strane „Krajina osiguranja“ a.d. rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj: 057-0-Reg-24-000936 od 14.05.2024. godine i Ugovorom o sonivanju društva od 22.11.2023. godine. Od dana osnivanja, matično društvo posjeduje 100% vlasničkog udjela u zavisnom društvu i ima punu kontrolu nad poslovanjem zavisnog društva.

Takođe, na dan 31.12.2024. godine Društvo je imalo osam oročenih depozita kod banaka u iznosu 2.600.000 KM koji su služili za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda i pokriće tehničkih rezervi.

III.5.8.1 Informacije o zajedničkim poduhvatima i društvima u kojima emitent ima udio u kapitalu koji bi mogao da ima značajan uticaj na procjenu njegove imovine i obaveza, finansijskog položaja ili dobiti i gubitaka.

Emitent je osnovao Mikrokreditno društvo „Krajina“ a.d. Banja Luka, koje je upisano u sudski registar rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj: 057-0-Reg-24-000936 od 14.05.2024. godine i Ugovorom o osnivanju društva od 22.11.2023. godine, uz prethodno pribavljenu saglasnost Agencije za bankarstvo republike Srpske. Od dana osnivanja, Emitent posjeduje 100% vlasničkog udjela u zavisnom mikrokreditnom društvu i ima punu kontrolu nad poslovanjem zavisnog društva.

III.5.9 Opis svih ekoloških problema koji bi mogli uticati na korišćenje dugotrajne materijalne imovine Emitenta

Ne postoje ekološki problemi koji bi mogli uticati na dugotrajne materijalne imovine Emitenta.

III.6 ORGANIZACIONA STRUKTURA

Većinski akcionar Krajina osiguranja a.d. Banja Luka u 2024. godini je privredno društvo Prijedorputevi a.d. Prijedor sa 68,25% vlasništva. Prijedorputevi a.d. Prijedor posluje u okviru Fortis Grupe. Pretežna djelatnost Fortis Grupe je građevinarstvo – niskogradnja i djelatnosti usmjerene na servisiranje pretežne djelatnosti (iskop i proizvodnja kamenih agregata, trgovina naftnim derivatima i slično). Fortis Grupa svoju djelatnost, najvećim dijelom, obavlja na teritoriji RS, BiH a manjim na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Pored Prijedorputeva a.d. Prijedor, u sastavu Fortis Grupe posluje privredno društvo Kozaraputevi d.o.o. Banja Luka, Bijeljina put d.o.o. Bijeljina, Ildza putevi d.o.o. Istočna Ildza, Japra a.d. Novi Grad, Egzotik d.o.o. Prijedor, Fortis Petrol d.o.o. Bijeljina, Brokersko društvo u osiguranju d.o.o. Banja Luka, Livnica a.d. Ljubija, Krajina Teh d.o.o. Banja Luka, Mikrokreditno društvo „Krajina“ Banja Luka.

Zavisna privredna društva

Krajina osiguranje a.d. Banja Luka je 100% vlasnik Mikrokreditnog društva „Krajina“ a.d. Banja luka.

Mikrokreditno društvo „Krajina“ a.d. Banja Luka je osnovano dana 14.05.2024. godine rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj: 057-0-Reg-24-000936, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik 64/60 i 116/11) i Ugovorom o osnivanju društva od 22.11.2023. godine.

Sjedište navedenog društva je u Banjoj Luci, Ul. Braće Pantića br. 2.

Osnivački ulog je upisani i uplaćeni novac osnivača u iznosu 600.000,00 KM. „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka je osnivač i isključivi vlasnik sa 100% udjela.

Emitent nema druga zavisna društva, osim prethodno navedenog društva.

III.7 PREGLED FINANSIJSKOG POSLOVANJA

Pokazatelji iz Bilansa stanja na dan 30.06.2025. godine

POZICIJA	30.06.2025.	2024	Index
AKTIVA A. STALNA IMOVINA	18.938.650	18.668.706	101,45
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA	26.398	26.398	100,00
II - NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	11.562.699	11.517.771	100,39
III - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	7.349.553	7.124.537	103,16
B. TEKUĆA IMOVINA	4.838.639	5.082.506	95,20
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI	634.254	890.895	71,19
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	3.432.657	3.496.345	98,18
III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	771.728	695.266	111,00

Đ. UKUPNA AKTIVA	23.777.289	23.751.212	100,11
PASIVA A. KAPITAL	7.741.469	7.549.856	102,54
I - OSNOVNI KAPITAL	11.830.000	11.830.000	100,00
IV - EMISIONI GUBITAK	6.261.000	6.261.000	100,00
V - REZERVE IZ DOBITKA	536.450	536.450	100,00
VI - REVALORIZACIONE REZERVE	1.304.450	1.311.018	99,50
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK	331.569	133.388	248,57
B. DUGOROČNA REZERVISANJA	73.008	28.505	256,12
V.OBAVEZE	15.962.812	16.172.851	98,70
II KRATKOROČNE OBAVEZE	15.962.812	16.172.851	98,70
9. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	14.060.991	12.187.419	115,37
Đ. UKUPNA PASIVA	23.777.289	23.751.212	100,11

Bilans stanja za 30.06.2025. pokazuje stabilnu finansijsku poziciju kompanije. Ukupna aktiva je praktično nepromijenjena u odnosu na kraj 2024. godine, uz minimalan rast od 0,11%. Stalna imovina je blago porasla za 1,45%, prvenstveno zahvaljujući povećanju dugoročnih finansijskih plasmana, dok su nematerijalna sredstva i nekretnine praktično stabilna. Tekuća imovina je smanjena za 4,8%, što se najviše odnosi na značajan pad zaliha za skoro 29%, dok su kratkoročna potraživanja i gotovina ostala gotovo nepromijenjena. Povećanje aktivnih vremenskih razgraničenja za 11% ukazuje na rast unaprijed plaćenih troškova ili periodizovanih prihoda.

Na strani pasive, kapital je porastao za 2,54%, uz posebno značajan rast neraspoređene dobiti za gotovo 149%, što pokazuje jačanje sopstvenih izvora finansiranja. Dugoročna rezervisanja su gotovo 2,5 puta veća, što ukazuje na dodatna sredstva obezbijeđena za buduće obaveze. Kratkoročne obaveze su blago smanjene za 1,3%, dok pasivna vremenska razgraničenja rastu za 15,37%, odražavajući povećanu dinamiku periodizacije. Ukupno, bilans pokazuje stabilnost, povećanu finansijsku sigurnost i efikasnije upravljanje zalihama i obavezama. Kompanija je u 2025. uložila u dugoročne finansijske plasmane i sačuvana likvidnost ukazuje na dobru sposobnost pokrivanja kratkoročnih obaveza.

Pokazatelji iz Bilansa uspjeha na dan 30.06.2025. godine

POZICIJA	Iznos		Index
	30.06.2025	2024	
I - POSLOVNI PRIHODI	7.594.427	4.812.006	157,82
II - POSLOVNI RASHODI	7.647.566	5.045.372	151,58
IV - POSLOVNI GUBITAK	53.139	233.366	22,77
I - FINANSIJSKI PRIHODI	129.818	80.447	161,37
II - FINANSIJSKI RASHODI	1.654	59.911	2,76
III - DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	75.025	0	#DIV/0!
IV - GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	0	212.830	0,00
I - OSTALI PRIHODI	348.526	627.445	55,55
II - OSTALI RASHODI	177.034	90.125	196,43
III - DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	171.492	537.320	31,92
I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	3.350	143.184	2,34
II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	56.452	87.616	64,43
III - DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	0	55.568	0,00
IV - GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	53.102	0	#DIV/0!
1. Dobitak prije oporezivanja	193.415	380.058	50,89
1. Neto dobitak tekuće godine	193.415	380.058	50,89
L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU	0	4.766	0,00
I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU	193.415	384.824	50,26

Poslovni prihodi kompanije su u prvih šest mjeseci 2025. porasli za gotovo 58% u odnosu na isti period 2024., dok su poslovni rashodi porasli nešto sporije, za oko 52%. Kao rezultat toga, poslovni gubitak je značajno smanjen sa 233.366

na 53.139 KM, što ukazuje na poboljšanu operativnu efikasnost. Finansijski prihodi su rasli brže od rashoda, što je doprinijelo dobrom rezultatu redovne aktivnosti sa dobitkom od 75.025 KM, dok je prethodne godine evidentiran gubitak.

Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda smanjena je u odnosu na 2024., ali je i dalje pozitivna (171.492 KM). Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine su u 2025. veći nego prihodi, što rezultira gubitkom od 53.102 KM u toj kategoriji, dok je prethodne godine bio dobitak. Ukupno, dobitak prije oporezivanja i neto dobitak u 2025. iznose 193.415 KM, što je smanjenje za oko 49% u odnosu na 2024., ali i dalje potvrđuje da kompanija ostvaruje profitabilnost uprkos povećanim rashodima.

Uporedni pokazatelji iz Bilansa stanja za period 2022–2024. godine

POZICIJA	2024	2023	2022
AKTIVA A. STALNA IMOVINA	18.668.706	15.474.590	16.625.043
NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	11.517.771	10.081.313	10.986.327
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	7.124.537	5.393.277	5.638.716
UČEŠĆE U KAPITALU ZAVISNIH PRAVNIH LICA	600.000	2.000	2.000
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI U ZEMLJI	2.600.000	2.843.824	3.093.824
FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE DRŽE DO ROKA DOSPIJEĆA	2.021.433	1.979.666	1.973.822
OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	567.787	567.787	569.070
TEKUĆA IMOVINA	5.082.506	3.760.224	1.800.436
KRA TKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	3.496.345	3.124.894	1.265.903
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI (059+060)	1.476.123	924.530	962.908
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	695.266	437.751	477.013
UKUPNA AKTIVA	23.751.212	19.234.814	18.425.479
PASIVA A. KAPITAL	7.549.856	7.429.604	7.220.467
AKCIJSKI KAPITAL	11.830.000	11.830.000	20.668.191
EMISIONI GUBITAK	6.261.000	6.261.000	4.060.000
REZERVE IZ DOBITKA	536.450	875.989	94.823
VI - REVALORIZACIONE REZERVE	1.311.018	1.324.155	1.337.291
NERASPOREĐENI DOBITAK	133.388	152.050	337.188
GUBITAK DO VISINE KAPITALA	0	491.590	11.157.026
DUGOROČNA REZERVISANJA	28.505	47.711	73.549
OBAVEZE PO OSNOVU ŠTETA I UGOVORENIH IZNOSA	223.247	830.528	426.665
OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA	51.908	1.227.709	1.481.077
DRUGE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	935.260	330.096	422.987
OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE KRA TKOROČNE OBAVEZE	466.402	802.271	887.480
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	12.187.419	8.147.367	6.916.780
UKUPNA PASIVA	23.751.212	19.234.814	18.425.479

Ukupna aktiva društva bilježi stabilan rast u posmatranom periodu, sa 18,4 miliona KM u 2022. na 23,8 miliona KM u 2024. godini. Najveći dio aktive i dalje čini stalna imovina, koja je povećana usljed rasta dugoročnih finansijskih plasmana i ulaganja u osnovna sredstva. Istovremeno, tekuća imovina značajno je rasla, gotovo se utrostručivši, što pokazuje unapređenje likvidnosti i veću raspoloživost kratkoročnih sredstava. Posebno je važan rast gotovine i kratkoročnih plasmana, što društvu daje veću fleksibilnost u poslovanju. Aktivna vremenska razgraničenja su takođe povećana, što ukazuje na veći obim unaprijed plaćenih troškova ili prihoda budućih perioda. Na strani pasive, kapital je ostao stabilan i pokazuje postupno jačanje kroz rast rezervi iz dobiti i neraspoređenog rezultata. Iako je u 2022. bio prisutan gubitak do visine kapitala, u narednim godinama bilježi se sanacija i stabilizacija kapitalne strukture. Obaveze su rasle brže od kapitala, posebno kratkoročne i pasivna vremenska razgraničenja, što ukazuje na veći oslonac na obračunate i odložene obaveze. Pozitivno je smanjenje obaveza prema zaposlenima, što rasterećuje kratkoročnu pasivu. Sveukupno, bilansi pokazuju da društvo jača svoju imovinsku bazu i poboljšava likvidnost, ali i dalje značajan dio finansiranja zasniva na pasivnim vremenskim razgraničenjima i kratkoročnim obavezama.

Uporedni pokazatelji iz Bilansa uspjeha za period 2022–2024. godine

POZICIJA	2024	2023	2022
POSLOVNI PRIHODI	10.592.159	7.422.193	6.056.937
POSLOVNI RASHODI	12.411.485	7.536.493	6.242.577
POSLOVNI GUBITAK	1.819.326	114.300	185.640
FINANSIJSKI PRIHODI	203.886	93.463	84.604
FINANSIJSKI RASHODI (257 do 260)	66.404	137.179	8.347
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (250+256-251) ili (256-251-249)	1.681.844	158.016	109.383
OSTALI PRIHODI	714.272	463.387	283.819
OSTALI RASHODI	182.176	130.317	115.117
DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	532.096	333.070	168.702
PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	1.400.319	16.364	270.593
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	126.715	55.404	0
DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	1.273.604	0	270.593
GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	0	39.040	0
DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	123.856	142.518	328.343
NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU	9.532	9.532	8.845
UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU	133.388	152.050	337.188

Poslovni prihodi kompanije rastu značajno iz godine u godinu, posebno u 2024., dok rashodi rastu još brže, što dovodi do velikog poslovnog gubitka. Osnovna operativna profitabilnost slabi jer troškovi rastu brže od prihoda, što ukazuje na potrebu bolje kontrole rashoda. Finansijski prihodi bilježe rast, posebno u 2024., što pozitivno utiče na ukupni rezultat, dok finansijski rashodi variraju. Ostali prihodi kontinuirano rastu i značajno doprinose neto rezultatu, dok dobitak od usklađivanja vrijednosti imovine u 2024. ima najveći jednokratni efekt. Ukupni neto rezultat pokazuje pad u posljednje tri godine, uprkos rastu poslovanja, što ukazuje da kompanija zavisi od vanrednih i finansijskih efekata. Dobitak iz osnovne djelatnosti ostaje nizak ili negativan, što predstavlja rizik za održivost poslovanja. Trendovi pokazuju da rast prihoda nije dovoljan da pokrije rast troškova i da osnovni poslovni model nije profitabilan bez dodatnih prihoda. Kompanija treba fokusirati pažnju na smanjenje operativnih troškova i povećanje efikasnosti poslovanja. Takođe, preporučljivo je analizirati jednokratne dobitke kako bi se procijenio njihov uticaj na stvarnu profitabilnost. Dugoročno, održiv rast i stabilna operativna dobit ključni su za finansijsku stabilnost.

Koeficijenti likvidnosti

Koeficijenti	2022	2023	2024	30.06.2025.
Tekuća likvidnost (Current ratio)	0,56	1,18	3,03	2,90
Ubrzana likvidnost (Quick ratio)	0,56	1,18	3,03	2,90
Gotovinska likvidnost (Cash ratio)	0,30	0,29	0,88	0,86

Koeficijenti likvidnosti kompanije pokazuju značajno poboljšanje tokom analiziranog perioda. Tekuća i ubrzana likvidnost su u 2022. bile ispod 1 (0,56), što je ukazivalo na rizik da tekuća imovina nije bila dovoljna za pokrivanje kratkoročnih obaveza. U 2023. dolazi do poboljšanja (1,18), ali je kompanija još uvijek bila na minimalnom sigurnom nivou, s ograničenom sposobnošću da brzo podmiri obaveze.

U 2024. dolazi do značajnog skoka tekuće i ubrane likvidnosti na 3,03, što pokazuje da kompanija sada može višestruko pokriti kratkoročne obaveze, a glavni doprinos daje povećanje tekuće imovine, posebno gotovine i kratkoročnih potraživanja, dok su obaveze smanjene. Gotovinska likvidnost takođe se poboljšala sa 0,29/0,30 u 2022–2023. na 0,88 u 2024., što znači da gotovina sama po sebi gotovo pokriva sve kratkoročne obaveze, iako još uvijek ne potpuno.

Za 30.06.2025. tekuća i ubrzana likvidnost je na 2,90, a gotovinska na 0,86, što ukazuje na održan visok nivo likvidnosti. I dalje je vidljivo da kompanija, iako ima vrlo dobru sposobnost pokrivanja obaveza tekućom imovinom, ne drži višak gotovine, već optimalno balansira između gotovine, potraživanja i kratkoročnih obaveza.

Poboljšanje likvidnosti tokom posljednje tri godine odražava efikasno upravljanje sredstvima, kontrolu zaliha i smanjenje kratkoročnih obaveza, što zajedno doprinosi povećanoj finansijskoj sigurnosti i sposobnosti kompanije da brzo reaguje na finansijske obaveze.

Finansijski izvještaji Emitenta prikazani su u tački III.18 Jedinstvenog prospekta.

Poslovni rezultat

30.06.2025. godina

Prihodi (u % od ukupnih prihoda 8.076.421 KM)

Kategorija	Iznos (KM)	Udio (%)
Poslovni prihodi ukupno	7.594.427	94,1%
– Prihodi od premija neživotnih osiguranja	7.065.061	87,5%
– Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	18.980	0,2%
– Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina, subvencija, donacija itd.	3.401	0,04%
– Drugi poslovni prihodi	506.985	6,3%
Finansijski prihodi ukupno	129.818	1,6%
Prihodi od kamata	129.818	1,6%
Ostali prihodi	348.526	4,3%
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	3.350	0,04%

Rashodi (u % od ukupnih rashoda 7.705.672 KM)

Kategorija	Iznos (KM)	Udio (%)
Poslovni rashodi ukupno	7.647.566	99,2%
– Funkcionalni rashodi ukupno	2.804.952	36,4%
– – Rashodi za dugoročna rezervisanja i doprinose	120.383	1,6%
– – Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja	2.684.569	34,8%
Troškovi sprovođenja osiguranja ukupno	4.842.614	62,8%
– Troškovi amortizacije i rezervisanja	107.374	1,4%
– Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi	3.704.284	48,1%
– Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi	1.030.956	13,4%
Finansijski rashodi ukupno	1.654	0,02%
Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	56.452	0,7%

Najveći dio prihoda dolazi od premija neživotnih osiguranja (87,5%), dok su ostali prihodi i finansijski prihodi sporedni. Rashodi su dominantno koncentrisani u troškovima sprovođenja osiguranja i naknadama šteta, koji zajedno čine preko 80% ukupnih rashoda. Ova struktura pokazuje da kompanija ostvaruje prihode primarno iz osnovne djelatnosti osiguranja, dok su troškovi funkcionalni i operativni, što je karakteristično za osiguravajuće društvo.

2024. godina

Prihodi (ukupno 13.010.636 KM)

Kategorija	Iznos (KM)	Udio (%)
Poslovni prihodi ukupno	10.592.159	81,4%
– Prihodi od premija neživotnih osiguranja	9.942.563	76,4%
– Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	123.373	0,9%
– Drugi poslovni prihodi	526.223	4,0%
Finansijski prihodi ukupno	203.886	1,6%
– Prihod od kamata	167.162	1,3%
– Ostali finansijski prihodi	36.724	0,3%
Ostali prihodi	714.272	5,5%
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	1.400.319	10,8%

Rashodi (ukupno 12.604.820 KM)

Kategorija	Iznos (KM)	Udio (%)
Poslovni rashodi ukupno	12.411.485	98,5%
– Funkcionalni rashodi ukupno	3.466.269	27,5%
– – Rashodi za dugoročna rezervisanja i doprinose	127.771	1,0%
– – Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja	3.338.498	26,5%
Troškovi sprovođenja osiguranja ukupno	8.945.216	71,0%
– Troškovi amortizacije i rezervisanja	114.776	0,9%
– Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi	7.169.920	56,9%
– Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi	1.660.520	13,2%
Finansijski rashodi ukupno	66.404	0,5%
Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	126.715	1,0%

Najveći dio prihoda dolazi od premija neživotnih osiguranja (76,4%), dok ostali prihodi i finansijski prihodi imaju manji udio. Rashodi su dominantno u troškovima sprovođenja osiguranja i naknadama šteta (preko 70% ukupnih rashoda). U odnosu na 2025., vidimo da je struktura prihoda slična, ali 2024. je imala veći doprinos prihoda od usklađivanja vrijednosti imovine (10,8%), dok u 2025. taj udio iznosi manje od 0,1%.

2023. godina

Prihodi (ukupno 7.422.193 KM)

Kategorija	Iznos (KM)	Udio (%)
Poslovni prihodi ukupno	7.422.193	100%
– Prihodi od premija neživotnih osiguranja	6.687.126	90,1%
– Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	449.742	6,1%
– Drugi poslovni prihodi	285.325	3,8%
Finansijski prihodi ukupno	93.463	1,3%
Ostali prihodi	463.387	6,2%
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	16.364	0,2%

Rashodi (ukupno 7.536.493 KM)

Kategorija	Iznos (KM)	Udio (%)
Poslovni rashodi ukupno	7.536.493	100%

– Funkcionalni rashodi ukupno	2.737.185	36,3%
– – Rashodi za dugoročna rezervisanja i doprinose	99.971	1,3%
– – Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja	2.637.214	35,0%
Troškovi sprovođenja osiguranja ukupno	4.799.308	63,7%
– Troškovi amortizacije i rezervisanja	62.921	0,8%
– Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi	3.426.323	45,5%
– Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi	1.310.064	17,4%
Finansijski rashodi ukupno	137.179	1,8%
Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	55.404	0,7%

Dominantan izvor prihoda su premije neživotnih osiguranja (90%), što pokazuje da je poslovanje koncentrisano na tu vrstu osiguranja. Poslovni rashodi su u najvećem dijelu troškovi sprovođenja osiguranja i naknade šteta, što je uobičajeno za sektor osiguranja. Finansijski prihodi i rashodi čine mali udio u ukupnim rezultatima.

2022. godina

Prihodi (ukupno 6.056.937 KM)

Kategorija	Iznos (KM)	Udio (%)
Poslovni prihodi ukupno	6.056.937	100%
– Prihodi od premija neživotnih osiguranja	5.219.827	86,2%
– Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	609.948	10,1%
– Drugi poslovni prihodi	227.162	3,7%
Finansijski prihodi ukupno	84.604	1,4%
Ostali prihodi	283.819	4,7%
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	270.593	4,5%

Rashodi (ukupno 6.242.577 KM)

Kategorija	Iznos (KM)	Udio (%)
Poslovni rashodi ukupno	6.242.577	100%
– Funkcionalni rashodi ukupno	2.488.489	39,9%
– – Rashodi za dugoročna rezervisanja i doprinose	84.580	1,4%
– – Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja	2.403.909	38,5%
Troškovi sprovođenja osiguranja ukupno	3.754.088	60,1%
– Troškovi amortizacije i rezervisanja	74.366	1,2%
– Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi	2.226.680	35,6%
– Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi	1.453.042	23,3%
Finansijski rashodi ukupno	8.347	0,1%
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka	1.569	0,03%

Kao i u narednim godinama, dominantni izvor prihoda su premije neživotnih osiguranja (86%), dok životna osiguranja nisu značajan segment. Naknade šteta i troškovi sprovođenja osiguranja čine najveći dio rashoda (preko 60%), što je standard u sektoru osiguranja. Finansijski prihodi i rashodi su minimalni, a ostali prihodi i prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine doprinose značajnijem povećanju dobiti. Neto dobit 337.188 KM pokazuje profitabilnost uprkos relativno visokim poslovnim rashodima.

U periodu 2022–2025, kompanija bilježi konstantan rast ukupnih prihoda, od 6,06 miliona KM u 2022. do 10,59 miliona KM u 2024. godini. Najveći dio prihoda dolazi od premija neživotnih osiguranja, dok prihodi od životnih osiguranja

ostaju zanemarivi. Rashodi su rasli paralelno s prihodima, a naročito troškovi naknada šteta i sprovođenja osiguranja. Poslovni rezultat je često negativan, primjerice u 2024. poslovni gubitak je iznosio 1,82 miliona KM. Ipak, neto dobit kompanije ostaje pozitivna zahvaljujući finansijskim prihodima, ostalim prihodima i usklađivanju vrijednosti imovine. Neto dobit iznosila je 337.188 KM u 2022., 152.050 KM u 2023., 123.856 KM u 2024., te 136.873 KM na 30.06.2025.. Ovi rezultati pokazuju stabilnu profitabilnost uprkos rastu rashoda. Dominantna je uloga neživotnih osiguranja u ukupnom poslovanju, a životno osiguranje doprinosi minimalno. Glavni izazov ostaje kontrola rashoda, posebno naknada šteta i operativnih troškova, kako bi se poslovni rezultat dodatno poboljšao. Sveukupno, kompanija održava pozitivan neto rezultat kroz period.

III.8 IZVORI SREDSTAVA

III.8.1 Izvori sredstava

Sredstva i izvori sredstava na 31.12.2022. godine i 31.12.2023 godine

Na skupštini akcionara „Krajina osiguranje“ a.d., održanoj 26. decembra 2022. godine, donesena je Odluka o pokriću gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima na dan 31.12.2021. godine. Rješenjem Okružnog privrednog suda br. 057-0-Reg-23-000491 sprovedena je procedura za pokriće gubitka na teret kapitala.

U toku 2022. godine izvršena je V emisija redovnih akcija javnom ponudom, emitovano je ukupno 3.100.000 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije 3.100.000 KM. Realizovana je prodajna cijena po akciji od 0,29 KM. V emisijom prikupljeno je 899.000 KM.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-31-40-10/23 od 16.05.2023. godine V emisija redovnih akcija proglašena je uspješnom.

Društvo je podnijelo zahtjev Okružnom privrednom sudu u Banja Luci te izvršilo upis V emisije redovnih akcija.

U skladu sa MRS 8-Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, Društvo je izvršilo ispravku greške ranijeg perioda na teret kapitala i iznosu od 828.777 KM.

Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2022. godine iznose 11.131.463 KM, a na 31.12.2023. godine iznose 11.757.499 KM.

Iznos od 200.018 KM se odnosi na primljene pozajmice od povezanih pravnih lica. Obaveze za štete iznose 830.528 KM. Pasivna vremenska razgraničenja iznose 8.147.367 KM i u odnosu na 2022. godinu imaju povećanje u iznosu 1.230.587 KM. Preostali iznos od 2.579.568 KM se odnosi na ostale obaveze iz poslovanja.

Po Rješenju Poreske uprave RS broj 06.05/411-43-2/22 od 22.03.2022. godine, Društvu je odobrena odgoda plaćanja poreskog duga po osnovu javnih prihoda u ukupnom iznosu od 2.270.266,34 KM sa rokom dospelja na 15.03.2023. godine.

Sredstva i izvori sredstava na 31.12.2023. godine i 31.12.2024. godine

Ukupan kapital na 31.12.2024. godine iznosi 7.549.856 KM i veći je u odnosu na 2023. godinu za 1,62%. kratkoročne obaveze na dan 31.12.2024. godine iznose 16.172.851 KM.

Iznos od 2.291.495 KM se odnosi na primljene pozajmice od povezanih pravnih lica. Obaveze za štete iznose 223.247 KM. Pasivna vremenska razgraničenja iznose 12.187.419 KM i u odnosu na 31.12.2023. godinu imaju povećanje u iznosu 4.040.052 KM.

U toku 2024. godine sve obaveze prema Poreskoj upravi RS po rješenju broj 06.05/411-43-2/22 od 22.03.2022. godine Društvo je izmirilo u potpunosti.

III.8.2 Informacije o novčanim tokovima Emitenta

Novčani tokovi Emitenta prikazani su u tački III.18 Jedinstvenog prospekta.

III.8.3 Informacije o finansijskim potrebama Emitenta i strukturi finansiranja

Kad je riječ o finansijskim potrebama Emitenta i strukturi finansiranja Emitent će sredstva koja prikupi kroz emisiju redovnih (običnih) akcija koristiti za pokriće tehničkih rezervi čime će se poboljšati solventnost Emitenta i sigurnost isplate očekivanih odštetnih zahtjeva, kao i pozicije u aktivi Društva, a sredstva će se koristiti i za druge potrebe koje proizađu iz redovnog poslovanja

III.8.4 Informacije o svim ograničenjima korišćenja izvora sredstava koja su bitno uticala ili bi mogla bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje emitenta

Ne postoje značajna ograničenja korišćenja izvora sredstava koja su bitno uticala ili bi mogla bitno da utiču, direktno ili indirektno, na poslovanje Emitenta.

III.8.5 Informacije o predviđenim izvorima sredstava potrebnih za planirane investicije Emitenta

Emitent će iznos sredstava prikupljen VII emisijom redovnih (običnih) akcija javnom ponudom koristiti za pokriće tehničkih rezervi čime će se poboljšati solventnost Emitenta i sigurnost isplate očekivanih odštetnih zahtjeva, kao i pozicije u aktivi Društva, a sredstva će se koristiti i za druge potrebe koje proizađu iz redovnog poslovanja.

III.9 REGULATORNO OKRUŽENJE

Emitent posluje u skladu sa propisima Republike Srpske, Bosne i Hercegovina, Međunarodnim standardima a neki od propisa koji se tiču Emitenta su:

- Zakon o privrednim društvima Republike Srpske;
 - Zakona o društvima za osiguranje Republike Srpske;
 - Propisa koji regulišu oblast finansijskog poslovanja, deviznog poslovanja, platnog prometa, poreza, računovodstva, sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, tržišta hartija od vrijednosti, privrednih društava, radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja, zaštite ličnih podataka, obligacionih odnosa, krivičnog prava, postupke pred sudovima i državnim organima, osiguranja imovine i lica, zaštite korisnika finansijskih usluga, zaštite potrošača, prava jemaca, i drugih propisa, na teritoriji Republike Srpske i BiH.
 - Smjernice, upozorenja i preporuka drugih pravnih akata donesenih od strane nadležnih organa i tijela RS i BiH.
- Agencija za osiguranje Republike Srpske nadležna je za definisanje regulatornog okvira kojim se

uređuje poslovanje osiguravajućih društava koja imaju sjedište u Republici Srpskoj. Osiguravajuća društva su u obavezi da svoje poslovanje usklade sa zahtjevima regulatora, organizaciono i metodološki. Krovni dokument je Zakon o društvima za osiguranje Republike Srpske

Osiguravajuća društva pripremaju i prezentuju svoje finansijske izveštaje u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima ("MRS"), njihovim izmjenama i tumačenjima (interpretacije standarda), Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja ("MSFI") i njihovim izmjenama i tumačenjima ("Interpretacije Međunarodnog finansijskog izveštavanja") izdat od strane IASB-a, ali prevedeno i objavljeno od strane Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (po ovlaštenju Računovodstvene komisije Bosne i Hercegovine broj 2-11/06).

III.10 INFORMACIJE O TRENDOVIMA

U narednim tabelama prikazani su osnovni pokazatelji značajni za Emitenta i njegovo poslovanje.

Obračunate bruto premije osiguranja Emitenta po vrstama osiguranja za period 2022 - 2024. godine date su u narednoj tabeli.

Premije	2022.	2023.	2024.
Osiguranje nezgode	86.355,98	97.206,41	167.050,12
Zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila	0,00	0,00	0,00
Osiguranje robe u prevozu	0,00	0,00	0,00
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	0,00	0,00	0,00
Osiguranje ostalih šteta na imovini	0,00	0,00	0,00
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	5.737.117,93	7.617.459,08	13.020.035,68
Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	0,00	0,00	0,00
Osiguranje kredita	0,00	0,00	23.292,83
UKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJA	5.823.473,91	7.714.665,49	13.210.378,63

Riješeni odštetni zahtjevi po vrstama osiguranja u periodu 2022 – 2024. godine.

Vrsta osiguranja	2022		2023		2024	
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos
Osiguranje nezgode	14	3.427,38	20	5.916,74	5	4.011,00
Zdravstveno osiguranje	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila	8	14.888,51	0	0,00	1	39.797,00
Osiguranje vozila koja se kreću po šinama	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Osiguranje vazduhoplova	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Osiguranje plovila	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Osiguranje robe u prevozu			0	0,00	0	0,00
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	2	3.112,27	0	0,00	0	0,00
Osiguranje ostalih šteta na imovini	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	495	1.592.957,23	548	2.575.111,86	674	2.107.763,85
Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Osiguranje od opšte odgovornosti za brodove	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Osiguranje kredita	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Osiguranje garancija	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Osiguranje troškova pravne zaštite	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Osiguranje pomoći	0	0,00	0	0,00	0	0,00
UKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJA	519	1.614.385,39	568	2.581.028,60	680	2.151.571,85

III.10.1 Značajne negativne promjene poslovnih mogućnosti Emitenta

Od objavljivanja posljednjih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do negativnih promjena poslovnih mogućnosti Emitenta.

III.10.2 Opis svih značajnih promjena finansijskih rezultata Emitenta

Od datuma izrade posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Emitenta.

III.10.3 Informacije o svim poznatim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta

Emitent nema informacije o svim trendovima, nepredvidljivim događajima, potražnji, preuzetim obavezama ili događajima koji bi mogli bitno uticati na mogućnost razvoja Emitenta.

III.11 PREDVIĐANJE ILI PROCJENE DOBITI

Jedinstveni prospekt ne sadrži informacije koje se odnose na predviđanja ili procjene dobiti.

III.12 RUKOVODEĆI I NADZORNI ORGANI

Organi Emitenta:

SKUPŠTINA AKCIONARA – Skupštinu akcionara Emitenta čine akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka

UPRAVNI ODBOR - Uprava Emitenta ima najmanje tri člana, od kojih se jedan imenuje za predsjednika Upravnog odbora.

IZVRŠNI ODBOR – sastoji se od 3(tri) člana, predsjednika i dva člana.

ODBOR ZA REVIZIJU – sastoji se od tri člana, predsjednika i dva člana.

UPRAVNI ODBOR				
Ime i prezime, funkcija	Poslovna adresa	Mandat	Datum imenovanja	Aktivnosti koje članovi obavljaju izvan Emitenta
Dimić Aleksandra, predsjednik Upravnog odbora	Slatinska 8, Banja Luka	4 godine	04.04.2022.	Direktor sektora za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima u „Banjalučka pivara“
Grahovac Katarina, član Upravnog odbora	Jevrejska 67, Banja Luka	4 godine	04.04.2022.	Diplomirani pravnik u notarskoj kancelariji notara Jelene Bulatović

Trkulja Dragan, član Upravnog odbora	Patrijarha Arsenija Čarnojevića 1 Banja Luka	4 godine	26.12.2022.	Menadžer nabavke u „Hemofarm“ Banja Luka
--------------------------------------	--	----------	-------------	--

Dimić Aleksandra, predsjednik Upravnog odbora, trenutno obavlja funkciju direktora sektora za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima u „Banjalučka pivara“.

Grahovac Katarina, član Upravnog odbora, nije bila član Upravnih odbora, rukovodećih i nadzornih organa u drugim društvima posljednjih pet godina.

Trkulja Dragan, član Upravnog odbora, trenutno obavlja funkciju menadžera nabavke u „Hemofarm“ Banja Luka.

IZVRŠNI ODBOR			
Ime i prezime, funkcija	Poslovna adresa	Datum imenovanja	Aktivnosti koje članovi obavljaju izvan Emitenta
Latinović Bojan, v.d. izvršni direktor za koordinaciju rada službi	Braće Pantića 2, Banja Luka	24.01.2022.	Član nadzornog odbora u „Komunalne usluge“ Prijedor, Član Upravnog odbora u „Livnica“ Ljubija
Janjić Mile, direktor (član Izvršnog odbora)	Braće Pantića 2, Banja Luka	04.05.2022.	Finansijski direktor grupe „Fortis“ , član Upravnog odbora u „Prijedorputevi“ i preduzeća „Livnica“
Dejan Vujičić, v.d. izvršni direktor za poslove preuzimanja osiguranja u Društvu (član Izvršnog odbora)	Braće Pantića 2, Banja Luka	10.06.2024.	-

Latinović Bojan, izvršni direktor (član Izvršnog odbora), trenutno obavlja funkciju člana nadzornog odbora u „Komunalne usluge“ Prijedor i „Livnica“ a.d. Ljubija Prijedor, a bio je član Upravnog odora u preduzeću „Japra“ a.d. Novi Grad.

Janjić Mile, direktor (predsjednik Izvršnog odbora) Društva je i finansijski direktor Fortis grupe , član Upravnog odbora u „Prijedorputevi“a.d. i preduzeća „Livnica“a.d.

Dejan Vujičić, izvršni direktor za poslove preuzimanja osiguranja u Društvu (član Izvršnog odbora).

ODBOR ZA REVIZIJU		
Ime i prezime, funkcija	Mandat	Datum imenovanja
Dejan Škrbić (predsjednik)	4 godine	11.07.2022.
Sanja Savić (član)	4 godine	17.06.2024.
Žarko Mionić (član)	4 godine	11.07.2022.

- ❖ Ne postoji rodbinska povezanost između gore navedenih lica.
- ❖ Niko od navedenih lica nije imao izrečene presude za krivična djela u posljednjih pet godina, osim krivičnih dijela iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja;
- ❖ Niko od naprijed navedenih lica nije bio povezan sa postupkom stečaja ili likvidacije u nekom društvu, obavljajući rukovodeću funkciju, funkciju člana upravnog ili nadzornog organa u posljednjih pet godina.
- ❖ Niko od naprijed navedenih lica nije službeno optuživan ili sankcionisan od strane pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući određena strukovna tijela) niti je sudskom odlukom to lice isključeno ili mu je zabranjen rad u takvim organima, u periodu od najmanje pet godina.

III.12.1 Izjava o poslovanju u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja

Emitent provodi sve svoje poslovne aktivnosti u skladu s primjenjivim propisima, transparentno, pravično, profesionalno, stručno, savjesno i odgovorno, sa svrhom promovisanja svih etičkih vrijednosti korporativnog upravljanja.

III.12.2 Sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija

Ne postoji sukob interesa članova rukovodećih i nadzornih funkcija, u pogledu funkcija koje obavljaju u Emitentu i njihovih privatnih interesa ili drugih poslova. Članovi rukovodećih i nadzornih funkcija nisu u rodbinskoj povezanosti.

III.13 LIČNA PRIMANJA I NAKNADE

Neto primanja trenutnih članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora za period 01.01.-31.12.2024. godine data su u narednoj tabeli:

	31.12.2024.
Dimić Aleksandra, predsjednik upravnog odbora	Bez naknade
Grahovac Katarina, član upravnog odbora	Bez naknade
Trkulja Dragan, član upravnog odbora	Bez naknade
Latinović Bojan, izvršni direktor za koordinaciju rada službi	38.436,89
Janjić Mile, direktor (član izvršnog odbora)	45.570,21
Dejan Vujičić, izvršni direktor za poslove preuzimanja osiguranja u društvu (član izvršnog odbora)	24.000,00

Emitent ne izdvaja, niti obračunava sredstva za penzionisanje, penzijska prava ili slične naknade.

III.14 UPRAVA

Podaci o Upravi Emitenta dati su u tački III.12 Jedinstvenog prospekta.

III.14.1 Naknade za raskid ugovora

Članovima Uprave Emitenta, po osnovu Ugovora o radu, nisu predviđene naknade po raskidu radnog odnosa.

III.15 ZAPOSLENI

U narednim tabelama prikazan je broj i struktura zaposlenih u Društvu na 31.12.2022; 31.12.2023. i 31.12.2024. godine.

R. br.	Kvalifikacija	Broj zaposlenih na 31.12.2024. godine			
		Pribava osiguranja	Obrada šteta	Ostalo	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	NK	0	0	0	0
2	PK	1	0	0	1
3	NS	0	0	0	0
4	KV	8	0	0	8
5	SSS	29	1	6	36
6	VKV	0	0	0	0

7	VŠS	2	1	0	3
8	VSS	13	5	12	30
9	MR	0	0	0	0
10	DR	0	0	0	0
UKUPNO		53	7	18	78

R. br.	Kvalifikacija	Broj zaposlenih na 31.12.2023. godine			
		Pribava osiguranja	Obrada šteta	Ostalo	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	NK	0	0	0	0
2	PK	0	0	0	0
3	NS	1	0	0	1
4	KV	5	0	3	8
5	SSS	18	1	4	23
6	VKV	1	0	0	1
7	VŠS	1	0	0	1
8	VSS	6	6	9	21
9	MR	0	0	0	0
10	DR	0	0	0	0
UKUPNO		31	7	16	54

R. br.	Kvalifikacija	Broj zaposlenih na 31.12.2022. godine			
		Pribava osiguranja	Obrada šteta	Ostalo	Ukupno
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	NK	0	0	0	0
2	PK	0	0	0	0
3	NS	0	0	0	0
4	KV	7	0	3	10
5	SSS	17	0	3	20
6	VKV	0	0	0	0
7	VŠS	1	0	0	1
8	VSS	9	5	11	25
9	MR	0	0	0	0
10	DR	0	0	0	0
UKUPNO		34	5	17	56

III.15.1 Udjeli u vlasništvu

Lica navedena u tački III.12. Jedinstvenog prospekta ne posjeduju akcije Emitenta.

Ne postoje opcije na akcije Emitenta.

III.15.2 Aranžmani u vezi mogućnosti sticanja akcija od strane zaposlenih

Ne postoje aranžmani u vezi sticanja akcija iz predmetne emisije od strane zaposlenih. Akcije iz predmetne emisije Emitenta mogu kupovati sva zainteresovana strana i domaća, fizička i pravna lica.

III.16 VLASNIČKA STRUKTURA

Pregled vlasničke strukture Emitenta na dan 25.09.2025. godine dat je u sljedećoj tabeli:

Akcionari	% Vlasništva	Broj akcija
PRIJEDORPUTEVI AD PRIJEDOR	68,252619	3.871.064
AGGARWAL NAVEEN	12,335747	699.643
GUPTA NEETE	12,30059	697.649
ZU EURO EX-EURODENTAL BANJA LUKA	5,37711	304.972
IDEAL-COMPANI DOO BANJA LUKA	1,493246	84.692
BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA	0,05159	2.926
STRIKA DRAGAN	0,035704	2.025
IMAKO AD BANJA LUKA	0,017173	974
ODS "ELEKTROKRAJINA" AD BANJA LUKA	0,017173	974
TERME LAKTAŠI DOO LAKTAŠI	0,017173	974
OSTALI	0,101875	5.778
UKUPNO	100	5.671.671*

* Dana 11.08.2025. godine, Skupština akcionara Emitenta donijela je odluku o smanjenju osnovnog kapitala u iznosu od 6.158.329,00 KM, putem poništenja 6.158.329 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji. Sprovođenje navedene odluke je u toku.

Nakon sprovedenog smanjenja osnovnog kapitala po osnovu VI emisije akcija, koje je u postupku upisa u sudski registar, a za koju je Emitent podnio zahtjev dana 30.09.2025. godine, osnovni kapital iznosi 5.671.671,00 KM. Na dan 25.09.2025. godine, broj emitovanih akcija evidentiranih u Centralnom registru iznosi 5.671.671 akcija.

III.16.1 Različita glasačka prava akcionara

Sve akcije Emitenta su redovne (obične) akcije i svi vlasnici akcija imaju ista prava.

III.16.2 Različita glasačka prava akcionara

Sve akcije Emitenta su redovne (obične) akcije i svi vlasnici akcija imaju ista prava, u skladu sa zakonom.

III.16.3 Vlasništvo i kontrola nad Emitentom

Vlasnička struktura Emitenta navedena je u tački III.16. Jedinstvenog prospekta. Najveće učešće u vlasništvu Emitenta ima PRIJEDORPUTEVI AD PRIJEDOR sa 68,252621 % vlasništva. Posjedovanjem učešća u osnovnom kapitalu u procentu navedenom u tački III.16. Jedinstvenog prospekta, PRIJEDORPUTEVI AD PRIJEDOR ne ugrožava interese Emitenta.

Emitent nema predviđene mjere kojim sprječava korišćenje kontrolnog položaja s obzirom na to da navedeno lice koristi svoja prava u skladu sa zakonskim propisima i na način koji ne ugrožava interese Emitenta.

Ne postoji lice koje ima indirektnu kontrolu.

III.16.4 Opis svih aranžmana čije bi provođenje moglo da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom

Emitentu nije poznato postojanje aranžmana čije bi provođenje moglo naknadno da rezultira promjenom kontrole nad Emitentom.

III.17 TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

U narednim tabelama prikazane su transakcije sa povezanim licima u 2022., 2023. i 2024. godini.

Transakcije sa povezanim pravnim licima u 2024. godini

R.br.	Povezano lice (naziv/ime)	Osnov povezanosti	Transakcije kroz bilans stanja				Transakcije kroz bilans uspjeha	
			Početno stanje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo	Ukupni prihod	Ukupni rashod
1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9
1		UKUPNO	539.677,66	6.020.617,40	6.134.828,18	425.466,88	365.328,54	36.499,39
1	PRIJEDORPUTEVI A.D.	Član grupe				0,00		
2		02310911 oprema-stopa 12,5% namještaj od drveta	0,00	1.781,90	0,00	1.781,90	0,00	0,00
3		0330001 fin. plasmani povezanom prav. licu	0,00	850.000,00	182.341,74	667.658,26	0,00	0,00
4		2011 potr. po osnovu premije AO	-655,86	99.862,93	97.990,60	1.216,47	0,00	0,00
5		20700 ostali kupci	670.450,00	0,00	0,00	670.450,00	0,00	0,00
6		2200 potr. za kamte po plasmanima i dividendu	0,00	18.691,15	15.410,50	3.280,65	0,00	0,00
7		2300 kratkoročni plasmani u povezana prav. lica	10.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8		4200 kratkoročne fin. obaveze prema pov. prav. licu	-90.000,00	917.752,24	1.650.000,00	-822.247,76	0,00	0,00
9		4640 dobavljači u zemlji	-5.667,97	0,00	1.781,90	-7.449,87	0,00	0,00
10		6101 prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,40	0,00
11		6110 prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	98.639,53	0,00
12		6620 prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,15	0,00
13	KOZARAPUTEVI D.O.O.	Član grupe				0,00		
14		0330001 fin. plasmani povezanom prav. licu	0,00	850.000,00	182.341,74	667.658,26	0,00	0,00
15		2011 potr. po osnovu premije AO	0,00	63.704,78	63.655,76	49,02	0,00	0,00

16		2200 potr. za kamte po plasmanima i dividendu	0,00	18.691,15	15.410,50	3.280,65	0,00	0,00
17		4200 kratkoročne fin. obaveze prema pov. prav. licu	0,00	197.752,24	1.677.000,00	1.479.247,76	0,00	0,00
18		6101 prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00
19		6110 prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	62.767,28	0,00
20		6620 prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,15	0,00
21	JAPRA A.D.	Član grupe				0,00		
22		2011 potr. po osnovu premije AO	507,69	7.282,14	7.557,50	232,33	0,00	0,00
23		20110 potr. po osnovu ZK	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
24		6101 prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00
25		6110 prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,34	0,00
26		65910 prihod od ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
27	BIJELJINAPUT D.O.O.	Član grupe				0,00		
28		2011 potr. po osnovu premije AO	-3.869,14	78.514,59	76.776,16	-2.130,71	0,00	0,00
29		20110 potr. po osnovu ZK	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
30		2300 kratkoročni plasmani u povezana prav. lica	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31		4200 kratkoročne fin. obaveze prema pov. prav. licu	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		4640 dobavljači u zemlji	0,00	4.254,43	7.275,35	-3.020,92	0,00	0,00
33		5424 troškovi zakupina pravnih lica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,35
34		6101 prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	589,80	0,00
35		6110 prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	77.924,79	0,00
36		65910 prihod od ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
37	BDUO FORTIS D.O.O.	Član grupe				0,00		
38		20700 ostali kupci	1.255,70	3.013,58	3.767,10	502,18	0,00	0,00
39		4640 dobavljači u zemlji	0,00	10.234,86	28.460,46	-18.225,60	0,00	0,00
40		4711 obrač. porez na dodatnu vrijednost	0,00	437,87	437,87	0,00	0,00	0,00
41		5413 troš. provizije-preduzetnici i zastupnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.391,26
42		54221 troš. ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20

43		6530 prihodi od zakupnina objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,71	0,00
44	GRUPA FORTIS	Član grupe				0,00		
45		2011 potr. po osnovu premije AO	0,00	2.233,77	1.475,93	757,84	0,00	0,00
46		20110 potr. po osnovu ZK	-4,00	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00
47		20700 ostali kupci	502,28	0,00	0,00	502,28	0,00	0,00
48		2300 kratkoročni plasmani u povezana prav. lica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
49		4200 kratkoročne fin. obaveze prema pov. prav. licu	100.000,00	910.000,00	800.000,00	10.000,00	0,00	0,00
50		6101 prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
51		6110 prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,77	0,00
52		65910 prihod od ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
53	ILIDŽAPUTEVI D.O.O.	Član grupe				0,00		
54		4640 dobavljači u zemlji	-842,40	0,00	105,30	-947,70	0,00	0,00
55		5424 troškovi zakupnina pravnih lica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30
56	LIVNICA A.D. LJUBIJA	Član grupe				0,00		
57		2011 potr. po osnovu premije AO	0,00	359,49	359,49	0,00	0,00	0,00
58		6101 prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
59		6110 prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	341,49	0,00
60	KRAJINA TEH D.O.O.	Član grupe				0,00		
61		20700 ostali kupci	0,00	56.160,00	37.440,00	18.720,00	0,00	0,00
62		2300 kratkoročni plasmani u povezana prav. lica	40.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
63		4640 dobavljači u zemlji	-1.943,81	603,45	658,28	-1.998,64	0,00	0,00
64		4640001 dobavljači povezana pravna lica	-54,83	0,00	0,00	-54,83	0,00	0,00
65		4711 obrač. porez na dodatnu vrijednost	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
66		54831 troškovi tehničkog pregleda motornih vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,28
67		6530 prihodi od zakupnina objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
68	KRAJINA MKD A.D.	Član grupe				0,00		
69		0300001 učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

70		20112 potr. po osnovu premije osiguranja kredita	0,00	23.292,83	0,00	23.292,83	0,00	0,00
71		20700 ostali kupci	0,00	2.457,00	1.053,00	1.404,00	0,00	0,00
72		4711 obrač. porez na dodatnu vrijednost	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
73		61251 prihod od premije osiguranja kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,83	0,00
74		6530 prihod od zakupnina objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

Transakcije sa povezanim pravnim licima u 2023. godini

R.br.	Povezano lice (naziv/ime)	Osnov povezanosti	Transakcije kroz bilans stanja				Transakcije kroz bilans uspjeha	
			Početno stanje	Promet duuguje	Promet potražuje	Saldo	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9
	UKUPNO		-705.115,84	2.735.409,71	2.137.204,57	-106.910,70	615.920,71	443,85
1	KRAJINA KROS d.o.o.	Učešće u kapitalu 100%				0,00		
		0300 Učešće u kapitalu	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		1500 Dati avansi	151.752,67	0,00	0,00	151.752,67	0,00	0,00
		1590 Ispravka vr. datih avansa	-151.752,67	0,00	0,00	-151.752,67	0,00	0,00
		2014 Potr. premija nezgode	520,08	0,00	0,00	520,08	0,00	0,00
		209100 Ispravka vr. Potr - po pravilniku	-520,08	0,00	0,00	-520,08	0,00	0,00
		20700 Ostali kupci	259.225,48	0,00	0,00	259.225,48	0,00	0,00
		2090 Ispravka vrijednosti potraživanja	-259.225,48	0,00	0,00	-259.225,48	0,00	0,00
		2200 Potr. za kamate	18.650,62	0,00	0,00	18.650,62	0,00	0,00
		2201 Potr. za dobit povezanih pravnih lica	4.009,00	0,00	0,00	4.009,00	0,00	0,00
		22830 Ostala potr. Krajina kros Odluka 02-364-UO/18	277.596,00	0,00	0,00	277.596,00	0,00	0,00
		2300 Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica	149.582,76	0,00	0,00	149.582,76	0,00	0,00
		2292 Ispravka br. Kratkoročnih Plasmana	-149.582,76	0,00	0,00	-149.582,76	0,00	0,00
		2291 ispravka vr. Pot 220%	-300.255,62	0,00	0,00	-300.255,62	0,00	0,00
		4641 Dobavljači povezana lica	-54,83	0,00	0,00	-54,83	0,00	0,00
2	PRIJEDORPUTEVI a.d.	Član grupe				0,00		
		02309844 oprema	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
		2011 Potr. po osnovu premije AO	-792,29	105.940,69	105.804,26	-655,86	0,00	0,00

		20700 ostali kupci	0,00	1.200.000,00	529.550,00	670.450,00	0,00	0,00
		2014 Potr. Po osnovu premije AO nezgode	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
		2300 Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		4200 Kratkoročne fin. obaveze prema povezanom pr. licu	-200.000,00	200.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
		4640 Dobavljači u zemlji	-1.867,97	0,00	3.800,00	-5.667,97	0,00	0,00
		46994 obaveze po osnovu emisije akcija	0,00	0,00	691.598,96	-691.598,96	0,00	0,00
		5793 ostali nepomenuti rashodi korekcije polisa iz prethodnog perioda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,88
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,49	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	104.789,08	0,00
		6702 dobici po osnovu prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	299.235,00	0,00
3	KOZARAPUTEVI d.o.o.	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	0,00	62.847,64	62.847,64	0,00	0,00	0,00
		2300 Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	957,75	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.889,89	0,00
4	JAPRA a.d.	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	232,33	7.839,21	7.563,85	507,69	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,11	0,00
5	BIJELJINA PUT d.o.o.	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	0,00	80.511,76	84.380,90	-3.869,14	0,00	0,00
		4200 kratkoročne fin. obaveze prema pov. Pr. licu	0,00	260.000,00	270.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	488,10	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.023,66	0,00

6	BDO Fortis d.o.o.	Član grupe				0,00		
		20700 Ostali kupci	251,14	3.013,68	2.009,12	1.255,70	0,00	0,00
		6530 Prihodi od zakupa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,80	0,00
7	Grupa fortis d.o.o.	Član grupe				0,00		
		2011 potr. Po osnovu premije AO	0,00	2.303,75	2.307,75	-4,00	0,00	0,00
		20700 Ostali kupci	502,28	0,00	0,00	502,28	0,00	0,00
		2300 kratkoročni plasmani u povezana pravna lica	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4200 kratkoročne fin. obaveze prema pov. Pr. licu	-550.000,00	550.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
		6101 prihodi od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00
		6110 prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
8	ILIDŽA PUTEVI d.o.o.	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	-12,66	4.881,15	4.868,49	0,00	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,15	0,00
		4640 dobavljači u zemlji	0,00	0,00	631,80	-631,80	0,00	0,00
9	LIVNICA a.d. Ljubija	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	0,00	932,13	932,13	0,00	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	882,63	0,00
10	KRAJINA TEH d.o.o.	Član grupe				0,00		
		2011 potr. Po osnovu premije AO	0,00	629,70	629,70	0,00	0,00	0,00
		20700 Ostali kupci	4.680,00	56.160,00	60.840,00	0,00	0,00	0,00
		2300 Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		4640 Dobavljači u zemlji	-53,84	37.440,00	39.329,97	-1.943,81	0,00	0,00
		6101 prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
		6110 prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	0,00
		6530 Prihodi od zakupa	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
		02309844 oprema	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
		54831 troškovi tehničkog pregleda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,97

Transakcije sa povezanim pravnim licima u 2022. godini

R.br.	Povezano lice (naziv/ime)	Osnov povezanosti	Transakcije kroz bilans stanja				Transakcije kroz bilans uspjeha	
			Početno stanje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9
	UKUPNO		1054,83	2779702,87	3413947,24	-633189,54	265350,48	1275,92
1	KRAJINA KROS d.o.o.	Učešće u kapitalu 100%				0,00		
		023 Postrojenja i oprema	0,00	70.812,86	0,00	70.812,86	0,00	0,00
		026 Ostala osn. sr. - sitan inventar	0,00	1.003,78	0,00	1.003,78	0,00	0,00
		0300 Učešće u kapitalu	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		1500 Dati avansi	151.752,67	0,00	0,00	151.752,67	0,00	0,00
		1590 Ispravka vr. datih avansa	-151.752,67	0,00	0,00	-151.752,67	0,00	0,00
		2014 Potr. premija nezgode	520,08	0,00	0,00	520,08	0,00	0,00
		209100 Ispravka vr. Potr - po pravilniku	-520,08	0,00	0,00	-520,08	0,00	0,00
		20700 Ostali kupci	337.654,71	16.380,00	94.809,23	259.225,48	0,00	0,00
		2090 Ispravka vrijednosti potraživanja	-337.654,71	78.429,23	0,00	-259.225,48	0,00	0,00
		2200 Potr. za kamate	18.650,62	0,00	0,00	18.650,62	0,00	0,00
		2201 Potr. za dobit povezanih pravnih lica	15.453,51	0,00	0,00	15.453,51	0,00	0,00
		2280 Ostala potraživanja	124.867,71	23.758,07	0,00	148.625,78	0,00	0,00
		2281 Ostala potr. Krajina kros	4.009,00	0,00	0,00	4.009,00	0,00	0,00
		22830 Ostala potr. Krajian kros Odluka 02-364-UO/18	124.961,31	0,00	0,00	124.961,31	0,00	0,00
		2291 Ispravka vr pot. 220%	-287.942,15	0,00	23.758,07	-311.700,22	0,00	0,00
		2300 Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica	149.582,76	0,00	0,00	149.582,76	0,00	0,00
		2390 Ispravka vrijednosti krat plasmana	-149.582,76	0,00	0,00	-149.582,76	0,00	0,00
		4641 Dobavljači povezana lica	54,83	0,00	0,00	54,83	0,00	0,00
		5401 Tr. Kancelarijskog materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,10
		6530 Prihodi od zakupa	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2	PRIJEDORPUTEVI a.d.	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	0,00	84.968,09	85.760,38	-792,29	0,00	0,00
		2014 Potr. Po osnovu premije AO nezgode	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
		2300 Kratkoročni plasmani u	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

		povezana pravna lica						
		4200 Kratkoročne fin. obaveze prema povezanom pr. licu	0,00	1.192.900,00	1.392.900,00	-200.000,00	0,00	0,00
		4640 Dobavljači u zemnji	0,00	0,00	1.867,97	-1.867,97	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,85	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	83.801,24	0,00
3	KOZARAPUTEVI d.o.o.	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	0,00	52.987,62	52.987,62	0,00	0,00	0,00
		2300 Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00
		4200 Kratkoročne fin. obaveze prema povezanom pr. licu	0,00	879.950,00	879.950,00	0,00	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.210,62	0,00
4	JAPRA a.d.	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	0,00	6.053,52	5.821,19	232,33	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,77	0,00
5	BIJELJINA PUT d.o.o.	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	0,00	66.435,92	66.435,92	0,00	0,00	0,00
		20110 Potr. po osnovu ZK	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	471,30	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	65.964,62	0,00
		65910 Prihod od ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
6	BDUO Fortis d.o.o.	Član grupe				0,00		
		20700 Ostali kupci	0,00	251,14	0,00	251,14	0,00	0,00
		6530 Prihodi od zakupa	0,00	0,00	0,00	0,00	214,65	0,00
7	Grupa fortis d.o.o.	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	0,00	2.082,44	2.082,44	0,00	0,00	0,00
		20110 Potr. po osnovu ZK	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		20700 Ostali kupci	0,00	502,28	0,00	502,28	0,00	0,00
		4200 Kratkoročne fin. obaveze prema povezanom pr. licu	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
		4640 Dobavljači u zemnji	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,69	0,00

		6530 Prihodi od zakupa	0,00	0,00	0,00	0,00	429,30	0,00
		65910 Prihod od ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		6756 Prihod od otpisa ostalih obaveza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8	ILIDŽA PUTEVI d.o.o.	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	0,00	2.086,61	2.099,27	-12,66	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,36	0,00
9	LIVNICA a.d. Ljubija	Član grupe				0,00		
		2011 Potr. po osnovu premije AO	0,00	974,33	974,33	0,00	0,00	0,00
		6101 Prihod od premije AO nezgode	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00
		6110 Prihod od premije AO	0,00	0,00	0,00	0,00	949,58	0,00
10	KRAJINA TEH d.o.o.	Član grupe				0,00		
		20700 Ostali kupci	0,00	39.780,00	35.100,00	4.680,00	0,00	0,00
		2300 Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		4640 Dobavljači u zemnji	0,00	0,59	54,43	-53,84	0,00	0,00
		4640001 Dobavljači u zemnji	0,00	328,39	328,39	0,00	0,00	0,00
		54831 Troškovi tehničkog pregleda motornih vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,82
		6530 Prihodi od zakupa	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00

III.18 FINANSIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITI I GUBICIMA EMITENTA

III.18.1 Polugodišnji finansijski podaci Emitenta za 2025. godinu

III.18.1.1 Izjava

Polugodišnji finansijski izvještaji Emitenta nisu revidirani od strane ovlaštenih revizora.

III.18.1.2 Bilans stanja Emitenta na dan 30.06.2025. godine

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine			2024
		Bruto	Ispravka vrijednosti	30.06.2025.	
1	2	3	4	5	6
AKTIVA A. STALNA IMOVINA (002+009+018+028+029)	001	20.850.999	1.912.349	18.938.650	18.668.706
I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	56.993	30.595	26.398	26.398
1. Ulaganja u razvoj	003	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	0	0	0	0
3. Goodwill	005	0	0	0	0
4. Softver i ostala prava	006	0	0	0	0
5. Ostala nematerijalna sredstva	007	56.993	30.595	26.398	26.398
6. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	008	0	0	0	0
II - NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (010 do 017)	009	13.066.540	1.503.841	11.562.699	11.517.771
1. Zemljište	010	384.900	0	384.900	384.900
2. Biološka sredstva	011	0	0	0	0
3. Građevinski objekti	012	3.253.998	669.130	2.584.868	2.602.050
4. Postrojenja i oprema	013	1.241.110	802.646	438.464	376.354
5. Investicione nekretnine	014	7.982.569	0	7.982.569	7.982.569
6. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015	0	0	0	0
7. Ostala osnovna sredstva	016	33.101	32.065	1.036	1.036
8. Avansi i nekretnine, biološka sredstva, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	017	170.862	0	170.862	170.862
III - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	7.727.466	377.913	7.349.553	7.124.537
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019	600.000	0	600.000	600.000
2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	020	0	0	0	0
3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	021	0	0	0	0
4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	022	1.056.983	0	1.056.983	1.335.317
5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	3.460.013	360.013	3.100.000	2.600.000
6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024	0	0	0	0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	025	2.042.683	17.900	2.024.783	2.021.433
8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026	0	0	0	0
9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	567.787	0	567.787	567.787
IV - OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	028	0	0	0	0
V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	029	0	0	0	0
B. TEKUĆA IMOVINA (031+036+062+063)	030	8.700.134	3.861.495	4.838.639	5.082.506
I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	634.254	0	634.254	890.895
1. Zalihe materijala	032	0	0	0	0
2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	033	0	0	0	0
3. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	034	0	0	0	0
4. Dati avansi	035	634.254	0	634.254	890.895
II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037+046+047+048+058+061)	036	7.294.152	3.861.495	3.432.657	3.496.345

1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 do 045)	037	1.038.967	976.158	62.809	665.528
a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038	0	0	0	0
b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	361.193	361.193	0	0
v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040	0	0	0	0
g) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	041	0	0	0	0
d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u zemlji	042	0	0	0	0
d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u inostranstvu	043	0	0	0	0
e) Ostali kupci i ostala potraživanja	044	677.774	614.965	62.809	665.528
ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	045	0	0	0	0
2. Potraživanja iz specifičnih poslova	046	3.002.288	2.680.667	321.621	80.513
3. Druga potraživanja	047	138.048	113.254	24.794	47.818
4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	1.716.682	14.000	1.702.682	1.226.363
a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica - matična i zavisna	049	98.000	0	98.000	90.000
b) Kratkoročni finansijski plasmani - ostala povezana pravna lica	050	0	0	0	0
v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	99.544	14.000	85.544	228.523
g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052	0	0	0	0
d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	053	0	0	0	0
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	054	1.243.738	0	1.243.738	629.740
e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	055	275.400	0	275.400	278.100
ž) Otkupljene sopstvene akcije	056	0	0	0	0
z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057	0	0	0	0
5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (059+060)	058	1.398.167	77.416	1.320.751	1.476.123
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	059	0	0	0	0
b) Gotovina	060	1.398.167	77.416	1.320.751	1.476.123
6. Porez na dodatu vrijednost	061	0	0	0	0
III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	771.728	0	771.728	695.266
IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063	0	0	0	0
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064	0	0	0	0
G.POSLOVNA AKTIVA (001+030+064)	065	29.551.133	5.773.844	23.777.289	23.751.212
D.VANBILANSNA AKTIVA	066	0	0	0	0
Đ. UKUPNA AKTIVA (065+066)	067	29.551.133	5.773.844	23.777.289	23.751.212

POZICIJA	Oznaka za AOP	30.06.2025.	2024
2	3	4	5
PASIVA A. KAPITAL (102-109+110-111+112+118+119-120+121-124)	101	7.741.469	7.549.856
I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	11.830.000	11.830.000
1. Akcijski kapital	103	11.830.000	11.830.000
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104	0	0
3. Državni kapital	105	0	0
4. Ulozi društava za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106	0	0
5. Ulozi društava za uzajamno osiguranje sa neograničenim doprinosom	107	0	0
6. Ostali kapital	108	0	0
II - UPIŠANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109	0	0
III - EMISIONA PREMIJA	110	0	0
IV - EMISIONI GUBITAK	111	6.261.000	6.261.000
V - REZERVE IZ DOBITKA (113 do 117)	112	536.450	536.450
1. Zakonske rezerve	113	536.450	536.450
2. Statutarne rezerve	114	0	0
3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	115	0	0
4. Rezerve za sopstvene akcije	116	0	0
5. Ostale rezerve iz dobitka	117	0	0
VI - REVALORIZACIONE REZERVE	118	1.304.450	1.311.018
VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119	0	0

VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120	0	0
IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (122+123)	121	331.569	133.388
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	0	0
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	331.569	133.388
X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (125+126)	124	0	0
1. Gubitak ranijih godina	125	0	0
2. Gubitak tekuće godine	126	0	0
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (128 do 136)	127	73.008	28.505
1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128	0	0
2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129	0	0
3. Rezervisanja za izravnanje rizika	130	0	0
4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	131	0	0
5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	132	0	0
6. Rezervisanja za bonuse i popuste	133	0	0
7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	134	19.256	22.272
8. Druge tehničke rezerve osiguranja	135	0	0
9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja	136	53.752	6.233
V. OBAVEZE (138+147)	137	15.962.812	16.172.851
I DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138	0	0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	139	0	0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	140	0	0
3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	141	0	0
4. Dugoročni krediti	142	0	0
5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	143	0	0
6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	144	0	0
7. Odložene poreske obaveze	145	0	0
8. Ostale dugoročne obaveze	146	0	0
II KRATKOROČNE OBAVEZE (148+156+160+161+164+165+166+167+168)	147	15.962.812	16.172.851
1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148	994.867	2.291.495
a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149	994.867	2.291.495
b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	0	0
v) Kratkoročni krediti	151	0	0
g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	152	0	0
d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	153	0	0
d) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	154	0	0
e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	155	0	0
2. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa (157 do 159)	156	66.565	223.247
a) Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	157	66.565	223.247
b) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz reosiguranja i retrocesije	158	0	0
v) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	159	0	0
3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	160	32.966	17.120
4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162+163)	161	51.757	51.908
a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	51.757	51.908
b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163	0	0
5. Druge obaveze iz poslovanja	164	114.798	935.260
6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	640.868	466.402
7. Obaveze za porez iz rezultata	166	0	0
8. Odložene poreske obaveze	167	0	0
9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	14.060.991	12.187.419
a) Prenosne premije životnih osiguranja	169	0	0
b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	8.554.258	7.276.312
v) Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	171	0	0
g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172	0	0
d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	5.504.088	4.908.647
d) Rezervisanja za udjele u štetama po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	174	0	0
e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	2.645	2.460
G. POSLOVNA PASIVA (101+127+137)	176	23.777.289	23.751.212
D. VANBILANSNA PASIVA	177	0	0
Đ. UKUPNA PASIVA (176+177)	178	23.777.289	23.751.212

III.18.1.3 Bilans uspjeha Emitenta na dan 30.06.2025. godine

Pozicija 1	Oznaka AOP 2	Iznos	
		30.06.2025 3	2024 4
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
I - POSLOVNI PRIHODI (202+208+209+210+211+212)	201	7.594.427	4.812.006
1. Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja (203 do 207)	202	0	0
a) Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	203	0	0
b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja	204	0	0
v) Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi šteta životnih osiguranja	205	0	0
g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja, reosiguranja i retrocesija	206	0	0
d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja	207	0	0
2. Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	208	7.065.061	4.506.865
3. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja	209	0	0
4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	210	18.980	103.640
5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	211	3.401	0
6. Drugi poslovni prihodi	212	506.985	201.501
II - POSLOVNI RASHODI (214+236)	213	7.647.566	5.045.372
1. Funkcionalni rashodi (215+225+231)	214	2.804.952	1.267.636
1.1. Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose (216 do 224)	215	120.383	64.397
a) Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja	216	0	0
b) Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja	217	0	0
v) Doprinosi za preventivu	218	9.185	689
g) Vatrogasni doprinos	219	0	0
d) Doprinosi Zaštitnom fondu	220	111.198	63.708
d) Rashodi za dugoročna rezervisanja za izravanje rizika	221	0	0
e) Doprinosi propisani posebnim zakonima	222	0	0
ž) Povećanje drugih tehničkih rezervi	223	0	0
z) Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	224	0	0
1.2. Naknade šteta, ugovoreni iznosi i premija saosiguranja i reosiguranja (226 do 230)	225	0	0
a) Naknade šteta, ugovoreni iznosi i udjela u štetama životnih osiguranja	226	0	0
b) Naknade šteta i ugovoreni suma dobrovoljnog penzijskog osiguranja	227	0	0
v) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	228	0	0
g) Rezervisanja za štete, udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu životnih osiguranja	229	0	0
d) Rashodi po osnovu bonusa i popusta životnih osiguranja	230	0	0
1.3. Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja (232 do 235)	231	2.684.569	1.203.239
a) Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovoreni iznosi i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	232	1.681.681	865.447
b) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	233	388.467	181.003
v) Rashodi po osnovu bonusa i popusta neživotnih osiguranja	234	0	0
g) Rezervisanja za štete, udjele u šteti i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	235	614.421	156.789
2. Troškovi sprovođenja osiguranja (237+240+246)	236	4.842.614	3.777.736
2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja (238+239)	237	107.374	55.383
a) Troškovi amortizacije	238	59.238	45.383
b) Troškovi rezervisanja	239	48.136	10.000

2.2. Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi (241 do 245)	240	3.704.284	2.978.443
a) Troškovi materijala, goriva i energije	241	88.560	81.904
b) Troškovi provizija	242	36.205	57.473
v) Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	243	3.221.302	2.463.386
g) Nematerijalni troškovi	244	346.132	366.754
d) Troškovi poreza i doprinosa	245	12.085	8.926
2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (247+248)	246	1.030.956	743.910
a) Troškovi bruto zarada i naknada zarada	247	1.005.960	719.036
b) Ostali lični rashodi i naknade	248	24.996	24.874
III - POSLOVNI DOBITAK (201-213)	249	0	0
IV - POSLOVNI GUBITAK (213-201)	250	53.139	233.366
B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	251	129.818	80.447
I - FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 255)			
1. Finansijski prihodi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica	252	0	0
2. Prihod od kamata	253	129.818	80.447
3. Pozitivne kursne razlike	254	0	0
4. Ostali finansijski prihodi	255	0	0
II - FINANSIJSKI RASHODI (257 do 260)	256	1.654	59.911
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	257	0	0
2. Rashodi kamata	258	104	41.894
3. Negativne kursne razlike	259	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	260	1.550	18.017
III - DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (249+251-256) ili (251-256-250)	261	75.025	0
IV - GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (250+256-251) ili (256-251-249)	262	0	212.830
V. OSTALI PRIHODI I RASHODI	263	348.526	627.445
I - OSTALI PRIHODI (264 do 267)			
1. Dobici od prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	264	5.991	0
2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti	265	0	0
3. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	266	0	0
4. Ostali prihodi	267	342.535	627.445
II - OSTALI RASHODI (269 do 272)	268	177.034	90.125
1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja, opreme i investicionih	269	0	0
2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti	270	0	0
3. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	271	0	0
4. Ostali rashodi	272	177.034	90.125
III - DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (263-268)	273	171.492	537.320
IV - GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (268-263)	274	0	0
G. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE	275	3.350	143.184
I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (276 do 278)			
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	276	0	0
2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	277	3.350	143.184
3. Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	278	0	0
II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 do 282)	279	56.452	87.616
1. Obevrjeđenje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	280	0	0
2. Obevrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	281	56.452	87.616

3. Ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	282	0	0
III - DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (275-279)	283	0	55.568
IV - GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (279-275)	284	53.102	0
D. Dobitak poslovanja koje se obustavlja	285	0	0
Đ. GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	286	0	0
E. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	287	0	0
Ž. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	288	0	0
Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	289	193.415	380.058
1. Dobitak prije oporezivanja (261+273+283+285+287-262-274-284-286-288)	289	193.415	380.058
2. Gubitak prije oporezivanja (262+274+284+286+288-261-273-283-285-287)	290	0	0
I. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	291	0	0
1. Poreski rashodi perioda	291	0	0
2. Odloženi poreski rashodi perioda	292	0	0
3. Odloženi poreski prihodi perioda	293	0	0
J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA	294	193.415	380.058
1. Neto dobitak tekuće godine (289-290-291-292+293)	294	193.415	380.058
2. Neto gubitak tekuće godine (290-289+291+292-293)	295	0	0
K. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU	296	0	4.766
I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (297 do 302)	296	0	4.766
1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	297	0	4.766
2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	298	0	0
3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	299	0	0
4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	300	0	0
5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	301	0	0
6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	302	0	0
II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (304 do 308)	303	0	0
1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	304	0	0
2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	305	0	0
3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	306	0	0
4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	307	0	0
5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	308	0	0
L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (296-303) ili (303-296)	309	0	4.766
Lj. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	310	0	0
M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (309±310)	311	0	4.766
N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU	312	193.415	384.824
I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (294±311)	312	193.415	384.824
II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (295±311)	313	0	0
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	314	0	0
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	315	0	0
Obična zarada po akciji	316	0	0
Razrijeđena zarada po akciji	317	0	0
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	318	73	59
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	319	76	62

III.18.1.4 Bilans tokova gotovine Emitenta na dan 30.06.2025. godine

Pozicija	Oznaka AOP	Iznos	
		30.06.2025	2024
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	501	9.406.954	13.765.348
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)			
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	8.341.179	13.262.237
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		584
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.065.775	502.527
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	7.641.203	14.046.385
1. Odliv po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	1.873.622	3.124.650
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	344.926	162.511
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.136.985	3.448.232
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	260.476	438.056
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513		0
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	4.025.194	6.872.936
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 - 506)	515	1.765.751	0
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 - 501)	516	0	281.037
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	517	3.296.955	5.121.906
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)			
1. Priliv po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	2.085.978	1.289.378
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		0
4. Prilivi po osnovu kamata	521	132.644	165.343
5. Priliv od dividendi i učešća u dobitku	522		0
6. Priliv po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	1.078.333	3.667.185
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja (525 do 528)	524	3.921.450	6.543.400
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1.951.000	1.643.400
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	526	670.450	0
3. Odlivi na osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527		0
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.300.000	4.900.000
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 - 524)	529	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 - 517)	530	624.495	1.421.494
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	531	1.300.000	4.129.628

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)			
1. Priliv po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		0
2. Priliv po osnovu dugoročnih kredita	533		170.000
3. Priliv po osnovu kratkoročnih kredita	534		1.297.000
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535	1.300.000	2.662.628
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	2.596.628	1.875.504
1. Odliv po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		0
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		0
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		98.876
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		0
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541		0
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	2.596.628	1.776.628
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0	2.254.124
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	1.296.628	0
G. UKUPNI PRILIV GOTOVINE (501+517+531)	545	14.003.909	23.016.882
D. UKUPNI ODLIV GOTOVINE (506+524+536)	546	14.159.281	22.465.289
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	551.593
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	155.372	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.476.123	924.530
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550		0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551		0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	1.320.751	1.476.123

III.18.1.5 Izvještaj o promjenama na kapitalu na dan 30.06.2025. godine

Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva									Udjeli koji nemaju kontrolu (manjinski interesi)	Ukupni kapital (10 + 11)
Oznaka za AOP	Akcijski kapital – vlasnički udjeli	Emisiona premija/gubitak	Rezerve	Revalorizaci one rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizaci one rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizaci one rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit / (nepokriveni gubitak)	UKUPNO (3 + 4 + 5 + 6 ± 7 ± 8 ± 9)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10=(3+4+5+6+7+8+9)	11	12=(10+11)
901	11.830.000	-6.261.000	875.989	1.324.155			-339.540	7.429.604		7.429.604
902								0		0
903								0		0
904	11.830.000	-6.261.000	875.989	1.324.155	0	0	-339.540	7.429.604	0	7.429.604
905							123.856	123.856		123.856
906							9.532	9.532		9.532
907	0	0	0	0	0	0	133.388	133.388	0	133.388
908								0		0

909								0		0
910								0		0
911							339.540	339.540		339.540
912			- 339.5 39	-13.137				-352.676		-352.676
913	11.830.0 00	-6.261.000	536.4 50	1.311.018	0	0	133.388	7.549.856	0	7.549.856
914								0		0
915								0		0
916	11.830.0 00	-6.261.000	536.4 50	1.311.018	0	0	133.388	7.549.856	0	7.549.856
917							193.415	193.415		193.415
918							4.766	4.766		4.766
919	0	0	0	0	0	0	198.181	198.181	0	198.181
920								0		0
921								0		0
922								0		0
923								0		0
924				-6.568				-6.568		-6.568
925	11.830.0 00	-6.261.000	536.4 50	1.304.450	0	0	331.569	7.741.469	0	7.741.469

III.18.2 Finansijski podaci Emitenta za 2024, 2023. i 2022. godinu

III.18.2.1 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2024, 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine			2023	2022
			Bruto	Ispravka vrijednosti	2024		
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8
	AKTIVA A. STALNA IMOVINA (002+009+018+028+029)	001	20.542.617	1.873.911	18.668.706	15.474.590	16.625.043
01	I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	56.993	30.595	26.398	0	0
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003			0		
011, dio 019	2. Koncesije, patent, licence i ostala prava	004			0		
012, dio 019	3. Goodwill	005			0		
013, dio 019	4. Softver i ostala prava	006			0		
014, dio 019	5. Ostala nematerijalna sredstva	007	56.993	30.595	26.398	0	
015,016 dio 019	6. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	008			0		
02	II - NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (010 do 017)	009	12.979.824	1.462.053	11.517.771	10.081.313	10.986.327
020, dio 029	1. Zemljište	010	384.900		384.900	384.900	384.900
021, dio 029	2. Biološka sredstva	011			0		0
022, dio 029	3. Građevinski objekti	012	3.253.998	651.948	2.602.050	2.565.413	2.575.211
023, dio 029	4. Postrojenja i oprema	013	1.154.394	778.040	376.354	230.275	224.726
024, dio 029	5. Investicione nekretnine	014	7.982.569		7.982.569	6.728.827	7.629.592
025, dio 029	6. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015			0		0
026, dio 029	7. Ostala osnovna sredstva	016	33.101	32.065	1.036	1.036	1.036
027,028 dio 029	8. Avansi i nekretnine, biološka sredstva, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	017	170.862		170.862	170.862	170.862
03	III - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	7.505.800	381.263	7.124.537	5.393.277	5.638.716
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019	600.000		600.000	2.000	2.000
031, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	020			0		0
032, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	021			0		0
033, dio 039	4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	022	1.335.317		1.335.317		0
034, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	2.960.013	360.013	2.600.000	2.843.824	3.093.824
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024			0		0
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	025	2.042.683	21.250	2.021.433	1.979.666	1.973.822
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026			0		0
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	567.787		567.787	567.787	569.070
041,042 dio 049	IV - OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	028			0		0

040, dio 049	V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	029			0		0
	B. TEKUĆA IMOVINA (031+036+062+063)	030	8.885.305	3.802.799	5.082.506	3.760.224	1.800.436
10 do 15	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	890.895	0	890.895	197.579	57.520
100 do 109	1. Zalihe materijala	032			0		0
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	033			0		0
140 do 149	3. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	034			0		0
150 do 159	4. Dati avansi	035	890.895		890.895	197.579	57.520
20 do 26	II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037+046+047+048+058+061)	036	7.299.144	3.802.799	3.496.345	3.124.894	1.265.903
20	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 do 045)	037	1.584.405	918.877	665.528	663.515	4.931
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038			0		0
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	273.550	273.550	0	0	0
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040			0		0
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	041			0		0
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u zemlji	042			0		0
206, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u inostranstvu	043			0		0
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	044	1.310.855	645.327	665.528	663.515	4.931
208, dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	045			0		0
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	046	2.759.765	2.679.252	80.513	13.498	21.839
220 do 229	3. Druga potraživanja	047	161.072	113.254	47.818	46.707	49.246
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	1.240.363	14.000	1.226.363	1.476.644	226.979
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica - matična i zavisna	049	90.000		90.000	229.582	40.000
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani - ostala povezana pravna lica	050			0		0
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	242.523	14.000	228.523	295.418	20.000
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052			0		0
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	053			0		0
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	054	629.740		629.740	651.644	166.979
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	055	278.100		278.100	300.000	0
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	056			0		0
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057			0		0
24	5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (059+060)	058	1.553.539	77.416	1.476.123	924.530	962.908
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	059			0		0
241 do 249	b) Gotovina	060	1.553.539	77.416	1.476.123	924.530	962.908
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	061			0		0
270 do 279, osim 278	III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	695.266		695.266	437.751	477.013
278	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063			0		0

290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064			0	0
	G.POSLOVNA AKTIVA (001+030+064)	065	29.427.922	5.676.710	23.751.212	19.234.814
88	D.VANBILANSNA AKTIVA	066			0	18.425.479
	Đ. UKUPNA AKTIVA (065+066)	067	29.427.922	5.676.710	23.751.212	19.234.814
						18.425.479

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	2024	2023	2022
	1	2	3	4	5
	PASIVA A. KAPITAL (102-109+110-111+112+118+119-120+121-124)	101	7.549.856	7.429.604	7.220.467
30	I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	11.830.000	11.830.000	20.668.191
300	1. Akcijski kapital	103	11.830.000	11.830.000	20.668.191
301	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104			0
302	3. Državni kapital	105			0
303	4. Ulozi društava za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106			0
304	5. Ulozi društava za uzajamno osiguranje sa neograničenim doprinosom	107			0
309	6. Ostali kapital	108			0
310 do 312	II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109			0
320	III - EMISIONA PREMIJA	110			0
321	IV - EMISIONI GUBITAK	111	6.261.000	6.261.000	4.060.000
dio 32	V - REZERVE IZ DOBITKA (113 do 117)	112	536.450	875.989	94.823
322	1. Zakonske rezerve	113	536.450	875.989	94.823
323	2. Statutarne rezerve	114			0
324	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	115			0
325	4. Rezerve za sopstvene akcije	116			0
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	117			0
330, 331, 332, 334 i 336	VI - REVALORIZACIONE REZERVE	118	1.311.018	1.324.155	1.337.291
333	VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119			0
335	VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120			0
34	IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (122+123)	121	133.388	152.050	337.188
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	0		0
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	133.388	152.050	337.188
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (125+126)	124	0	491.590	11.157.026
350	1. Gubitak ranijih godina	125		491.590	11.157.026
351	2. Gubitak tekuće godine	126			0
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (128 do 136)	127	28.505	47.711	73.549
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128			0
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129			0
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	130			0
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	131			0
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	132			0
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	133			0
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	134	22.272	22.716	16.927
407	8. Druge tehničke rezerve osiguranja	135			0
409	9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja	136	6.233	24.995	56.622
	V.OBAVEZE (138+147)	137	16.172.851	11.757.499	11.131.463
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138	0	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	139			0
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	140			0
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	141			0
413 i 414	4. Dugoročni krediti	142			0
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	143			0
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	144			0
418	7. Odložene poreske obaveze	145			0
419	8. Ostale dugoročne obaveze	146			0
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (148+156+160+161+164+165+166+167+168)	147	16.172.851	11.757.499	11.131.463
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148	2.291.495	200.018	765.900
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149	2.291.495	200.000	750.000
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150			0
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	151			0
424 i 425	g) dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	152		18	15.900
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	153			0

427	d) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	154			0
429	e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	155			0
43	2. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa (157 do 159)	156	223.247	830.528	426.665
430 i 431	a) Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	157	223.247	830.528	426.665
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz reosiguranja i retrocesije	158			0
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	159			0
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	160	17.120	20.937	32.001
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162+163)	161	51.908	1.227.709	1.481.077
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	51.908	1.227.709	1.481.077
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163			0
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	935.260	330.096	422.987
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	466.402	802.271	887.480
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166		198.573	198.573
497	8. Odložene poreske obaveze	167			0
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	12.187.419	8.147.367	6.916.780
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169			0
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	7.276.312	4.008.497	2.980.944
492	v) Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	171			0
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172			0
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	4.908.647	4.129.546	3.898.985
495	d) Rezervisanja za udjele u štetama po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	174			0
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	2.460	9.324	36.851
	G. POSLOVNA PASIVA (101+127+137)	176	23.751.212	19.234.814	18.425.479
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177			
	Đ. UKUPNA PASIVA (176+177)	178	23.751.212	19.234.814	18.425.479

III.18.2.2 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2024., 2023. i 2022. godinu

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos		
			2024	2023	2022
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I - POSLOVNI PRIHODI (202+208+209+210+211+212)	201	10.592.159	7.422.193	6.056.937
60	1. Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja (203 do 207)	202	0	0	0
600, 602, 605	a) Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	203	0	0	0
601	b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja	204	0	0	0
603	v) Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi šteta životnih osiguranja	205	0	0	0
604	g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja, reosiguranja i retrocesija	206	0	0	0
606 do 609	d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja	207	0	0	0
610 do 619	2. Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	208	9.942.563	6.687.126	5.219.827
620 do 629	3. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja	209	0	0	0

630 do 639	4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	210	123.373	449.742	609.948
640 do 649	5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	211	0	0	0
650 do 659	6. Drugi poslovni prihodi	212	526.223	285.325	227.162
	II - POSLOVNI RASHODI (214+236)	213	12.411.485	7.536.493	6.242.577
	1. Funkcionalni rashodi (215+225+231)	214	3.466.269	2.737.185	2.488.489
50	1.1. Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose (216 do 224)	215	127.771	99.971	84.580
500	a) Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja	216	0	0	0
501	b) Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja	217	0	0	0
502	v) Doprinos za preventivu	218	2.136	972	863
503	g) Vatrogasni doprinos	219	0	0	0
504	d) Doprinos Zaštitnom fondu	220	125.635	98.999	83.717
505	d) Rashodi za dugoročna rezervisanja za izravnaje rizika	221	0	0	0
506	e) Doprinosi propisani posebnim zakonima	222	0	0	0
507	ž) Povećanje drugih tehničkih rezervi	223	0	0	0
509	z) Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	224	0	0	0
51	1.2. Naknade šteta, ugovorenih iznosa i premija saosiguranja i reosiguranja (226 do 230)	225	0	0	0
510,513	a) Naknade šteta, ugovorenih iznosa i udjela u štetama životnih osiguranja	226	0	0	0
511	b) Naknade šteta i ugovorenih suma dobrovoljnog penzijskog osiguranja	227	0	0	0
512,514	v) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	228	0	0	0
515, 516, 517	g) Rezervisanja za štete, udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu životnih osiguranja	229	0	0	0
518	d) Rashodi po osnovu bonusa i popusta životnih osiguranja	230	0	0	0
52	1.3. Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja (232 do 235)	231	3.338.498	2.637.214	2.403.909
520, 521, 522, 524	a) Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	232	2.173.103	1.776.168	1.645.920
523,525	b) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	233	262.921	180.743	131.267
528	v) Rashodi po osnovu bonusa i popusta neživotnih osiguranja	234	0	0	0
526, 527, 529	g) Rezervisanja za štete, udjele u šteti i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	235	902.474	680.303	626.722
	2. Troškovi sprovođenja osiguranja (237+240+246)	236	8.945.216	4.799.308	3.754.088
53	2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja (238+239)	237	114.776	62.921	74.366
530	a) Troškovi amortizacije	238	99.688	55.959	68.338
533 do 539	b) Troškovi rezervisanja	239	15.088	6.962	6.028
54	2.2. Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi (241 do 245)	240	7.169.920	3.426.323	2.226.680
540	a) Troškovi materijala, goriva i energije	241	183.014	114.004	112.380
541	b) Troškovi provizija	242	95.236	111.633	50.373
542,543	v) Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	243	6.331.337	2.894.292	1.920.857
544, 545, 547, 548, 549	g) Nematerijalni troškovi	244	509.331	259.725	125.074
546	d) Troškovi poreza i doprinosa	245	51.002	46.669	17.996

55	2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (247+248)	246	1.660.520	1.310.064	1.453.042
550	a) Troškovi bruto zarada i naknada zarada	247	1.599.201	1.269.307	1.364.054
552 do 559	b) Ostali lični rashodi i naknade	248	61.319	40.757	88.988
	III - POSLOVNI DOBITAK (201-213)	249	0	0	0
	IV - POSLOVNI GUBITAK (213-201)	250	1.819.326	114.300	185.640
66	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI	251	203.886	93.463	84.604
	I - FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 255)				
660,661	1. Finansijski prihodi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica	252	0	0	0
662	2. Prihod od kamata	253	167.162	93.463	76.318
663	3. Pozitivne kursne razlike	254	0	0	0
664,665,669	4. Ostali finansijski prihodi	255	36.724	0	8.286
56	II - FINANSIJSKI RASHODI (257 do 260)	256	66.404	137.179	8.347
560,561	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	257	0	0	0
562	2. Rashodi kamata	258	44.101	21.950	8.347
563	3. Negativne kursne razlike	259	0	0	0
564, 565, 569	4. Ostali finansijski rashodi	260	22.303	115.229	0
	III - DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (249+251-256) ili (251-256-250)	261	0	0	0
	IV - GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (250+256-251) ili (256-251-249)	262	1.681.844	158.016	109.383
67	V. OSTALI PRIHODI I RASHODI	263	714.272	463.387	283.819
	I - OSTALI PRIHODI (264 do 267)				
670,671	1. Dobici od prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	264	0	299.235	1.000
672	2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti	265	0	0	0
676	3. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	266	0	0	0
673, 674, 675, 677, 678, 679	4. Ostali prihodi	267	714.272	164.152	282.819
57	II - OSTALI RASHODI (269 do 272)	268	182.176	130.317	115.117
570,571	1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja, opreme i investicionih	269	608	0	0
572	2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti	270	0	0	0
575	3. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	271	0	0	0
573, 574, 576, 577 i 579	4. Ostali rashodi	272	181.568	130.317	115.117
	III - DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (263-268)	273	532.096	333.070	168.702
	IV - GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (268-263)	274	0	0	0
68	G. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (276 do 278)	275	1.400.319	16.364	270.593
680, 681, 682	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	276	1.253.741	0	258.852
683	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	277	146.578	16.364	11.741

684 do 689	3. Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	278	0	0	0
58	II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 do 282)	279	126.715	55.404	0
580, 581, 582	1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	280	0	0	0
583	2. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	281	126.715	55.404	0
584 do 589	3. Ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	282	0	0	0
	III - DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (275-279)	283	1.273.604	0	270.593
	IV - GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (279-275)	284	0	39.040	0
690	D. Dobitak poslovanja koje se obustavlja	285	0	0	0
590	Đ. GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	286	0	0	0
691,692	E. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	287	0	6.504	0
591,592	Ž. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	288	0	0	1.569
	Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 1. Dobitak prije oporezivanja (261+273+283+285+287-262-274-284-286-288)	289	123.856	142.518	328.343
	2. Gubitak prije oporezivanja (262+274+284+286+288-261-273-283-285-287)	290	0	0	0
721	I. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	291	0	0	
	1. Poreski rashodi perioda				
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	292	0	0	
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	293	0	0	
	J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA 1. Neto dobitak tekuće godine (289-290-291-292+293)	294	123.856	142.518	328.343
	2. Neto gubitak tekuće godine (290-289+291+292-293)	295	0	0	0
	K. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (297 do 302)	296	9.532	9.532	8.845
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	297	9.532	9.532	8.845
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	298	0	0	0
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	299	0	0	0
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	300	0	0	0
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	301	0	0	0
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	302	0	0	0
	II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (304 do 308)	303	0	0	0
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	304	0	0	0
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	305	0	0	0

3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	306	0	0	0
4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	307	0	0	0
5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	308	0	0	0
L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (296-303) ili (303-296)	309	9.532	9.532	8.845
Lj. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	310	0	0	0
M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (309±310)	311	9.532	9.532	8.845
N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (294±311)	312	133.388	152.050	337.188
II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (295±311)	313	0	0	0
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	314	0	0	0
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	315	0	0	0
Obična zarada po akciji	316	0	0	0
Razrijeđena zarada po akciji	317	0	0	0
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	318	66	53	59
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	319	68	54	63

III.18.2.3 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za za 2024., 2023. i 2022. godinu

Pozicija	Oznaka AOP	Iznos		
		2024	2023	2022
1	2	3	4	5
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	501	13.765.348	8.596.559	6.154.443
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)				
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	13.262.237	7.772.755	5.866.262
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503			
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	584		
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	502.527	823.804	288.181
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	14.046.385	8.061.766	5.996.260
1. Odliv po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	3.124.650	2.211.520	1.735.804
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508			
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	162.511	166.946	111.839
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	3.448.232	1.457.857	1.541.470
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	438.056	2.814.575	2.165.550
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512			
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513			
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	6.872.936	1.410.868	441.597
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 - 506)	515	0	534.793	158.183
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 - 501)	516	281.037	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	517	5.121.906	2.003.302	2.741.594

I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)				
1. Priliv po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	1.289.378	293.000	218.900
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519			
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520			
4. Prilivi po osnovu kamata	521	165.343	110.302	42.694
5. Priliv od dividendi i učešća u dobitku	522			
6. Priliv po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	3.667.185	1.600.000	2.480.000
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja (525 do 528)	524	6.543.400	2.957.550	5.428.874
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1.643.400	1.368.000	278.900
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	526		539.550	159.973
3. Odlivi na osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527			
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	4.900.000	1.050.000	4.990.001
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 - 524)	529	0	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 - 517)	530	1.421.494	954.248	2.687.280
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	531	4.129.628	1.396.958	5.762.850
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)				
1. Priliv po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		899.000	2.940.000
2. Priliv po osnovu dugoročnih kredita	533	170.000		
3. Priliv po osnovu kratkoročnih kredita	534	1.297.000	497.958	2.822.850
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535	2.662.628		
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	1.875.504	1.015.881	2.279.322
1. Odliv po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537			
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538			
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	98.876	1.000.000	2.279.322
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		15.881	
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541			
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	1.776.628		
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	2.254.124	381.077	3.483.528
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	0	0	0
G. UKUPNI PRILIV GOTOVINE (501+517+531)	545	23.016.882	11.996.819	14.658.887
D. UKUPNI ODLIV GOTOVINE (506+524+536)	546	22.465.289	12.035.197	13.704.456
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	551.593	0	954.431
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	0	38.378	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	924.530	962.908	8.477
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550			
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	1.476.123	924.530	962.908

III.18.2.4 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2024. godinu

Vrsta promjena u kapitalu	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva									Udjeli koji nemaju kontrolu (manjinski interesi)	Ukupni kapital (10 + 11)
	Oznaka za AOP	Akcijski kapital – vlasnički udjeli	Emisiona premija/gubitak	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit / (nepokriveni gubitak)	UKUPNO (3 + 4 + 5 + 6 ± 7 ± 8 ± 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(3+4+5+6+7+8+9)	11	12=(10+11)
stanje na dan 01.01.2023. God	901	20.668.191	-4.060.000	94.823	1.337.291	0		-10.819.838	7.220.467		7.220.467
2. Efekti promjena u računov. politikama	902								0		0
3. Efekti ispravke grešaka	903								0		0
ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. god.	904	20.668.191	-4.060.000	94.823	1.337.291	0	0	-10.819.838	7.220.467	0	7.220.467
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							142.518	142.518		142.518
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906							-819.245	-819.245		-819.245
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	-676.727	-676.727	0	-676.727
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908	3.100.000	-2.201.000						899.000		899.000
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911	-11.938.191						11.157.025	-781.166		-781.166
12. Ostale promjene	912			781.166	-13.136				768.030		768.030
stanje na dan 31.12.2023 .	913	11.830.000	-6.261.000	875.989	1.324.155	0	0	-339.540	7.429.604	0	7.429.604

god./01.01.2024 . godine											
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914							0		0	
15. Efekti ispravki grešaka	915							0		0	
ponovo iskazano stanje na dan 1.1.2024. godine	916	11.830.000	-6.261.000	875.989	1.324.155	0	0	-339.540	7.429.604	0	7.429.604
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							123.856	123.856		123.856
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918							9.532	9.532		9.532
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	133.388	133.388	0	133.388
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrīće gubitka	923							339.540	339.540		339.540
24. Ostale promjene	924			- 339.539	-13.137				-352.676		-352.676
stanje na dan 31.12.2024. godine	925	11.830.000	-6.261.000	536.450	1.311.018	0	0	133.388	7.549.856	0	7.549.856

III.18.2.5 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2023. godinu

Vrsta promjena u kapitalu	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva									Udjeli koji nemaju kontrolu (manjinski interesi)	Ukupni kapital (10 + 11)
	Oznaka za AOP	Akcijski kapital – vlasnički udjeli	Emisiona premija/gubitak	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit / (nepokriveni gubitak)	UKUPNO (3 + 4 + 5 + 6 ± 7 ± 8 ± 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(3+4+5+6+7+8+9)	11	12=(10+11)
stanje na dan 01.01.2022 . god	901	13.668.191		94.823	1.349.740	-218		-11.157.026	3.955.510		3.955.510
2. Efekti promjena u računov. politikama	902								0		0
3. Efekti ispravke grešaka	903								0		0
ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022 . god.	904	13.668.191	0	94.823	1.349.740	-218	0	-11.157.026	3.955.510	0	3.955.510
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							328.343	328.343		328.343
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906							8.845	8.845		8.845
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	0	0	337.188	337.188	0	337.188
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908	7.000.000	-4.060.000						2.940.000		2.940.000
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911								0		0
12. Ostale promjene	912				-12.449	218			-12.231		-12.231
stanje na dan 31.12.2022.	913	20.668.191	-4.060.000	94.823	1.337.291	0	0	-10.819.838	7.220.467	0	7.220.467

god./01.01.2023 . Godine											
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0
ponovo iskazano stanje na dan 1.1.2023. godine	916	20.668.191	-4.060.000	94.823	1.337.291	0	0	-10.819.838	7.220.467	0	7.220.467
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							142.518	142.518		142.518
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918							-819.245	-819.245		-819.245
19. Ukupna dobit/(gubitak) ($\pm$ 917 $\pm$ 918)	919	0	0	0	0	0	0	-676.727	-676.727	0	-676.727
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920	3.100.000	-2.201.000						899.000		899.000
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923	-11.938.191						11.157.025	-781.166		-781.166
24. Ostale promjene	924			781.166	-13.136				768.030		768.030
stanje na dan 31.12.2023. godine	925	11.830.000	-6.261.000	875.989	1.324.155	0	0	-339.540	7.429.604	0	7.429.604

III.18.2.6 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2022. godinu

Vrsta promjene u kapitalu	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva							Manjinski interes	UKUPNI KAPITAL
	Oznaka za AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacije rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 01.01.2021. god.	901	13.668.191	1.362.188	-327	94.823	-8.767.486	6.357.389	0	6.357.389
2. Efekti promjena u računov. politikama	902	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Efekti ispravke grešaka	903	0	0	0	0	0	0	0	0
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (901±902±903)	904	13.668.191	1.362.188	-327	94.823	-8.767.486	6.357.389	0	6.357.389
4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	0	-12.448	0	0	0	-12.448	0	-12.448
5. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	0	0	109	0	0	109	0	109
6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907	0	0	0	0	0	0		0
7. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908	0	0	0	0	-2.064.764	-	0	-
							2.064.764		2.064.764
8. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	0	0	0	0	8.845	8.845	0	8.845
9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911	0	0	0	0	-333.621	-333.621	0	-333.621
11. Stanje na dan 31.12.2021. god./ 01.01.2022. god. (904±905±906±907±908±909-910+911)	912	13.668.191	1.349.740	-218	94.823	-11.157.026	3.955.510	0	3.955.510
12. Efekti promjena u računov. politikama	913						0		0
13. Efekti ispravke grešaka	914						0		0
14. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. god. (912±913±914)	915	13.668.191	1.349.740	-218	94.823	-11.157.026	3.955.510	0	3.955.510
15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916		-12.449				-12.449		-12.449

16. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917			218			218		218
17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918						0		0
18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919					328.343	328.343		328.343
19. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920					8.845	8.845		8.845
20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	921						0		0
21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922	7.000.000			-4.060.000		2.940.000		2.940.000
22. Stanje na dan 31.12.2022. god. (915±916±917±918±919±920-921+922)	923	20.668.191	1.337.291	0	-3.965.177	-10.819.838	7.220.467	0	7.220.467

Napomena: Note uz finansijske izvještaje nalaze se u prilogu broj 1 ovog Prospekta i sastavni su dio isto.

III.18.3 Konsolidovani finansijski podaci Emitenta za 2024 i 2023. godinu

III.18.3.1 Uporedni prikaz Bilansa stanja Emitenta za 2024 i 2023. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	2024	2023
	AKTIVA - A. STALNA IMOVINA (002 + 009 + 018 + 028 + 029)	001	19.959.693,00	1.873.911,00	18.085.782,00	15.474.590,00
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	74.069,00	30.595,00	43.474,00	-
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003	-	-	-	-
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	-	-	-	-
012, dio 019	3. Goodwill	005	-	-	-	-
013, dio 019	4. Softver i ostala prava	006	-	-	-	-
014, dio 019	5. Ostala nematerijalna sredstva	007	74.069,00	30.595,00	43.474,00	-
015,016 dio 019	6. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	008	-	-	-	-
02	II NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (010 do 017)	009	12.979.824,00	1.462.053,00	11.517.771,00	10.081.313,00
020, dio 029	1. Zemljište	010	384.900,00	-	384.900,00	384.900,00
021, dio 029	2. Biološka sredstva	011	-	-	-	-
022, dio 029	3. Građevinski objekti	012	3.253.998,00	651.948,00	2.602.050,00	2.565.413,00
023, dio 029	4. Postrojenja i oprema	013	1.154.394,00	778.040,00	376.354,00	230.275,00
024, dio 029	5. Investicione nekretnine	014	7.982.569,00	-	7.982.569,00	6.728.827,00
025, dio 029	6. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015	-	-	-	-
026, dio 029	7. Ostala osnovna sredstva	016	33.101,00	32.065,00	1.036,00	1.036,00
027,028 dio 029	8. Avansi i nekretnine, biološka sredstva, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	017	170.862,00	-	170.862,00	170.862,00
03	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	6.905.800,00	381.263,00	6.524.537,00	5.393.277,00
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019	-	-	-	-
031, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	020	-	-	-	-
032, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	021	-	-	-	2.000,00
033, dio 039	4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	022	1.335.317,00	-	1.335.317,00	-
034, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	2.960.013,00	360.013,00	2.600.000,00	2.843.824,00
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024	-	-	-	-
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	025	2.042.683,00	21.250,00	2.021.433,00	1.979.666,00
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026	-	-	-	-
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	567.787,00	-	567.787,00	567.787,00
041,042, dio 049	IV OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	028	-	-	-	-
040, dio 049	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	029	-	-	-	-
	B. TEKUĆA IMOVINA (031 + 036 + 062 + 063)	030	9.514.719,00	3.802.799,00	5.711.920,00	3.760.224,00

10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	890.895,00	-	890.895,00	197.579,00
100 do 109	1. Zalihe materijala	032	-	-	-	-
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	033	-	-	-	-
140 do 149	3. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	034	-	-	-	-
150 do 159	4. Dati avansi	035	890.895,00	-	890.895,00	197.579,00
20 do 26	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037+046+047+048+058+061)	036	7.928.558,00	3.802.799,00	4.125.759,00	3.124.894,00
20	I. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 do 045)	037	2.177.584,00	918.877,00	1.258.707,00	663.515,00
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038	-	-	-	-
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	814.133,00	273.550,00	540.583,00	-
202, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040	-	-	-	-
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	041	-	-	-	-
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	042	-	-	-	-
206, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u inostranstvu	043	-	-	-	-
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	044	1.363.451,00	645.327,00	718.124,00	663.515,00
208, dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	045	-	-	-	-
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	046	2.759.765,00	2.679.252,00	80.513,00	13.498,00
220 do 229	3. Druga potraživanja	047	161.903,00	113.254,00	48.649,00	46.707,00
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	1.240.363,00	14.000,00	1.226.363,00	1.476.644,00
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica — matična i zavisna	049	90.000,00	-	90.000,00	229.582,00
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	050	-	-	-	-
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	242.523,00	14.000,00	228.523,00	295.418,00
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052	-	-	-	-
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	053	-	-	-	-
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namenjena trgovanju	054	629.740,00	-	629.740,00	651.644,00
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	055	278.100,00	-	278.100,00	300.000,00
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	056	-	-	-	-
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057	-	-	-	-
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (059 + 060)	058	1.588.943,00	77.416,00	1.511.527,00	924.530,00
240	a) Gotovinski ekvivalenti — hartije od vrijednosti	059	-	-	-	-
241 do 249	b) Gotovina	060	1.588.943,00	77.416,00	1.511.527,00	924.530,00
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	061	-	-	-	-
270 do 279, osim 278	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	695.266,00	-	695.266,00	437.751,00
278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063	-	-	-	-
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064	-	-	-	-
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+030+064)	065	29.474.412,00	5.676.710,00	23.797.702,00	19.234.814,00

88	D. VANBILANSNA AKTIVA	066	-	-	-	-
	Đ. UKUPNA AKTIVA (065 + 066)	067	29.474.412,00	5.676.710,00	23.797.702,00	19.234.814,00

Grupa računa	POZICIJA	AOP	2024	2023
	PASIVA - A. KAPITAL (102 - 109+ 1 10 - 111 + 1 12 + 1 18 + 119 - 120 + 121- 124)	101	7.564.736,00	7.429.604,00
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	102	11.830.000,00	11.830.000,00
300	1. Akcijski kapital	103	11.830.000,00	11.830.000,00
301	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104	-	-
302	3. Državni kapital	105	-	-
303	4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106	-	-
304	5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neograničenim doprinosom	107	-	-
309	6. Ostali kapital	108	-	-
310 do 312	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109	-	-
320	III EMISIONA PREMIJA	110	-	-
321	IV EMISIONI GUBITAK	111	6.261.000,00	6.261.000,00
322	V REZERVE IZ DOBITKA (113 do 1 17)	112	536.450,00	875.989,00
322	1. Zakonske rezerve	113	536.450,00	875.989,00
323	2. Statutarne rezerve	114	-	-
324	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	115	-	-
325	4. Rezerve za sopstvene akcije	116	-	-
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	117	-	-
330, 331, 332, 334 i 336	VI REVALORIZACIONE REZERVE	118	1.311.018,00	1.324.155,00
333	VII NEREALIZOVANI DOBICI po OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119	-	-
335	VIII NEREALIZOVANI GUBICI po OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120	-	-
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (122 + 123)	121	148.268,00	152.050,00
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	-	-
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	148.268,00	152.050,00
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (125+ 126)	124	-	491.590,00
350	1. Gubitak ranijih godina	125	-	491.590,00
351	2. Gubitak tekuće godine	126	-	-
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (128 do 136)	127	28.505,00	47.711,00
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128	-	-
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129	-	-
402	3. Rezervisanja za izravnane rizika	130	-	-
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	131	-	-
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	132	-	-
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	133	-	-
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	134	22.272,00	22.716,00
407	8. Druge tehničke rezerve osiguranja	135	-	-
409	9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja	136	6.233,00	24.995,00
	V. OBAVEZE (138 + 147)	137	16.204.461,00	11.757.499,00
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138	-	-
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	139	-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	140	-	-
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	141	-	-
413 i 414	4. Dugoročni krediti	142	-	-
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	143	-	-
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	144	-	-

418	7. Odložene poreske obaveze	145	-	-
419	8. Ostale dugoročne obaveze	146	-	-
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (148 + 156 + 160 + 161 + 164 + 165+166+167+168)	147	16.204.461,00	11.757.499,00
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148	2.293.175,00	200.018,00
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149	2.291.495,00	200.000,00
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	-	-
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	151	-	-
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	152	-	18,00
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	153	-	-
427	d) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	154	-	-
429	e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	155	1.680,00	-
43	2. Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa (157 do 159)	156	223.247,00	830.528,00
430 i 431	a) Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa	157	223.247,00	830.528,00
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz reosiguranja i retrocesije	158	-	-
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	159	-	-
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	160	17.120,00	20.937,00
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162 + 163)	161	55.910,00	1.227.709,00
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	55.910,00	1.227.709,00
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163	-	-
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	950.067,00	330.096,00
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	466.663,00	802.271,00
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166	1.653,00	198.573,00
497	8. Odložene poreske obaveze	167	-	-
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	12.196.626,00	8.147.367,00
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169	-	-
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	7.276.312,00	4.008.497,00
492	v) Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	171	-	-
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172	-	-
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	4.908.647,00	4.129.546,00
495	d) Rezervisanja za udjele u šteti po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	174	-	-
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	11.667,00	9.324,00
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 127 + 137)	176	23.797.702,00	19.234.814,00
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177	-	-
	Đ. UKUPNA PASIVA (176 + 177)	178	23.797.702,00	19.234.814,00

III.18.3.2 Uporedni prikaz Bilansa uspjeha Emitenta za 2024. i 2023. godinu

Grupa računa	POZICIJA	AOP	2024	2023
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202+208+209+210+211+212)	201	10.606.052	7.422.193
60	I. Prihod od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja (203 do 207)	202	-	-
600, 602, 605	a) Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	203	-	-
601	b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja	204	-	-
603	v) Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi štete životnih osiguranja	205	-	-
604	g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja, reosiguranja i retrocesija	206	-	-
606 do 609	d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja	207	-	-
610 do 619	2. Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	208	9.958.556	6.687.126
620 do 629	3. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi štete neživotnih osiguranja	209	-	-
630 do 639	4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	210	123.373	449.742
640 do 649	5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	211	-	-
650 do 659	6. Drugi poslovni prihodi	212	524.123	285.325
	II POSLOVNI RASHODI (214 + 236)	213	12.460.253	7.536.493
	1. Funkcionalni rashodi (215 + 225 + 231)	214	3.473.629	2.737.185
50	1. 1. Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose (216 do 224)	215	135.131	99.971
500	a) Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja	216	-	-
501	b) Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja	217	-	-
502	v) Doprinos za preventivu	218	2.136	972
503	g) Vatrogasni doprinos	219	-	-
504	d) Doprinos Zaštitnom fondu	220	132.995	98.999
505	d) Rashodi za dugoročna rezervisanja za izravanje rizika	221	-	-
506	e) Doprinosi propisani posebnim zakonima	222	-	-
507	ž) Povećanje drugih tehničkih rezervi	223	-	-
509	z) Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	224	-	-
51	1.2. Naknade štete, ugovoreni iznosi i premija saosiguranja i reosiguranja (226 do 230)	225	-	-
510, 513	a) Naknade štete, ugovoreni iznosi i udjela u šteti životnih osiguranja	226	-	-
511	b) Naknade štete i ugovoreni suma dobrovoljnog penzijskog osiguranja	227	-	-
512, 514	v) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	228	-	-
515, 516, 517	g) Rezervisanja za štete, udjele u šteti i ostala rezervisanja po osnovu životnih osiguranja	229	-	-
518	d) Rashodi po osnovu bonusa i popusta životnih osiguranja	230	-	-
52	1.3. Naknade štete i ostale naknade neživotnih osiguranja (232 do 235)	231	3.338.498	2.637.214
520, 521, 522, 524	a) Naknade štete, osiguranih suma, drugih ugovoreni iznosi i udjeli u šteti neživotnih osiguranja	232	2.173.103	1.776.168
523, 525	b) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	233	262.921	180.743
528	v) Rashodi po osnovu bonusa i popusta neživotnih osiguranja	234	-	-
526, 527, 529	g) Rezervisanja za štetu, udjele u šteti i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	235	902.474	680.303
	2. Troškovi sprovođenja osiguranja (237 + 240 + 246)	236	8.986.624	4.799.308
53	2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja (238 + 239)	237	115.251	62.921
530	a) Troškovi amortizacije	238	100.163	55.959
533 do 539	b) Troškovi rezervisanja	239	15.088	6.962
54	2.2. Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi (241 do 245)	240	7.190.135	3.426.323
540	a) Troškovi materijala, goriva i energije	241	185.471	114.004
541	b) Troškovi provizija	242	95.236	111.633
542, 543	v) Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	243	6.343.137	2.894.292
544, 545, 547, 548, 549	g) Nematerijalni troškovi	244	513.325	259.725
546	d) Troškovi poreza i doprinosa	245	52.966	46.669
55	2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (247 + 248)	246	1.681.238	1.310.064
550	a) Troškovi bruto zarada i naknada zarada	247	1.619.919	1.269.307
552 do 559	b) Ostali lični rashodi i naknade	248	61.319	40.757
	III POSLOVNI DOBITAK (201 -213)	249	-	-

	IV POSLOVNI GUBITAK (213 - 201)	250	1.854.201	114.300
66	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - 1 FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 255)	251	203.886	93.463
660, 661	I. Finansijski prihodi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica	252	-	-
662	2. Prihodi od kamata	253	167.162	93.463
663	3. Pozitivne kursne razlike	254	-	-
664, 665, 669	4. Ostali finansijski prihodi	255	36.724	-
56	II FINANSIJSKI RASHODI (257 do 260)	256	66.404	137.179
560, 561	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	257	-	-
562	2. Rashodi kamata	258	44.101	21.950
563	3. Negativne kursne razlike	259	-	-
564, 565, 569	4. Ostali finansijski rashodi	260	22.303	115.229
	III DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (249+251-256) ili (251-256 -250)	261	-	-
	IV GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (250+256-251) ili (256-251-249)	262	1.716.719	158.016
67	V. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (264 do 267)	263	768.272	463.387
670, 671	1. Dobici od prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	264	-	299.235
672	2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti	265	-	-
676	3. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	266	-	-
673, 674, 675, 677, 678, 679	4. Ostali prihodi	267	768.272	164.152
57	II OSTALI RASHODI (269 do 272)	268	182.523	130.317
570, 571	1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	269	608	-
572	2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti	270	-	-
575	3. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	271	-	-
573, 574, 576, 577 i 579	4. Ostali rashodi	272	181.915	130.317
	III DOBITAK po OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (263 - 268)	273	585.749	333.070
	IV GUBITAK po OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (268 - 263)	274	-	-
68	G. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE - I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (276 do 278)	275	1.400.319	16.364
680, 681, 682	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	276	1.253.741	-
683	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	277	146.578	16.364
684 do 689	3. Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	278	-	-
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 do 282)	279	130.613	55.404
580, 581, 582	1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	280	-	-
583	2. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	281	130.613	55.404
584 do 589	3. Ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	282	-	-
	III DOBITAK po OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (275-279)	283	1.269.706	-
	IV GUBITAK po OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (279-275)	284	-	39.040
690	d. Dobitak poslovanja koje se obustavlja	285	-	-
590	d. GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	286	-	-
691, 692	E. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	287	-	6.504
591, 592	Ž. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	288	-	-
	Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA - 1. Dobitak prije oporezivanja (261 + 273 + 283 + 285 + 287 - 262 -274 - 284-286 -288)	289	138.736	142.518
	2. Gubitak prije oporezivanja (262 + 274 + 284 + 286 + 288 - 261 -273 - 283 - 285 - 287)	290	-	-
721	I. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	291	-	-
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	292	-	-
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	293	-	-
	J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA - 1. Neto dobitak tekuće godine (289 -290-291 -292 +293)	294	138.736	142.518
	2. Neto gubitak tekuće godine (290 - 289 + 291 + 292 - 293)	295	-	-
	K. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU - I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (297 do 302)	296	9.532	9.532

I. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	297	9.532	9.532
2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	298	-	-
3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	299	-	-
4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	300	-	-
5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	301	-	-
6. Ostali dobici utvrđeni direktno ukapitalu	302	-	-
II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (304 do 308)	303	-	-
1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	304	-	-
2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	305	-	-
3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	306	-	-
4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	307	-	-
5. Ostali gubici utvrđeni direktno ukapitalu	308	-	-
L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (296-303) ili (303-296)	309	9.532	9.532
LJ. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBIRKE I GUBITKE	310		
M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (309#310)	311	9.532	9.532
N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (294#311)	312	148.268	152.050
II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (295#311)	313	-	-
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	314	-	-
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	315	-	-
Obična zarada po akciji	316	-	-
Razrijeđena zarada po akciji	317	-	-
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	318	66	53
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	319	68	54

III.18.3.3 Uporedni prikaz Bilansa tokova gotovine Emitenta za za 2024. i 2023. godinu

POZICIJA	AOP	2024	2023
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	13.774.391	8.596.559
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	13.272.333	7.772.755
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503	-	-
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	584	-
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	501.474	823.804
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	14.620.024	8.061.766
1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	3.124.650	2.211.520
2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	-	-
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	162.511	166.946
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	3.464.339	1.457.857
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	438.056	2.814.575
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	-	-
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	-	-
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	7.430.468	1.410.868
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 - 506)	515	-	534.793
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 - 501)	516	845.633	-
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	5.121.906	2.003.302
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	1.289.378	293.000
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	-	-
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	-	-
4. Prilivi po osnovu kamata	521	165.343	110.302
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	-	-
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	3.667.185	1.600.000
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	5.943.400	2.957.550
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1.643.400	1.368.000
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	-	539.550
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	-	-
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	4.300.000	1.050.000

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 - 524)	529	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 - 517)	530	821.494	954.248
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	4.129.628	1.396.958
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	-	899.000
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533	170.000	-
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	1.297.000	497.958
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535	2.662.628	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	1.875.504	1.015.881
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537	-	-
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538	-	-
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	98.876	1.000.000
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540	-	15.881
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	-	-
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	1.776.628	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 - 536)	543	2.254.124	381.077
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	-	-
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	23.025.925	11.996.819
D. UKUPNI ODLIV GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	22.438.928	12.035.197
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 - 546)	547	586.997	-
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 - 545)	548	-	38.378
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	924.530	962.908
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550	-	-
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551	-	-
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549 + 547 + 548 + 550-551)	552	1.511.527	924.530

III.18.3.4 Izvještaj o promjenama na kapitalu Emitenta na dan 31.12.2024. godinu

POZICIJA	AOP	Akcijski kapital/vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizaci one rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNO KAPITAL
1. Stanje na dan 01.01.20____. godine	901	20.668.191	- 4.060.000	94.823	1.337.291	-	-	- 10.819.838	7.220.467		7.220.467
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								-		-
3. Efekti ispravki grešaka	903								-		-
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20____. godine (901 ± 902 ± 903)	904	20.668.191	- 4.060.000	94.823	1.337.291	-	-	- 10.819.838	7.220.467	-	7.220.467
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							142.518	142.518		142.518
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906							- 819.245	- 819.245		- 819.245
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	-	-	-	-	-	-	- 676.727	- 676.727	-	- 676.727
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908	3.100.000	- 2.201.000						899.000		899.000
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								-		-
10. Objavljene dividende	910								-		-
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911	- 11.938.191						11.157.025	- 781.166		- 781.166
12. Ostale promjene	912			781.166	- 13.136				768.030		768.030
13. Stanje na dan 31.12.20____. godine / 01.01.20____. godine (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	11.830.000	- 6.261.000	875.989	1.324.155	-	-	- 339.540	7.429.604	-	7.429.604
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								-		-
15. Efekti ispravki grešaka	915								-		-
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20____. godine (913 ± 914 ± 915)	916	11.830.000	- 6.261.000	875.989	1.324.155	-	-	- 339.540	7.429.604	-	7.429.604
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							123.856	123.856		123.856
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918							9.532	9.532		9.532

19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	-	-	-	-	-	-	133.388	133.388	-	133.388
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								-		-
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								-		-
22. Objavljene dividende	922								-		-
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923							339.540	339.540		339.540
24. Ostale promjene	924			-	13.137				-	352.676	-
				339.539							352.676
25. Stanje na dan 31.12.20____. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	11.830.000	-	6.261.000	536.450	1.311.018	-	-	133.388	7.549.856	-
1. Stanje na dan 01.01.20____. godine	901								-		-
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								-		-
3. Efekti ispravki grešaka	903								-		-
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20____. godine (901 ± 902 ± 903)	904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								-		-
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								-		-
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								-		-
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								-		-
10. Objavljene dividende	910								-		-
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911								-		-
12. Ostale promjene	912								-		-
13. Stanje na dan 31.12.20____. godine / 01.01.20____. godine (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								-		-
15. Efekti ispravki grešaka	915								-		-
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20____. godine (913 ± 914 ± 915)	916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							14.880	14.880		14.880
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								-		-
19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919	-	-	-	-	-	-	14.880	14.880	-	14.880
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920	600.000							600.000		600.000

21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								-		-			
22. Objavljene dividende	922								-		-			
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923								-		-			
24. Ostale promjene	924								-		-			
25. Stanje na dan 31.12.20____. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)	925	600.000	-	-	-	-	-	14.880	614.880	-	614.880			
1. Stanje na dan 01.01.20____. godine	901	20.668.191	-	4.060.000	94.823	1.337.291	-	-	-	10.819.838	7.220.467	-	7.220.467	
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Efekti ispravki grešaka	903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20____. godine (901 ± 902 ± 903)	904	20.668.191	-	4.060.000	94.823	1.337.291	-	-	-	10.819.838	7.220.467	-	7.220.467	
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905	-	-	-	-	-	-	142.518	142.518	-	-	-	142.518	
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906	-	-	-	-	-	-	-	819.245	-	819.245	-	-	819.245
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	-	-	-	-	-	-	-	676.727	-	676.727	-	-	676.727
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908	3.100.000	-	2.201.000	-	-	-	-	-	899.000	-	-	899.000	
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Objavljene dividende	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911	-	11.938.191	-	-	-	-	-	11.157.025	-	781.166	-	-	781.166
12. Ostale promjene	912	-	-	781.166	-	13.136	-	-	-	768.030	-	-	768.030	
13. Stanje na dan 31.12.20____. godine / 01.01.20____. godine (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	11.830.000	-	6.261.000	875.989	1.324.155	-	-	-	339.540	7.429.604	-	-	7.429.604
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Efekti ispravki grešaka	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20____. godine (913 ± 914 ± 915)	916	11.830.000	-	6.261.000	875.989	1.324.155	-	-	-	339.540	7.429.604	-	-	7.429.604
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917	-	-	-	-	-	-	-	138.736	138.736	-	-	138.736	
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918	-	-	-	-	-	-	-	9.532	9.532	-	-	9.532	

19. Ukupna dobit/(gubitak) ($\pm 917 \pm 918$)	919	-	-	-	-	-	-	148.268	148.268	-	148.268
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000	-	600.000
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Objavljene dividende	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923	-	-	-	-	-	-	339.540	339.540	-	339.540
24. Ostale promjene	924	-	-	339.539	-	13.137	-	-	352.676	-	352.676
25. Stanje na dan 31.12.20____. godine (916 $\pm$ 919 $\pm$ 920 - 921 - 922 $\pm$ 923 $\pm$ 924)	925	12.430.000	-	6.261.000	536.450	1.311.018	-	148.268	8.164.736	-	8.164.736
1. Stanje na dan 01.01.20____. godine	901								-		-
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								-		-
3. Efekti ispravki grešaka	903								-		-
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20____. godine (901 $\pm$ 902 $\pm$ 903)	904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								-		-
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								-		-
7. Ukupna dobit/(gubitak) ($\pm 905 \pm 906$)	907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								-		-
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								-		-
10. Objavljene dividende	910								-		-
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911								-		-
12. Ostale promjene	912								-		-
13. Stanje na dan 31.12.20____. godine / 01.01.20____. godine (904 $\pm$ 907 $\pm$ 908 - 909 - 910 $\pm$ 911 $\pm$ 912)	913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								-		-
15. Efekti ispravki grešaka	915								-		-
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20____. godine (913 $\pm$ 914 $\pm$ 915)	916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								-		-
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								-		-
19. Ukupna dobit/(gubitak) ($\pm 917 \pm 918$)	919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920	600.000							600.000		600.000

21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921									-		-
22. Objavljene dividende	922									-		-
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923									-		-
24. Ostale promjene	924									-		-
25. Stanje na dan 31.12.20____. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000	-	600.000	
1. Stanje na dan 01.01.20____. godine	901	20.668.191	-	4.060.000	94.823	1.337.291	-	-	10.819.838	7.220.467	-	7.220.467
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Efekti ispravki grešaka	903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20____. godine (901 ± 902 ± 903)	904	20.668.191	-	4.060.000	94.823	1.337.291	-	-	10.819.838	7.220.467	-	7.220.467
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905	-	-	-	-	-	-	142.518	142.518	-	142.518	
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906	-	-	-	-	-	-	819.245	-	819.245	-	819.245
7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907	-	-	-	-	-	-	676.727	-	676.727	-	676.727
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908	3.100.000	-	2.201.000	-	-	-	-	899.000	-	899.000	
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Objavljene dividende	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911	-	11.938.191	-	-	-	-	11.157.025	-	781.166	-	781.166
12. Ostale promjene	912	-	-	781.166	-	13.136	-	-	-	768.030	-	768.030
13. Stanje na dan 31.12.20____. godine / 01.01.20____. godine (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913	11.830.000	-	6.261.000	875.989	1.324.155	-	-	339.540	7.429.604	-	7.429.604
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Efekti ispravki grešaka	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.20____. godine (913 ± 914 ± 915)	916	11.830.000	-	6.261.000	875.989	1.324.155	-	-	339.540	7.429.604	-	7.429.604
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917	-	-	-	-	-	-	138.736	138.736	-	138.736	
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918	-	-	-	-	-	-	9.532	9.532	-	9.532	

19. Ukupna dobit/(gubitak) ($\pm$ 917 $\pm$ 918)	919	-	-	-	-	-	-	148.268	148.268	-	148.268
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Objavljene dividende	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923	-	-	-	-	-	-	339.540	339.540	-	339.540
24. Ostale promjene	924	-	-	-	-	-	-	-	-	352.676	-
25. Stanje na dan 31.12.20____. godine (916 $\pm$ 919 $\pm$ 920 - 921 - 922 $\pm$ 923 $\pm$ 924)	925	11.830.000	-	6.261.000	536.450	1.311.018	-	-	148.268	7.564.736	-

III.18.4 Revizorski izvještaji Emitenta

III.18.4.1 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emitenta za 2022. godinu

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvještaja „**Krajina osiguranja**“ a.d. **Banja Luka** (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju nekonsolidovani bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembra 2022. godine, nekonsolidovani bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), nekonsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu i nekonsolidovani bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih racunovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva na dan 31.12.2022. godine i njene finansijske uspješnosti i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa racunovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

Osnove za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo, u skladu sa *Etickim kodeksom za profesionalne racunovođe* Odbora za međunarodne eticke standarde za racunovođe (IESBA Kodeks) i etickim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo naše druge eticke odgovornosti u skladu sa zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Skretanje pažnje

Kao što je objelodanjeno u napomeni 5.2.8, uz finansijske izvještaje, ovlašćeni aktuar je dao negativno mišljenje na ulaganja sredstava za pokrice tehnickih rezervi i minimalnog garantnog fonda na dan 31.12.2022. godine. Nadalje, ovlašćeni aktuar je dao negativno mišljenje i na poslovanje Društva za 2022. godinu. Obim poslovne aktivnosti Društva u 2022. godini u odnosu na isti period prethodne godine se povecao, naime došlo je do rasta poslovnih prihoda u iznosu od 1.460.764 KM, odnosno 31,78%, dok su poslovni rashodi veci za 0,90% u odnosu na isti period prethodne godine. Kao što je objelodanjeno u napomeni 15, uz finansijske izvještaje, Društvo je u izvještajnom periodu iskazalo ukupan neto dobitak u iznosu od 337.188 KM, dok je poslovni gubitak iznosio 185.640 KM i manji je u odnosu na prethodnu godinu za 1.404.884 KM. Nadalje,

kratkoročne obaveze Društva na dan 31.12.2022. godine veće su od tekuće imovine za 9.331.027 KM, na osnovu navedenog Društvo može biti suoceno sa problemima likvidnosti. U izvještajnom periodu je došlo do povećanja osnovnog kapitala u iznosu od 7.000.000 KM i na 31.12.2022. godine isti iznosi 20.668.191 KM. Prilikom povećanja osnovnog kapitala ostvaren je emisioni gubitak u iznosu od 4.060.000 KM. Nadalje, Društvo je na dan 31.12.2022. godine iskazalo gubitak do visine kapitala, iz ranijeg perioda, u iznosu od 11.157.026 KM što čini 53,98% osnovnog kapitala registrovanog u sudskom i drugim zakonskim registrima. Navedene činjenice ukazuju da i dalje postoji neizvjesnost koja može da izazove sumnju u odnosu na sposobnost Društva da posluje po nacelu stalnosti poslovanja. Kao što je objelodanjeno u napomeni 16, uz finansijske izvještaje, Skupština akcionara Društva je na sjednici održanoj 26. decembra 2022. godine donijela Odluku o pokricu gubitka iskazanog u finansijskim izvještajima na dan 31.12.2021. godine. Gubitak se pokriva na teret zakonskih rezervi u iznosu od 94.823 KM i osnovnog kapitala Društva upisanog i uplaćenog na 31.12.2021. u iznosu od 11.062.202 KM.

Na pomenutoj sjednici Skupštine akcionara odlučeno je da se izvrši smanjenje kapitala u iznosu od 11.938.191 KM, odnosno, da se poništi 11.938.191 KM akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM. Nakon smanjenja osnovni kapital Društva iznosi 8.730.000 KM i sastoji se od 8.730.000 redovnih akcija klase

„A“ nominalne vrijednosti 1,00 KM. Centralni registar hartija od vrijednosti je u martu 2023. godine izdao rješenje kojim se registruje smanjenje broja akcija.

Na istoj sjednici Skupštine akcionara donesena je odluka o V emisiji akcija kojom se osnovni kapital povećava za iznos od 3.100.000 redovnih obicnih akcija. Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa ovim pitanjima.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekuci period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini kao i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške. Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nacelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu nacela stalnosti poslovanja kao racunovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo, ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalne pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije: Mi takođe:

Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su odgovarajući za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usljed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.

Sticemo razumijevanje o internim kontrolama koja su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva. Vršimo procjenu primijenjenih racunovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne racunovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene nacela stalnosti kao racunovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nacelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezanost objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se baziraju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa nacelom stalnosti.

Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija. Saopštavamo licima ovlaštenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite. Od pitanja koja su saopštena licima ovlaštenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekuci period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Milan Kondić.

EF REVIZOR d.o.o.


Banja Luka, Gajeva broj 12

Datum: 25. april 2023. godine

Direktor
Nevenka Stanić



Ovlašćeni revizor
Milan Kondić



III.18.4.2 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emitenta za 2023. godinu

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvještaja „**Krajina osiguranja**“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju nekonsolidovani bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembra 2023. godine, nekonsolidovani bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), nekonsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu i nekonsolidovani bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva na dan 31.12.2023. godine i njene finansijske uspješnosti i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

Osnove za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo, u skladu sa *Etickim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etickim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Skretanje pažnje

Kao što je objelodanjeno u napomenama 5.1.1.1 i 5.1.1.3, uz finansijske izvještaje, na dan bilansa, rukovodstvo Društva nije analiziralo vrijednost funkcionalnih nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno nije rađena procjena fer vrijednosti u skladu sa odredbama MRS 16 Nekretnine postrojenje i oprema i važećim računovodstvenim politikama Društva. Posljednja procjena fer vrijednost funkcionalnih nekretnina, postrojenja i opreme rađena je na dan 31.12.2019.godine. Nadalje, Društvo nije analiziralo vrijednost ulaganja u započeti, a neizvršeni dio poslovnog prostora u Prijedoru u cilju utvrđivanja potencijalnog obezvrjeđenja u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrijednosti imovine. Tako da se nismo mogli uvjeriti u fer vrijednost ukupno iskazane stalne imovine u poslovnim knjigama (poslovni objekti, postrojenja i oprema)

Kao što je objelodanjeno u napomeni 15, uz finansijske izvještaje, Društvo je u izvještajnom periodu iskazalo ukupan neto dobitak u iznosu od 152.050 KM, dok je poslovni gubitak iznosio 114.300 KM i manji je u odnosu na prethodnu godinu za 71.340 KM. Nadalje, kratkorodne obaveze Društva na dan 31.12.2023. godine veće su od tekuće imovine za 7.997.275 KM, na osnovu navedenog Društvo može biti suočeno sa problemima likvidnosti.

Nadalje, Rješenjem okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-23-001575 od 04.08.2023. godine, izvršena je procedura povećanja kapitala, nakon koje akcijski kapital Društva iznosi 11.830.000 KM. Naše mišljenje nije modificirano u vezi sa ovim pitanjima.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekuci period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini kao i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlaštenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale

usljed kriminalne radnje ili greške. Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nacelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu nacela stalnosti poslovanja kao racunovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo, ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogucnost osim da to uradi. Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno znacajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri oznacava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da ce revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalne pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno znacajnim ako je razumno da ce oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije: Mi takođe:

Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno znacajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su odgovarajuci za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da nece biti identifikovani materijalno znacajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veci nego za pogrešne iskaze nastale usljed greške, zato što kriminalna radnja može da ukljuci udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.

Sticemo razumijevanje o internim kontrolama koja su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajuci u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva. Vršimo procjenu primijenjenih racunovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne racunovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. Donosimo zakljucak o adekvatnosti primjene nacela stalnosti kao racunovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu znacajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nacelom stalnosti. Ako zakljucimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povešana objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zakljucci se baziraju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, buduci događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa nacelom stalnosti.

Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, ukljućujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav nacin da se postigne fer prezentacija. Saopštavamo licima ovlaštenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i znacajne revizorske nalaze, ukljućujući sve znacajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etickim zatjevima u pogledu nezavisnosti i da cemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da uticu na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite. Od pitanja koja su saopštena licima ovlaštenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekuci period i stoga su kljucna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa iskljućuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude ukljuceno u izvještaj revizora, zato što je razumno ocekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Milan Kondić.

EF REVIZOR d.o.o.

Banja Luka, Gajeva broj 12

Datum: 26. april 2024. godine



III.18.4.3 Revizorski izvještaj finansijskih izvještaja Emitenta za 2024. godinu

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvještaja „**Krajina osiguranja**“ a.d. **Banja Luka** (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju nekonsolidovani bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembra 2024. godine, nekonsolidovani bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), nekonsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu i nekonsolidovani bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih racunovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva na dan 31.12.2024. godine i njene finansijske uspješnosti i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa racunovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

Osnove za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo, u skladu sa *Etickim kodeksom za profesionalne racunovođe* Odbora za međunarodne eticke standarde za racunovođe (IESBA Kodeks) i etickim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo naše druge eticke odgovornosti u skladu sa zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekuci period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini kao i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlaštenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške. Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nacelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu nacela stalnosti poslovanja kao

racunovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo, ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. Lica ovlaštena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalne pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije: Mi takođe:

Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su odgovarajući za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usljed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaoblazanje interne kontrole.

Sticemo razumijevanje o internim kontrolama koja su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva. Vršimo procjenu primijenjenih racunovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne racunovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene nacela stalnosti kao racunovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa nacelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezanu objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se baziraju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa nacelom stalnosti.

Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija. Saopštavamo licima ovlaštenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da uticu na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite. Od pitanja koja su saopštena licima ovlaštenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekuci period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Milan Kondić.

EF REVIZOR d.o.o.


Banja Luka, Gajeva broj 12

Datum: 29. april 2025. godine

Direktor
Nevenka Stanić



Ovlašćeni revizor
Milan Kondić



III.18.5 Konsolidovani finansijski izvještaji

Konsolidovani finansijski izvještaji Emitenta su prikazani u tački III.18.3 Jedinstvenog prospekta.

III.18.6 Pro forma finansijske informacije

Jedinstveni prospekt ne sadrži pro forma finansijske informacije.

III.18.7 Politika dividendi

Emitent nema politiku dividendi.

III.18.7.1 Iznos isplaćene dividende za prethodne godine

Za period koji obuhvata finansijske podatke uključene u Jedinstveni prospekt, Emitent nije isplaćivao dividendu.

III.18.8 Sudski i arbitražni postupci

Pregled sudskih sporova po vrstama osiguranja na dan 31.12.2024. godine u kojima je „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka tuženi:

- Štete autoodgovornosti u sporu „Krajina osiguranje“, broj sudskih predmeta 339, iznos rezervacije 1.584.913,60 KM.
- Autoodgovornost ZOIL, 1 predmet, rezervisani iznos 2.500 KM.
- Osiguranje nezgode, 9 predmeta, iznos rezervacije 14.369 KM.

Aktuelni sudski sporovi iz nadležnosti Službe opštih, pravnih poslova i ljudskih resursa dan 31.12.2024. godine u kojima je „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka tuženi iznosi 6.232,74 KM.

III.18.9 Značajne promjene finansijskog položaja Emitenta

Od datuma izrade posljednjih objavljenih revidiranih finansijskih izvještaja nije došlo do značajnih promjena finansijskog položaja Emitenta.

III.19 DODATNE INFORMACIJE

III.19.1 Osnovni kapital

Dana 11.08.2025. godine, Skupština akcionara Emitenta donijela je odluku o smanjenju osnovnog kapitala u iznosu od 6.158.329,00 KM, putem poništenja 6.158.329 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji. Sprovođenje navedene odluke je u toku.

Nakon sprovedenog smanjenja osnovnog kapitala po osnovu VI emisije akcija, koje je u postupku upisa u sudski registar, a za koju je Emitent podnio zahtjev dana 30.09.2025. godine, osnovni kapital iznosi 5.671.671,00 KM. Na dan 25.09.2025. godine, broj emitovanih akcija evidentiranih u Centralnom registru iznosi 5.671.671 akcija.

Po osnovu VII emisije akcija, osnovni kapital se povećava za nominalnu vrijednost uplaćenih akcija, u maksimalnom iznosu do 3.100.000,00 KM. Nakon upisa VII emisije, ukupni osnovni kapital može iznositi najviše 8.771.671,00 KM. Tačan iznos biće utvrđen Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

III.19.2 Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost akcija Emitenta koje drži sam Emitent

Emitent ne posjeduje vlastite akcije.

III.19.3 Iznos svih konvertibilnih hartija od vrijednosti, zamjenjivih hartija od vrijednosti i varanta

Emitent nije emitovao konvertibilne ili zamjenjive hartije od vrijednosti, kao ni varante. Ne postoje opcije vezane za akcije emitenta.

III.19.4 Informacije o pravima i/ili obavezama i uslovima sticanja odobrenog, ali neupisanog kapitala ili odluci o povećanju kapitala

Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva povećava se odlukom skupštine akcionara, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može donijeti i upravni odbor, u skladu sa članom 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23)

Član 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) glasi:

„(4) Odluka o broju, vremenu i drugim uslovima bilo kog izdavanja akcija donosi se na skupštini akcionara, osim ako u osnivačkom aktu akcionarskog društva ovo ovlašćenje nije preneseno na upravni odbor društva koji može donijeti odluku u skladu sa osnivačkim aktom.

(5) Ovlašćenje iz stava 4. obuhvata izdavanje odobrenih akcija radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima, isključivo novčanim, u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se uređuje povećanje osnovnog kapitala novim ulozima, ali ni u kom slučaju ne uključuje izdavanje odobrenih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva u skladu sa ovim zakonom.

(6) Ovlašćenje upravnom odboru za izdavanje bilo koje vrste odobrenih akcija ne može se dati za period duži od pet godina od utvrđivanja broja odobrenih akcija u osnivačkom aktu, s tim što skupština akcionara može taj petogodišnji period obnoviti jednom ili više puta.“

III.19.5 Informacije o kapitalu svakog člana grupe koji je predmet opcije ili za koji je dogovoreno, uslovno ili bezuslovno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući lica na koje se te opcije odnose.

Ne postoje informacije o kapitalu bilo kog člana grupe Fortis (emitent je član grupe Fortis od 2022. godine) koji je predmet opcije, niti je dogovoreno, uslovno ili bezuslovno, da će bilo koji član grupe biti predmet opcije. Ne postoje opcioni aranžmani koji bi se odnosili na članove grupe Fortis, uključujući Emitenta, niti lica na koja bi se takve opcije mogle odnositi.

III.19.6 Istorijski pregled osnovnog kapitala

Do donošenja odluke o VII emisiji akcija, Emitent je emitovao šest emisija redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM, i to:

- I (prvu) emisiju redovnih (običnih) akcija javnom ponudom - emitovano 6.768.192 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM, osnovni kapital je iznosio 6.768.192 KM;
- dana 29.06.2015.godine, Skupština Emitenta je donijela odluku o II (drugoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom - emitovano 7.000.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM od kojih je upisano i uplaćeno 6.899.999 akcija u ukupnom iznosu od 6.899.999 KM;
- dana 10.09.2021.godine, Skupština Emitenta je donijela odluku o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom - emitovano 7.000.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 7.000.000 KM;
- dana 26.12.2022.godine, Skupština Emitenta je donijela odluku o IV (četvrtoj) emisiji redovnih (običnih) akcija po osnovu smanjenja kapital bez obaveze objavljivanja prospekta - emitovano 8.730.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 8.730.000 KM;
- dana 26.12.2022.godine, Skupština Emitenta je donijela odluku o V (petoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom - emitovano 3.100.000 akcija, klase „A“, koje glase na ime, nominalne vrijednosti 1,00 KM u ukupnom iznosu od 3.100.000 KM.
- dana 11.08.2025. godine, Skupština Emitenta je donijela odluku o Odluka o VI (šestoj) emisiji akcija kojom se osnovni kapital Emitenta formiran na osnovu prethodnih pet emisija akcija, iskazan na dan 31.12.2024. godine, u iznosu od 11.830.000 KM, smanjuje za ukupan iznos od 6.158.329 KM radi pokrića iskazanog gubitka i formiranja rezervi, te nakon smanjenja iznosi 5.671.671 KM.

Na dan 31.12.2024. godine, osnovni kapital Emitenta upisan u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, iznosio je 11.830.000 KM i podijeljen je na 11.830.000 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Nakon sprovedenog smanjenja osnovnog kapitala po osnovu VI emisije akcija, koje je u postupku upisa u sudski registar, a za koju je Emitent podnio zahtjev dana 30.09.2025. godine, osnovni kapital iznosi 5.671.671,00 KM. Na dan 25.09.2025. godine, broj emitovanih akcija evidentiranih u Centralnom registru iznosi 5.671.671 akcija.

III.19.7 Ugovor o osnivanju i statut Emitenta

„Krajina-osiguranje“ a.d. Banja Luka je osnovano kao dioničarsko društvo, Odlukom broj 02-521/92, koju je donio Zbor radnika Organizacije za osiguranje „Sarajevo-osiguranje“ Sarajevo, Filijala Banja Luka, dana 23.06.1992. godine, a na osnovu Uredbe o organizovanju preduzeća, koju je donijelo Izvršno vijeće Autonomne regije Krajina Banja Luka, broj 03-320/92, od 09.05.1992. godine. Upis osnivanja Dioničarskog društva u sudski registar izvršen je kod Osnovnog suda udruženog rada u Banjoj Luci 25.06.1992. godine, rješenjem broj U/I-2002/92, broj registarskog uložka 1-3788-00. Usklađivanje organizacije i preregistracija u skladu sa Zakonom o osiguranju imovine i lica („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 14/00 i 20/00) i promjena osnivača izvršeno je 18.10.2002. godine kod Osnovnog suda u Banjoj Luci, rješenjem broj U/I-1043/2002. pod nazivom „Krajina-osiguranje“ akcionarsko društvo Banja Luka. Usklađivanje organizacije i opštih akata sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 75/04) i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o osiguranju imovine i lica („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/05, 1/06, 64/06) i Odlukom o vrstama osiguranja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 57/06) izvršeno je 15.04.2008. godine kod nadležnog suda, registarski uložak broj 1-3788-00, pod oznakom i brojem upisnika suda 071-0-Reg-08-000777.

Usklađivanje odredaba osnivačkog akta društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti izvršeno je 12.07.2011. godine po rješenju o registraciji Okružnog privrednog suda Banja Luka 057-0-Reg-10-000966.

Emitent je osnovan i obavlja registrovane djelatnosti u cilju ostvarivanja dobiti (u Statutu Emitenta nisu definisani ciljevi i svrha osnivanja).

III.19.7.1 Klase akcija

Sve akcije Emitenta su iste klase i nose ista prava.

III.19.7.2 Odredbe statuta koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom

Ne postoje odredbe u Osnivačkom aktu/statutu koje bi mogle da utiču na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene kontrole nad Emitentom.

III.20 ZNAČAJNI UGOVORI

Emitent nema značajnih ugovora.

III.21 DOSTUPNI DOKUMENTI

U periodu važenja ovog dokumenta u prostorijama Emitenta biće dostupni sljedeći dokumenti:

- Statut/osnivački akt Emitenta (najnovija, prečišćena verzija)
- Svi izvješta, dopisi i drugi dokumenti, procjene i mišljenja stručnjaka sastavljeni na zahtjev Emitenta čiji je bilo koji dio uključen u Jedinstveni prospekt ili na koji se Jedinstveni prospekt poziva.

Dokumenti će biti dostupni na sajtu Emitenta <https://www.krajinaosiguranje.ba/> a Jedinstveni prospekt nakon odobrenja Komisije za hartije od vrijednosti, sa svim prilogima i sastavnim dijelovima biće objavljen i na sajtu Emitenta, Agenta emisije: www.monetbroker.com i sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.

IV. OBAVJEŠTENJE O VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

IV.1 KLJUČNE INFORMACIJE

IV.1.1 Izjava o obrtnom kapitalu

Prema mišljenju Emitenta, njegov obrtni kapital dovoljan je za ispunjenje postojećih potreba.

IV.1.2 Kapitalizacija i zaduženost

Pokazatelji zaduženosti Emitenta dati su u sledećoj tabeli:

Godina	Zaduženost (obaveze)	Gotovina	Neto zaduženost	Kapital	Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu
2024	16.172.851	1.553.539	14.619.312	7.549.856	2,14
2023	11.757.499	924.530	10.832.969	7.429.604	1,58
2022	11.131.463	962.908	10.168.555	7.220.467	1,54

U periodu 2022–2024. godine uočava se rast zaduženosti i povećana zavisnost od obaveza u strukturi finansiranja. Odnos ukupnih obaveza i kapitala kreće se od 1,54 u 2022. do 2,14 u 2024. godini, što ukazuje na narušenu finansijsku ravnotežu i povećan rizik za povjeroce. Neto zaduženost kontinuirano raste, dok rast kapitala nije proporcionalan obavezama. Istovremeno, nivo gotovine i gotovinskih ekvivalenata nije dovoljan da ublaži likvidnosne pritiske. Sve navedeno ukazuje na oslabljenu finansijsku stabilnost i potrebu za jačanjem sopstvenih izvora finansiranja

IV.1.3 Interes pravnih i fizičkih lica uključenih u ponudu

Osim interesa Emitenta za prikupljanjem sredstava putem emisije redovnih (običnih) akcija za namjenu opisanu u narednoj tački Jedinstvenog prospekta, nema interesa drugih pravnih ili fizičkih lica u vezi sa ovom ponudom.

IV.1.4 Razlozi za ponudu i korišćenje sredstava

Cjelokupan iznos sredstava prikupljen VII emisijom redovnih (običnih) akcija javnom ponudom koristiti za pokriće tehničkih rezervi čime će se poboljšati solventnost Emitenta i sigurnost isplate očekivanih odštetnih zahtjeva, kao i pozicije u aktivi Društva, a sredstva će se koristiti i za druge potrebe koje proizađu iz redovnog poslovanja.

Po osnovu navedenog predviđanja, očekuje se minimalni priliv, od prodaje akcija iz predmetne emisije, u iznosu od 2.115.750,00 KM.

IV.2 INFORMACIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET JAVNE PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

IV.2.1 Opis vrste i klase hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude

Emitent emituje 3.100.000 redovnih (običnih) akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji, ukupne nominalne vrijednosti 3.100.000,00 KM.

ISIN kod: **BA100KROSRA7**

CFI kod: **ESVUFR**

Predmet ponude je obična (redovna) akcija, klase „A“, sa pravom glasa (jedna akcija se odnosi na jedan glas) i glasi na ime, CFI kod (Clasification of Financial Instruments code) je ESVUFR, koji znači:

- a. vlasničke hartije od vrijednosti (E – Equities),
- b. akcije (S – Shares),
- c. akcije sa pravom glasa (V – Voting),
- d. akcije bez ograničenja prava vlasništva (U – Free),
- e. akcije koje je neophodno u potpunosti uplatiti (F – Fully paid) i
- f. akcije koje će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka („Centralni registar“) (R – Registered).

Evidenciju o vlasništvu nad hartijama od vrijednosti vodi Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Ulica Sime Šolaje br. 1, 78 000 Banja Luka.

IV.2.2 Propisi na osnovu kojih se hartije od vrijednosti emituju

Emitent emituje akcije na domaćem finansijskom tržištu, u skladu sa:

- Zakonom o privrednim društvima (*“Sl. glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025*),
- Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti (*“Sl. glasnik RS”, br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022*),
- Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (*“Sl. glasnik RS”, br. 99/21, 14/22, 81/22, 29/23 i 69/23*).

IV.2.3 Valuta emisije hartija od vrijednosti

Upis i uplata akcija iz sedme emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta vrši se u domaćoj valuti, odnosno u konvertibilnim markama (KM/BAM).

IV.2.4 Opis prava koja proizilaze iz hartija od vrijednosti, uključujući moguća ograničenja tih prava i postupak njihovog ostvarivanja

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Emitenta, sve redovne (obične) akcije Emitenta, klase „A“, daju ista prava.

Pravo na dividendu

U svakoj finansijskoj godini Emitent na bazi ostvarenog finansijskog rezultata izraženog u revidiranom finansijskom izvještaju, utvrđenom u skladu sa važećim propisima, odlučuje da li će se i koji iznos dobiti rasporediti kao dividenda.

Odluku o odobrenju plaćanja dividendi donosi Skupština akcionara Emitenta. Emitent u periodu obuhvaćenom finansijskim informacijama nije isplaćivao dividendu akcionarima.

Glasačka prava

Članom 18. Statuta definisana su prava glasa na Skupštini akcionara Emitenta. Pravo da učestvuju u radu Skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini imaju svi akcionari ili punomoćnik akcionara, srazmjerno svome broju akcija.

Akcije iz VII emisije su redovne (obične) akcije i svaka od njih daje pravo na jedan glas na Skupštini akcionara Emitenta.

Pravo preče kupovine u ponudama za upis hartija od vrijednosti iste klase

Zakonom o privrednim društvima, članom 208 propisano je da akcionar ima pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija akcija akcionarskog društva srazmjerno nominalnoj vrijednosti posjedovanih akcija na dan presjeka utvrđenog odlukom o novoj emisiji akcija, a koji ne može biti raniji od 20. (dvadestog) dana od dana donošenja odluke o novoj emisiji akcija.

Rok za korišćenje prava preče kupovine ne može biti kraći od 15 dana od dana početka upisa i uplate hartija od vrijednosti.

Pravo na udio u dobiti Emitenta

Odluku o raspodjeli dobiti (dividende) donosi Skupština akcionara. Svaki vlasnik redovnih (običnih) akcija ima pravo na dividendu srazmjerno broju akcija koje posjeduje.

Pravo na udio u viškovima u slučaju likvidacije

Članom 18. Statuta definisano je, između ostalih, pravo učešća u raspodjeli lividacionog viška u slučaju likvidacije Emitenta.

Odredbe o otkupu u konverziji

Statutom Emitenta nije definisano pravo otkupa, niti pravo konverzije, te se na iste primjenjuju odredbe zakona kojima su uređena navedena prava.

IV.2.5 U slučaju novih emisija hartija od vrijednosti, očekivani datum emisije, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na osnovu kojih su hartije od vrijednosti emitovane ili će biti emitovane

Na datum izrade ovog dokumenta ne postoje odluke na osnovu kojih bi se moglo očekivati novo izdanje hartija od vrijednosti Emitenta.

IV.2.6 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti

Ne postoje nikakva ograničenja prenosivosti redovnih (običnih) akcija iz ove emisije.

IV.2.7 Izjava o nacionalnim propisima o preuzimanju

U skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 65/2008, 92/2009, 59/2013 i 19/2019 - odluka US), Lice koje neposredno ili posredno putem zajedničkog djelovanja stekne akcije emitenta kojima, zajedno

s akcijama koje već ima, prelazi procenat od 30% od ukupnog broja glasova koje daju akcije emitenta s pravom glasa, izuzimajući akcije emitovane s pravom glasa koje su u posjedu emitenta (sopstvene akcije), obavezno je da o sticanju odmah obavijesti emitenta, Komisiju za hartije od vrijednosti Republike Srpske, berzu i javnost, te objavi ponudu za preuzimanje, pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

Članom 8 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava propisani su uslovi kada sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje, između ostalih i kada sticalac stekne akcije emitenta prilikom povećanja osnovnog kapitala u postupku emisije novih akcija, a skupština emitenta na kojoj se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala odobri da sticalac može steći akcije s pravom glasa bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi tim sticanjem za sticaoca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje. Navedeno odobrenje skupština emitenta daje tročetrvtinskom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem na skupštini, ne računajući glasove sticalaca i lica koja s njima zajednički djeluju. Takođe, sticalac nije u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje u slučaju sticanja akcija Emitenta, u postupku nove emisije, na osnovu korišćenja prava preče kupovine.

IV.2.8 Kratak opis prava i obaveza u slučaju obaveza za preuzimanja

U slučaju obaveze za preuzimanje, lica koja steknu (samostalno ili zajednički) preko 30% akcija sa pravom glasa i kojima Komisija za hartije od vrijednosti RS, u skladu sa Zakonom, utvrdi obavezu za postupak preuzimanja, obavezna su da objave ponudu svim ostalim vlasnicima akcija da otkupe njihove akcije. Cijena po kojoj se provodi postupak preuzimanja, odnosno koja se nudi za otkup akcija u vlasništvu ostalih akcionara definisana je članom 15 Zakona o preuzimanju akcionarskih društva.

Član 15.

(1) Ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje steklo akcije s pravom glasa u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(2) Ako je ponuđena cijena iz stava 1. ovog člana niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, ponudilac mora ponuditi najmanje prosječnu cijenu ostvarenu na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(3) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje nije u periodu od godinu dana prije dana nastanka obaveze steklo akcije emitenta koje su predmet ponude, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(4) Prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako je ispunjen kriterijum likvidnosti.

(4a) Kriterijum likvidnosti iz stava 4. ovog člana ispunjen je u slučaju da je u tom periodu obim prometa akcijama te klase na tržištu hartija od vrijednosti predstavljao najmanje 3% ukupnog broja emitovanih akcija te klase i da je najmanje u tri mjeseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 1% ukupnog broja emitovanih akcija te klase na mjesečnom nivou, izuzimajući ponude za preuzimanje i blok poslove.

(4b) U slučaju da akcije emitenta nisu likvidne u skladu sa stavom 4a. ovog člana, ponudilac je obavezan da u ponudi za preuzimanje akcionarima kao najmanju ponudi najvišu od sljedećih vrijednosti:

a) cijenu iz stava 1. ovog člana ili

b) knjigovodstvenu vrijednost akcija s pravom glasa, utvrđenu na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju da je ponudilac stekao akcije u postupku emisije, prosječna cijena akcija na berzi ili drugom uređenom tržištu izračunava se kao ponderisana aritmetička sredina zaključnih cijena u posljednjih šest mjeseci prije dana donošenja odluke o emisiji.

(6) Ako ponudilac ili lice s kojim zajednički djeluje, suprotno odredbama člana 25. ovog zakona, stekne akcije s pravom glasa, po cijeni višoj od cijene utvrđene na način iz st. 1. do 4. i 4b ovog člana, obavezan je da u ponudi za preuzimanje ponudi veću cijenu.

(7) U slučajevima u kojima su ostvareni elementi manipulacije na tržištu hartija od vrijednosti, zaključne cijene ostvarene manipulativnim transakcijama ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja prosječne cijene ostvarene na berzi ili drugom uređenom tržištu u smislu stava 4. ovog člana.

(8) Ako ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje u roku od godinu dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje stekne akcije emitenta koje su bile predmet ponude po cijeni koja je veća od cijene iz ponude, obavezan je da akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u cijeni u roku od 30 dana od dana sticanja.

(9) Ukoliko ponudilac ili lice koje s njim zajednički djeluje ne postupi u skladu sa stavom 8. ovog člana, svaki akcionar emitenta koji je prihvatio ponudu za preuzimanje ima pravo da putem suda zahtijeva naplatu utvrđene razlike.

IV.2.9 Podaci o ponudama trećih lica za preuzimanje redovnih akcija Emitenta

Nije bilo ponuda za preuzimanje redovnih (običnih) akcija Emitenta

IV.2.10 Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti

Poreski propisi države investitora i države u kojoj je Emitent osnovan mogli bi uticati na ostvarenu dobit od hartija od vrijednosti.

Prema članu 8. stav (4) tačka 13 Zakona o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske br. 60/15, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021, 56/2022, 112/2023 i 110/2024), porez na dohodak se ne plaća na prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva.

Kapitalni dobici/gubici ostvareni pri prodaji hartija od vrijednosti ulaze u obračun poreske osnovice u poreskom bilansu.

Prema članu 3, stav 1, tačka 5) Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 60/15, 5/16- ispr, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/2022, 112/2023 i 110/2024), porez na dohodak fizičkih lica se obračunava i plaća od kapitalnih dobitaka.

Stopa poreza na dohodak u ovom slučaju, u Republici Srpskoj, iznosi 13%.

Shodno Zakonu o porezu na dobit u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 94/15, 1/17, 58/19 i 48/24), pravna lica koja posjeduju akcije, u slučaju prodaje akcija po cijeni višoj od nabavne, ostvarena razlika, odnosno

kapitalna dobit uključuje se u poresku osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Stopa poreza na dobit u Republici Srpskoj iznosi 10%.

IV.2.11 Potencijalni učinak na ulaganje u slučaju restrukturiranja emitenta.

Emitent nema informacije koje se odnose na potencijalne učinke na ulaganje u slučaju restrukturiranja.

IV.2.12 Podaci za kontakt Emitenta

Kontakt osoba: Latinović Bojan, v.d. izvršni direktor za koordinaciju rada službi

E-mail: bojan-2205@hotmail.com

IV.3 USLOVI JAVNE PONUDE

IV.3.1 Uslovi, statistički podaci o ponudi, očekivani rokovi i propisani postupak podnošenja ponude

Redovne (obične) akcije iz VII (sedme) emisije akcija Emitenta nude se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti. Ponuda redovnih (običnih) akcija trajaće 30 dana, od dana početka upisa i uplate, a koji je definisan javnim pozivom objavljenim na sajtu Banjalučke berze i dnevnim novinama koje se distribuišu na teritoriji Republike Srpske.

Prvih 15 dana pravo upisa i uplate (putem upisnica) vršiće akcionari koji posjeduju akcije Emitenta na 20. dan od dana donošenja Odluke o VII (sedmoj) emisiji redovnih (običnih) akcija (pravo preče kupovine), te će se preostali dio akcija iz javne ponude, nakon proteka roka za korišćenje prava preče kupovine, ponuditi svim investitorima putem Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

IV.3.2 Uslovi koji se primjenjuju na ponudu

VII (sedma) emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta emituje se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti. VII (sedmom) emisijom emituje se 3.100.000 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti 3.100.000,00 KM.

IV.3.3 Period trajanja ponude, uključujući sve moguće izmjene i opis postupka podnošenja zahtjeva za ponudu

Ponuda redovnih (običnih) akcija Emitenta trajaće 30 dana, od čega se u prvih 15 dana koristi pravo preče kupovine, a nakon toga ostatak akcije ponudiće se javnom ponudom na Banjalučkoj berzi. Pravo preče kupovine mogu koristiti vlasnici akcija upisani u knjigu akcionara na dan presjeka, a koji je određen Odlukom o VII (sedmoj) emisiji kao 20. dan od dana donošenja Odluke o VII (sedmoj) emisiji redovnih (običnih) akcija, odnosno na dan 31.08.2025.. godine.

Pravo preče kupovine vrši se potpisivanjem upisnica u 5 primjeraka u prostorijama Agenta emisije. Agent emisije je BDD „Monet broker“ AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Jovana Dučića broj 25, 78 000 Banja Luka, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00h.

Nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine preostali dio akcija će biti ponuđene putem Banjalučke berze, te se kupovni nalozi mogu izdati putem ovlašćenih berzanskih posrednika.

U skladu sa članom 39. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Sl.glasnik RS, br. ("Sl. glasnik RS", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013, 4/2017, 63/2021, 11/2022 i 63/2022), Emitent zadržava pravo da završi javnu ponudu prije isteka roka za upis i uplatu u slučaju da se, prilikom korišćenja prava preče kupovine, realizuje minimalni prag uspješnosti emisije, odnosno 60% ponuđenih akcija.

Emitent zadržava pravo da odustane od javne ponude akcija i prije isteka utvrđenog roka za upis i uplatu.

IV.3.4 Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu

Ne postoji mogućnost smanjenja upisanog broja akcija, kao ni povrata viška iznosa isplaćenog podnosiocima zahtjeva za kupovinu.

IV.3.5 Podaci o najmanjem i/ili najvećem iznosu zahtjeva za kupovinu

Prilikom korišćenja prava preče kupovine, vlasnici akcija na dan presjeka mogu kupiti procentualan iznos akcija iz VII (sedme) emisije koji odgovara procentu vlasništva na dan presjeka. Odnosno, vlasnik akcija na dan presjeka ukoliko posjeduje 10% vlasništva društva, može maksimalno da, prilikom korišćenja prava preče kupovine, upiše i uplati 10% akcija iz VII (sedme) emisije (u ovom slučaju: $3.100.000 * 10\% = 310.000$ akcija).

Nakon prava preče kupovine, akcije će biti predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i tom prilikom, u zavisnosti od preostale količine akcija, investitori će moći kupiti minimalno 1 akciju, a maksimalno preostalu ponuđenu količinu.

IV.3.6 Rokovi za povlačenje zahtjeva

U slučaju izmjena i dopuna Jedinstvenog prospekta, svako lice koje je upisalo ili uplatilo hartije od vrijednosti na osnovu podataka iz Prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od 2 radna dana od dana prijema izmjena Jedinstvenog prospekta otkaže upis hartija od vrijednosti i zatraži povrat uplaćenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit. Uplaćeni iznos zajedno sa kamatom biće vraćen kupcu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

Ako upis i uplata VII (sedme) emisije akcija ne budu izvršeni u skladu sa članom 11. Odluke o VII (sedmoj) emisiji redovnih (običnih) akcija (minimalni prag uspješnosti emisije: 60%), upis akcija se poništava, a sve izvršene uplate zajedno sa pripadajućom kamatom koju je Emitent na ta sredstva ostvario, biće vraćene kupcima u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

IV.3.7 Način i rokovi za uplatu i isporuku hartija od vrijednosti

Period za upis i uplatu akcija iz VII (sedme) emisije Emitenta trajaće 30 dana. Početak upisa i uplate utvrđen je u javnom pozivu koji je objavljen u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

Prvih 15 dana upisa i uplate koristiće se pravo preče kupovine, koje mogu koristiti postojeći akcionari upisani u knjigu akcionara na dan presjeka (31.08.2025.), a nakon toga će preostali dio akcija biti predmet javne ponude na berzi.

Po završetku javne ponude akcija iz VII (sedme) emisije akcija Emitenta, ukoliko ista bude proglašena uspješnom od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Emitent će podnijeti zahtjev za registraciju akcija u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, nakon čega će se akcije prenijeti na vlasničke račune kupaca akcija.

Zahtjev za registraciju akcija iz VII (sedme) emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka biće podnesen u roku od 7 dana od dana proglašenja uspješnosti predmetne emisije.

IV.3.8 Način i datum javne objave rezultata ponude

Emitent će u roku od sedam dana, od dana upisa predmetne emisije u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, objaviti rezultate emisije na sajtu Banjalučke berze hartija od vrijednosti.

IV.3.9 Postupak za ostvarivanje prava preče kupovine, prenosivost prava upisa i postupak u slučaju neostvarivanja prava upisa

Postojeći akcionari - vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka (31.08.2025.) imaju pravo preče kupovine akcija VII (sedme) emisije srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Emitenta.

Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate.

Pravo preče kupovine ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu akcija VII (sedme) emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu.

Upis se može vršiti lično ili preko opunomoćenika za fizičko, odnosno zakonskog zastupnika ili opunomoćenika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlašćenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu koje kod Emitenta akcionari imaju na dan presjeka iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja redovnih akcija po akcionaru prilikom konverzije pojavi obračunski „manjak” akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija, odnosno obračunski „višak” akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

IV.3.10 Plan distribucije i dodjele

Akcije iz VII (sedme) emisije Emitenta biće ponuđene svim pravnim i fizičkim, stranim i domaćim licima putem javne ponude na Banjalučkoj berzi.

Dan početka upisa i uplate utvrđen je javnim pozivom objavljenim u dnevnim novinama i na sajtu Banjalučke berze, te će se prvih 15 dana upisa i uplate koristiti pravo preče kupovine, a nakon toga preostali dio akcija biće ponuđen na berzi.

IV.3.11 Namjere postojećih akcionara, članova upravnih ili nadzornih organa za upis akcija iz emisije

Emitent nema saznanja o namjeri drugih akcionara ili članova rukovodećih organa za upis i uplatu akcija iz ove emisije.

IV.3.12 Postupak obavještanja podnosioca zahtjeva za kupovinu o dodjeljenim iznosima i mogućnosti započinjanja trgovanja prije dostave tog obavještenja

Po realizaciji upisa i uplate akcija iz ove emisije investitori će dobiti obavještenje o broju upisanih/uplaćenih akcija od ovlaštenog berzanskog posrednika.

Nakon prenosa akcija na vlasničke račune investitora, investitori/vlasnici akcija će moći, u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, dobiti izvod o stanju akcija na svom vlasničkom računu.

Nakon registracije akcija iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev Banjalučkoj berzi za uvrštenje akcija na slobodno tržište Banjalučke berze.

Nakon podnesenog zahtjeva, uključenje hartija na slobodno berzansko tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija o vrijednosti na službeno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

IV.3.13 Određivanje cijene

Prodajna cijena akcija iz VII (sedme) emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Kupovinom akcija na berzi investitori plaćaju cijenu upisanih akcija uvećanu za iznos brokerske provizije, u koju su uključene provizije Banjalučke berze i berzanskog posrednika preko kojeg se vrši kupovina akcija, kao i trošak platnog prometa.

Tarifnici usluga berzanskih posrednika dostupni su na njihovim internet stranicama.

Informacije o poreskom tretmanu hartija od vrijednosti su navedene u tački IV.2.10 Prospekta.

IV.3.14 Provođenje ponude odnosno prodaje emisije i pokroviteljstvo emisije

VII (sedma) emisija redovnih (običnih) akcija Emitenta provodiće se na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti i ne postoje koordinatori globalne prodaje. Emisija akcija se realizuje bez učešća institucije koje vrše ulogu pokroviteljstva.

IV.3.15 Ime i adresa platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi

Deponovanje uplata po osnovu kupovine akcija iz VII (sedme) emisije vršiće se na privremeni namjenski račun broj: 5550900070567279 otvoren kod Nove banke AD Banja Luka, Ulica Kralja Alfonsa XIII 37 a, 78 000 Banja Luka.

Predmetna emisija vrši se bez platnog agenta.

IV.3.16 Ime i adresa subjekta koji provodi postupak preuzimanja uz obavezu otkupa i agenta emisije koji provodi ponudu bez obaveze otkupa

Agent VII (sedme) emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta je BDD „Monet broker“ AD Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka. Druga emisija redovnih (običnih) akcija provodi se bez obaveze preuzimanja i otkupa.

IV.3.17 Opis svih ograničenja prenosivosti hartija od vrijednosti

Ne postoje nikakava ograničenja u vezi slobodne prenosivosti akcija iz ove emisije.

IV.4 UVRŠTENJE U TRGOVANJE I ARANŽMANI U VEZI SA TRGOVANJEM

IV.4.1 Podaci o uvrštenju emitovanih hartija od vrijednosti na berzansko tržište

Nakon proglašenja uspjehnosti VII (sedme) emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta i upisa promjena podataka u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te registracije akcija iz predmetne emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Emitent će podnijeti zahtjev za uvrštenje akcija na Slobodno tržište Banjalučke berze.

U skladu sa članom 10 Pravila Banjalučke berze (01-UO-756/12, 01-UO-537/14, 01-UO-176/18, 01-UO-480/18, 01-UO-395/19 i 01-UO-405/21), hartije od vrijednosti uvrštavaju se na organizovano tržište ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- da su u cjelini uplaćene,
- da su neograničeno prenosive,
- da su emitovane u nematerijalizovanom obliku.

Nakon podnesenog zahtjeva za uključenje hartija na Slobodno tržište odobrava Banjalučka berza. Kada ustanovi da su ispunjeni uslovi za uvrštenje hartija od vrijednosti na Slobodno tržište, direktor Banjalučke berze donosi odluku o uvrštenju.

IV.4.2 Sva uređena javna tržišta na kojima će hartije od vrijednosti iste klase biti javno ponuđene ili uvrštene u trgovanje ili već jesu uvrštene u trgovanje

Akcije Emitenta uvrštene su na Slobodno tržište Banjalučke berze. Broj akcija Emitenta koje su uključene na tržište Banjalučke berze iznosi 5.671.671 redovnih (običnih) akcija. Pored navedenih akcija, Emitent nije emitovao niti uključivao u trgovanje bilo kakve hartije od vrijednosti.

IV.4.3 Podaci o drugim javnim ponudama akcija ili drugih hartija od vrijednosti Emitenta

Osim ponude akcija iz VII (sedme) redovnih (običnih) akcija i njihovog uvrštenja na Slobodno tržište Banjalučke berze, Emitent neće, istovremeno ili gotovo istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za uvrštenje navedenih akcija, privatno ili javno nuditi, odnosno emitovati bilo kakve hartije od vrijednosti.

IV.4.4 Podaci o subjektima koji su se obavezali da će djelovati kao posrednici u sekundarnom trgovanju

Ne postoje subjekti koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju.

IV.4.5 Podaci o mjerama za stabilizaciju cijena akcija

Nisu predviđene mjere stabilizacije cijena.

IV.4.6 Mogućnost prekomjerne dodjele i opcija povećanja količine emisije (green shoe)

Mogućnost prekomjerne dodjele (eng.: "Overallotment") kao niti opcija povećanja količine izdanja (eng.: "Green shoe") nisu predviđeni.

IV.5 VLASNICI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJI PRISTUPAJU PRODAJI

Osim Emitenta ne postoje drugi imaoci ponuđenih akcija koji pristupaju prodaji. Ne postoje nikakvi sporazumi o zabrani raspolaganja hartijama od vrijednosti.

IV.5.1 Ukupni neto priliv od emisije i procjena ukupnih troškova emisije

Emitent emituje 3.100.000 redovnih (običnih) akcija po cijeni od 1,00 KM po akciji. Uprava Emitenta procjenjuje da će se u toku prava preče kupovine, a nakon toga u postupku javne ponude prodati minimalno 68,25 % ponuđenih akcija.

Po osnovu navedenog predviđanja, očekuje se minimalni priliv, od prodaje akcija iz predmetne emisije, u iznosu od 2.115.750,00 KM.

Uprava Emitenta procjenjuje da ukupni troškovi predmetne emisije neće preći iznos od 0,5 % nominalne vrijednosti emisije. Struktura troškova emisije prikazana je u narednoj tabeli:

Troškovi	Iznos u KM
Usluge agenta emisije akcija	5.000,00
Naknada Komisiji za hartije od vrijednosti RS	4.650,00
Troškovi otvaranja namjenskog računa	500,00
Troškovi registracije akcija	800,00
Troškovi uvrštenja hartija na slobodno tržište BLSE	300,00
UKUPNO	11.250,00

Po osnovu navedenog, očekivani neto priliv od emisije iznosi najmanje 2.104.500,00 KM.

IV.6 RAZRJEDIVANJE AKCIONARSKE STRUKTURE

U slučaju da PRIJEDORPUTEVI AD PRIJEDOR jedini iskoristi pravo preče kupovine akcija iz VII (sedme) emisije, te da ostale akcije iz predmetne emisije kupe lica koja nisu u vlasničkoj strukturi Emitenta, skrtuktura vlasništva izgledaće:

Akcionari	<i>Prije povećanja</i>		<i>Nakon povećanja</i>	
	% Vlasništva	Broj akcija	% Vlasništva	Broj akcija
PRIJEDORPUTEVI AD PRIJEDOR	68,252619	3.871.064	76,8782	5.986.895
AGGARWAL NAVEEN	12,335747	699.643	8,9842	699.643
GUPTA NEETE	12,30059	697.649	8,9586	697.649
ZU EURO EX-EURODENTAL BANJA LUKA	5,37711	304.972	3,9162	304.972
IDEAL-COMPANI DOO BANJA LUKA	1,493246	84.692	1,0875	84.692
BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA	0,05159	2.926	0,0376	2.926
STRIKA DRAGAN	0,035704	2.025	0,026	2.025
IMAKO AD BANJA LUKA	0,017173	974	0,0125	974
ODS "ELEKTROKRAJINA" AD BANJA LUKA	0,017173	974	0,0125	974
TERME LAKTAŠI DOO LAKTAŠI	0,017173	974	0,0125	974
OSTALI	0,101875	5.778	0,0742	5.778
UKUPNO	100	5.671.671	100	7.787.502

Neto vrijednost imovine po akciji na dan posljednjeg bilansa prije javne ponude (31.12.2024. godine) iznosi 7.578.361 (Neto vrijednost imovine 7.578.361 KM /11.830.000 akcija = 0,64 KM).

Cijena po akciji ponuđena u javnoj ponudi emisije za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 1,00 KM po jednoj akciji.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Ne postoji dio emisije koji je rezervisan za određene investitore.

IV.7 DODATNE INFORMACIJE

IV.7.1 Savjetnici povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti

Agent VII (sedme) redovnih (običnih) akcija Emitenta je BDD „Monet broker“ a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka.

Osim angažovanja agenta emisije, Emitent nije angažovao druge savjetnike i stručnjake koji su povezani sa izdavanjem hartija od vrijednosti iz ove ponude. Agent emisije je pored provođenja postupka emisije redovnih (običnih) akcija, vršio i savjetodavne usluge u pogledu izrade potrebne dokumentacije (odluke o emisiji, odluke o uvrštenju hartija na tržište i dr.), te će nakon okončanja javne ponude i proglašenja uspješnosti VII (sedme) emisije redovnih (običnih) akcija od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, iste registrovati kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci.

IV.7.2 Ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj

Jedinstveni prospekt, pored mišljenja ovlaštenog revizora navedenih u tački III.18, ne postoje ostale informacije koje su revidirali ili preispitali ovlašćeni revizori i o tome sastavili izvještaj.

IV.8 Prilozi

Prilog 1. – Note uz finansijske izvještaje